



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	20. 11	20. 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-0/15-1		
VEŠTAČ:			
EPAI	752 XXV		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-3010/- 14  
Podgorica, 20. januar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O PATENTIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **ZORAN PERIŠIĆ**, generalni direktor Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

## ZAKON O PATENTIMA

### I. OSNOVNE ODREDBE

#### Predmet

#### Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka patentom.

#### Teritorijalna primjena

#### Član 2

Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na moru i podmorju uz teritoriju Crne Gore na kojem Crna Gora ima suverena prava ili nadležnosti u skladu sa međunarodnim pravom.

#### Ravnopravnost stranih i domaćih lica

#### Član 3

- (1) Strana pravna i fizička lica, u pogledu registracije i pravne zaštite pronalazaka u Crnoj Gori, uživaju ista prava kao i domaća pravna i fizička lica, ako to proizilazi iz potvrđenih međunarodnih ugovora ili načela uzajamnosti.
- (2) Postojanje uzajamnosti iz stava 1 ovog člana dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva.

#### Zastupanje

#### Član 4

- (1) Strano pravno ili fizičko lice koje nema sjedište, odnosno odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak na teritoriji Crne Gore u postupku pred organom uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ), mora da zastupa pravno ili fizičko lice upisano u Registar zastupnika koji vodi nadležni organ (u daljem tekstu: zastupnik) ili advokat upisan u imenik Advokatske komore Crne Gore.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, strano pravno ili fizičko lice može samostalno bez zastupnika da:
  - 1) podnosi prijave za priznanje patenta (u daljem tekstu: prijava patenta), i preduzima radnje vezane za utvrđivanje datuma podnošenja prijave patenta,
  - 2) podnosi prepise prve prijave patenta kad zahtijeva pravo prvenstva iz člana 32 ovog zakona,
  - 3) plaća administrativne takse i naknade troškova postupka predviđene ovim zakonom, i
  - 4) prima obavještenja od nadležnog organa u vezi sa postupcima iz tač. 1 do 3 ovog stava.
- (3) U slučaju preduzimanja radnji iz stava 2 ovog člana, strano fizičko ili pravno lice dužno je da

nadležnom organu dostavi adresu za prijem pismena koja mora biti na teritoriji Crne Gore.

- (4) Strano pravno ili fizičko lice koje ne imenuje zastupnika ili ne dostavi adresu za prijem pismena u skladu sa stavom 3 ovog člana, nadležni organ će pisanim putem pozvati da u roku od tri mjeseca od prijema poziva imenuje zastupnika ili dostavi adresu za prijem pismena.
- (5) Ako strano pravno ili fizičko lice ne postupi po pozivu iz stava 4 ovog člana, nadležni organ će odbaciti podnesak, a dostavljanje će se izvršiti javnim putem na oglasnoj tabli nadležnog organa.
- (6) Izuzetno od stava 1 ovog člana, taksu za održavanje prava iz prijave patenta i priznatog patenta može platiti bilo koje lice u ime i za račun podnosioca prijave patenta ili nosioca patenta.

## II.PREDMET ZAŠTITE PATENTOM

### Patentibilni pronalasci

#### Član 5

- (1) Patent je pravo koje se priznaje za svaki pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primjenjiv.
- (2) Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod (kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija) ili postupak.
- (3) Predmet pronalaska koji se štiti patentom može se odnositi i na:
  - 1) proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal;
  - 2) postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen;
  - 3) biološki materijal koji je izolovan iz prirodne sredine ili je proizveden tehničkim postupkom, iako je prethodno postojao u prirodi.
- (4) Biološki materijal, u smislu ovog zakona, je materijal koji sadrži genetsku informaciju i koji je sposoban da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovan u biološkom sistemu (npr. mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura, sekvenca gena).
- (5) Ne smatraju se pronalascima, u smislu ovog zakona, naročito:
  - 1) otkrića, naučne teorije i matematičke metode;
  - 2) estetske kreacije;
  - 3) planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih djelatnosti, za igranje igara ili za obavljanje poslova;
  - 4) programi računara;
  - 5) prikazivanje informacija.
- (6) Predmeti ili aktivnosti iz stava 5 ovog člana isključeni su iz zaštite samo u mjeri u kojoj se prijava patenta ili patent odnosi na taj predmet ili aktivnost, kao takve.

## Patentibilnost ljudskog tijela i njegovih elemenata

### Član 6

- (1) Pronalasci koji se odnose na ljudsko tijelo, razne stadijume njegovog formiranja i razvoja, kao i na jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena ne mogu biti patentibilni.
- (2) Element izolovan iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena može biti patentibilan, i u slučaju kada je struktura tog elementa identična strukturi prirodnog elementa.
- (3) Industrijska primjena sekvence ili djelimične sekvence gena mora biti otkrivena u prijavi patenta na dan njenog podnošenja.

### Izuzeci od patentibilnosti

#### Član 7

- (1) Neće se smatrati patentibilnim:

- 1) pronalasci čija bi komercijalna upotreba bila protivna javnom poretku ili moralu, a naročito:
  - postupci kloniranja ljudskih bića;
  - postupci za promjenu genetskog identiteta germinativnih ćelija ljudskih bića;
  - korišćenje ljudskog embriona u industrijske ili komercijalne svrhe;
  - postupci izmjene genetskog identiteta životinja, ako je vjerovatno da ti postupci izazivaju patnju životinja, bez postizanja značajne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat tih postupaka;
- 2) pronalasci koji se odnose na hirurške ili dijagnostičke postupke ili postupke liječenja koji se primjenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom tijelu, osim proizvoda, i posebno, supstanci ili kompozicija koje se primjenjuju u tom postupku;
- 3) biljna sorta ili životinjska rasa ili bitno biološki postupak za dobijanje biljke ili životinje, osim:
  - biotehnološkog pronalaska koji se odnosi na biljku ili životinju, ako tehnička izvodljivost pronalaska nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku rasu;
  - mikrobiološkog ili drugog tehničkog postupka ili proizvoda dobijenog tim postupkom, osim biljne ili životinjske vrste.

- (2) Neće se smatrati da je upotreba iz stava 1 tačka 1 ovog člana protivna javnom poretku ili moralu samo zato što je ta upotreba zabranjena zakonom ili drugim propisom.

- (3) U smislu ovog zakona:

- 1) biljna sorta ima značenje koje je određeno zakonom koji uređuje zaštitu biljnih sorti;
- 2) bitno biološki postupak za dobijanje biljaka ili životinja je postupak koji se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što su ukrštanje ili selekcija;
- 3) mikrobiološki postupak je postupak koji obuhvata ili se izvodi na mikrobiološkom materijalu ili proizvodi takav materijal;

- 4) biotehnološki pronalazak je pronalazak koji se odnosi na proizvod koji se sastoji ili koji sadrži biološki materijal ili na postupak pomoću kojeg je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen.

### III. USLOVI ZAŠTITE PATENTOM I PRAVO NA STICANJE PATENTA

#### Novost pronalaska

##### Član 8

- (1) Pronalazak je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.
- (2) Stanje tehnike, u smislu ovog zakona, čini:
  - 1) sve što je dostupno javnosti prije datuma podnošenja prijave patenta, pisanim ili usmenim opisom, upotrebom ili na bilo koji drugi način, i
  - 2) sadržaj svih prijava pronalazaka koje imaju dejstvo u Crnoj Gori, onakvih kakve su podnijete, koje imaju raniji datum podnošenja od datuma iz tačke 1 ovog stava, a koje su objavljene na taj datum ili kasnije, na način predviđen ovim zakonom.
- (3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne isključuju mogućnost zaštite patentom supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primjenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili u postupku liječenja, pod uslovom da njihova primjena u tim postupcima nije sadržana u stanju tehnike.
- (4) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne isključuju mogućnost zaštite patentom supstance ili kompozicije iz stava 3 ovog člana koje se primjenjuju u posebnim hirurškim, dijagnostičkim ili terapijskim postupcima, pod uslovom da takva upotreba nije sadržana u stanju tehnike.

#### Otkrivanje pronalaska bez štetnih posljedica

##### Član 9

Smatra se novim i pronalazak koji je bio sadržan u stanju tehnike u periodu do šest mjeseci prije podnošenja prijave patenta, zbog ili kao posljedica:

- 1) očigledne zloupotrebe u odnosu na podnosioca prijave patenta ili njegovog pravnog prethodnika, ili
- 2) izlaganja pronalaska, od strane podnosioca prijave patenta ili njegovog pravnog prethodnika, na zvaničnoj ili zvanično priznatoj međunarodnoj izložbi koja ispunjava uslove iz Konvencije o međunarodnim izložbama zaključene 22. novembra 1928. godine u Parizu, sa svim kasnijim revizijama, pod uslovom da podnosilac prijave patenta, prilikom podnošenja prijave patenta, navede da je pronalazak bio izložen i da u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja prijave patenta nadležnom organu podnese o tome odgovarajuću potvrdu.

## **Inventivni nivo pronalaska**

### **Član 10**

- (1) Pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizilazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.
- (2) Prilikom ispitivanja da li pronalazak ima inventivni nivo ne uzima se u obzir sadržina prijava iz člana 8 stav 2 tačka 2 ovog zakona.

## **Industrijska primjenljivost**

### **Član 11**

Pronalazak je industrijski primjenljiv ako se predmet pronalaska može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije i poljoprivredi.

## **Subjekti zaštite**

### **Član 12**

- (1) Pravo na sticanje i zaštitu patenta ima pronalazač ili njegov pravni sljedbenik, odnosno u slučajevima predviđenim ovim zakonom, poslodavac ili njegov pravni sljedbenik.
- (2) Ako je više pronalazača došlo do pronalaska zajedničkim radom, pravo na zaštitu pripada svim pronalazačima.
- (3) Pronalazačem se ne smatra lice koje je pronalazaču pružalo tehničku pomoć.

## **Prava pronalazača**

### **Član 13**

- (1) Pronalazač ima pravo da u tom svojstvu bude naveden u prijavi patenta, spisima, registrima, ispravama i publikacijama o njegovom pronalasku na način određen ovim zakonom.
- (2) Prava pronalazača koji je stvorio pronalazak u radnom odnosu i prava organizacije u kojoj je pronalazak nastao utvrđuju se ovim zakonom, opštim aktima i ugovorom između poslodavca i zaposlenog, odnosno njihovih predstavnika.

## **IV. POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA**

### **1. Zajedničke odredbe o postupku**

#### **Postupak pred nadležnim organom**

### **Član 14**

- (1) Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.

- (2) U postupku iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
- (3) Na rješenja nadležnog organa može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

#### **Uvid u prijavu patenta Član 15**

- (1) Tokom postupka za zaštitu pronalaska nadležni organ ne smije dozvoliti ni jednom licu ili organu uvid u prijavu patenta prije njenog objavljivanja.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, nadležni organ može dozvoliti uvid u prijavu patenta prije njenog objavljivanja na pisani zahtjev podnosioca prijave patenta ili lica koje on ovlasti.

#### **Administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka Član 16**

- (1) U postupku pred nadležnim organom plaćaju se administrativne takse u skladu sa zakonom kojim su uređene administrativne takse, naknade posebnih troškova postupka i naknade troškova za pružanje informacionih usluga.
- (2) Visinu naknada posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

#### **Registri Član 17**

- (1) Nadležni organ vodi Registar prijava patenata, Registar patenata, Registar sertifikata o dodatnoj zaštiti i Registar zastupnika.
- (2) Registri iz stava 1 ovog člana su javne knjige.
- (3) Izvod iz registara iz stava 1 ovog člana, izdaje nadležni organ na zahtjev zainteresovanog lica, uz koji prilaže dokaz o uplati administrativne takse.
- (4) Sadržina i način vođenja registara iz stava 1 ovog člana, kao i način izdavanja i sadržina izvoda uređuju se propisom Ministarstva.

#### **Ispravljanje grešaka u dokumentima Član 18**

- (1) Na zahtjev podnosioca prijave patenta odnosno nosioca patenta ili po službenoj dužnosti, nadležni organ je dužan da zaključkom ispravi greške u imenima ili brojevima, pisanju ili

računanju, kao i druge očigledne neispravnosti u registrima, patentnim dokumentima ili objavama u službenom glasilu koje izdaje nadležni organ (u daljem tekstu: službeno glasilo).

- (2) Za podnošenje zahtjeva za ispravljanje greške iz stava 1 ovog člana plaća se naknada posebnih troškova postupka samo ako je grešku napravio podnosilac prijave patenta odnosno nosilac patenta.
- (3) Ako je prijava patenta već objavljena, ispravke iz stava 1 ovog člana, objavljuju se u službenom glasilu.
- (4) Način podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, uređuje se propisom Ministarstva.

### **Objavljivanje u službenom glasilu**

#### **Član 19**

Podaci predviđeni ovim zakonom i propisima donijetim za izvršavanje ovog zakona objavljuju se u službenom glasilu.

### **Dostupnost informacija**

#### **Član 20**

- (1) Nadležni organ dužan je da na zahtjev pravnim i fizičkim licima učini dostupnim prijave patenta objavljene u službenom glasilu i priznate patente, kao i informacije o stanju tehnike i o pravima kojima se štite pronalasci.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se dokaz o uplati naknade posebnih troškova postupka.
- (3) Način pružanja usluga iz stava 1 ovog člana, uređuje se propisom Ministarstva.

## **2. Pokretanje postupka za priznanje patenta**

### **Podnošenje prijave**

#### **Član 21**

- (1) Postupak za priznanje patenta pokreće se podnošenjem prijave patenta nadležnom organu.
- (2) Prijava patenta podnosi se na crnogorskom jeziku.
- (3) Prijava patenta može se podnijeti na stranom jeziku, uz koju se prilaže njen prevod na crnogorski jezik.
- (4) Prijava patenta podnosi se u pisanom obliku, neposredno ili poštom.
- (5) Prijava patenta kojom se zahtijeva zaštita pronalaska u inostranstvu podnosi se u skladu sa ovim zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
- (6) Pravna zaštita pronalazaka u Crnoj Gori ostvaruje se i putem prijave patenta koja je podnijeta u inostranstvu, ako je to u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.



- (7) Prijava iz stava 6 ovog člana ima isto pravno dejstvo kao i prijava patenta podnijeta u Crnoj Gori, ako odgovarajućim međunarodnim ugovorima nije drukčije određeno.

### **Jedinstvo pronalaska Član 22**

- (1) Za svaki pronalazak podnosi se, po pravilu, posebna prijava patenta.
- (2) Jednom prijavom patenta može se tražiti priznanje patenta za više pronalazaka samo ako su ti pronalasci međusobno povezani tako da ostvaruju jedinstvenu pronalazačku zamisao.

### **Sadržina prijave patenta Član 23**

- (1) Prijava patenta mora da sadrži:
- 1) zahtjev za priznanje patenta;
  - 2) opis pronalaska;
  - 3) jedan ili više zahtjeva za zaštitu pronalaska patentom (u daljem tekstu: patentni zahtjevi);
  - 4) nacrt na koji se pozivaju opis i zahtjevi, u odgovarajućem slučaju;
  - 5) apstrakt.
- (2) Način podnošenja i prilozi uz prijavu patenta, način sastavljanja pojedinih djelova prijave patenta, kao i podaci od značaja za deponovanje biološkog materijala iz člana 25 stav 2 ovog zakona bliže se uređuju propisom Ministarstva.

### **Zahtjev za priznanje patenta Član 24**

- (1) Zahtjev za priznanje patenta sadrži izričito naznačenje da se traži priznanje patenta, podatke o podnosiocu prijave patenta, podatke o pronalazaču, odnosno napomenu o izjavi da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi patenta i naziv pronalaska koji odražava njegovu suštinu.
- (2) Nadležni organ ne provjerava da li podnosilac prijave patenta ima pravo na zaštitu.
- (3) Ako pronalazač ne želi da njegovo ime bude navedeno u zahtjevu za priznanje patenta, kao ni u drugim ispravama predviđenim ovim zakonom, podnosilac prijave patenta je dužan da, najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta, dostavi nadležnom organu pisanu izjavu pronalazača o tome.

## **Opis pronalaska**

### **Član 25**

- (1) Pronalazak mora biti opisan potpuno i jasno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti.
- (2) Ako se pronalazak odnosi na biološki materijal i ako ga nije moguće izvesti na osnovu opisa pronalaska, smatraće se da opis pronalaska ispunjava uslov iz stava 1 ovog člana ako je uzorak prirodno obnovljivog biološkog materijala deponovan u nadležnoj ustanovi najkasnije na datum podnošenja prijave patenta.
- (3) Nadležna ustanova iz stava 2 ovog člana je ustanova koja je određena na osnovu Budimpeštanskog sporazuma o priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, zaključenog 28. aprila 1977. godine, sa svim kasnijim revizijama.

## **Patentni zahtjevi**

### **Član 26**

- (1) Patentnim zahtjevima određuje se predmet čija se zaštita traži.
- (2) Zahtjevi iz stava 1 ovog člana moraju biti jasni, sažeti i u potpunosti podržani opisom pronalaska.

## **Apstrakt**

### **Član 27**

Apstrakt je kratak sadržaj suštine pronalaska, koji služi isključivo za tehničko informisanje.

## **Sadržina prijave patenta potrebna za priznanje datuma podnošenja**

### **Član 28**

Za priznanje datuma podnošenja prijave patenta potrebno je da prijava patenta podnijeta nadležnom organu na taj datum sadrži:

- 1) naznačenje da se traži priznanje patenta;
- 2) podatke o podnosiocu prijave patenta ili kontakt podatke podnosioca prijave, i
- 3) dio koji na prvi pogled izgleda kao opis pronalaska iako ne ispunjava propisane uslove, ili upućivanje na ranije podnesenu prijavu patenta.

## **Razdvajanje prijave patenta**

### **Član 29**

- (1) Podnosilac prijave patenta može, sam ili na zahtjev nadležnog organa, predmet prijave patenta kojoj je priznat datum podnošenja (prvobitna prijava) razdvojiti na dvije ili više

samostalnih prijava patenta (izdvojena prijava), pod uslovom da se prvobitna prijava odnosi na više pronalazaka koji nisu međusobno povezani jedinstvenom pronalazačkom zamisli iz člana 22 ovog zakona.

- (2) Razdvajanje prvobitne prijave patenta dozvoljeno je do donošenja rješenja o priznanju patenta.
- (3) Izdvojena prijava patenta može imati za predmet samo ono što je sadržano u prvobitnoj prijavi i zadržava datum podnošenja prvobitne prijave i, ako ima osnova, uživa pravo prvenstva te prijave.

### **Izmjene prijave patenta u toku postupka** **Član 30**

- (1) Prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja ne može biti naknadno izmijenjena promjenom koja bi predstavljala proširenje predmeta čija se zaštita traži.
- (2) Izmjene i dopune podataka sadržanih u prijavi patenta kojima se ne proširuje predmet prijave patenta mogu se vršiti do donošenja rješenja po prijavi patenta.

### **3.Pravo prvenstva**

#### **Priznanje prava prvenstva** **Član 31**

- (1) Ako su dva ili više pronalazača, nezavisno jedan od drugog, stvorili isti pronalazak, prvenstvo u pogledu prava na priznanje patenta ima podnosilac prijave patenta sa ranijim datumom podnošenja.
- (2) Pravo prvenstva priznaje se od datuma podnošenja prijave patenta nadležnom organu, ako su ispunjeni uslovi za priznanje prava prvenstva iz člana 32 ovog zakona.

#### **Pravo međunarodnog prvenstva** **Član 32**

- (1) Pravnom ili fizičkom licu koje je u državi, odnosno za državu članicu Pariske unije za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: Pariska unija) ili u državi članici odnosno za državu članicu Svjetske trgovinske organizacije podnijelo urednu prijavu patenta za bilo koji oblik zaštite pronalaska, ili njegovom pravnom sljedbeniku odnosno nasljedniku, priznaće se u Crnoj Gori pravo prvenstva od datuma podnošenja te prijave patenta, pod uslovom da:
  - 1) to pravo prvenstva zahtijeva prilikom podnošenja prijave patenta za zaštitu istog pronalaska, ili naknadno, najkasnije u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta, i
  - 2) od dana podnošenja prve uredne prijave patenta u državi, odnosno za državu članicu Pariske unije ili u državi članici, odnosno za državu članicu Svjetske trgovinske

organizacije do dana podnošenja prijave patenta nadležnom organu nije proteklo više od 12 mjeseci.

- (2) Zahtjev kojim se traži pravo prvenstva u skladu sa stavom 1 ovog člana, obavezno sadrži podatke o datumu podnošenja prijave patenta koja je osnov za priznanje prava prvenstva, broj prijave patenta i državu članicu Pariske unije ili članicu Svjetske trgovinske organizacije u kojoj, odnosno za koju je prijava patenta podnesena i međunarodnu organizaciju kojoj je podnesena.
- (3) Urednom prijavom patenta, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se svaka prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja prema nacionalnom zakonodavstvu bilo koje države članice Pariske unije, članice Svjetske trgovinske organizacije ili u skladu sa međunarodnim ugovorima, bez obzira na kasniju pravnu sudbinu te prijave.

### **Dostavljanje dokaza o zatraženom pravu prvenstva**

#### **Član 33**

- (1) Podnosilac prijave patenta koji namjerava da traži pravo prvenstva iz člana 32 stav 1 ovog zakona dužan je da podnese nadležnom organu prepis te prijave ovjeren od nadležnog organa države članice Pariske unije ili članice Svjetske trgovinske organizacije kojem je ta prijava podnesena najkasnije u roku od 16 mjeseci od najranijeg zahtijevanog datuma prvenstva.
- (2) Uz prepis prijave iz stava 1 ovog člana, ukoliko nadležni organ ili nadležni sud to ocijene potrebnim, dostavlja se ovjeren prevod na crnogorskom jeziku.

### **Višestruko pravo prvenstva**

#### **Član 34**

- (1) Podnosilac prijave patenta može, pod uslovima iz člana 32 stav 1 ovog zakona, zahtijevati priznanje višestrukog prava prvenstva na osnovu više ranije podnesenih prijava patenta u jednoj ili više, odnosno za jednu ili više država članica Pariske unije ili članica Svjetske trgovinske organizacije.
- (2) U slučaju priznanja višestrukog prava prvenstva, rokovi koji prema ovom zakonu teku od datuma prvenstva računaju se od najranijeg datuma višestrukog prvenstva.

### **Karakteristike pronalaska na koje se odnosi zahtjev za priznanje prava prvenstva**

#### **Član 35**

- (1) Zahtjev za priznanje jednog ili višestrukog prava prvenstva može se odnositi samo na one karakteristike pronalaska koje su opisane u bilo kom dijelu prijave patenta, odnosno u prijavama patenta na osnovu kojih se pravo prvenstva zahtijeva.
- (2) Ako se određene karakteristike pronalaska za koje se zahtijeva pravo prvenstva ne nalaze u patentnim zahtjevima iznijetim u ranijoj prijavi patenta, pravo prvenstva se može priznati ako se te karakteristike mogu utvrditi iz svih sastavnih dijelova prijave patenta.

**Datum priznatog prava prvenstva**  
**Član 36**

Datum priznatog prava prvenstva smatra se datum podnošenja prijave patenta u vezi sa primjenom člana 8 stav 2 i člana 31 ovog zakona.

**Obnova prava prvenstva**  
**Član 37**

- (1) Ako je prijava patenta za koju se zahtijeva pravo prvenstva iz prve prijave patenta, uprkos dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti, podnesena na datum koji je kasniji od datuma na koji ističe period prvenstva iz člana 32 stav 1 tačka 2 ovog zakona, ali u okviru roka od dva mjeseca od tog datuma, podnosilac prijave patenta može podnijeti zahtjev za obnovu prava prvenstva.
- (2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti u roku od dva mjeseca od datuma isteka perioda prvenstva.
- (3) Nadležni organ će usvojiti zahtjev za obnovu prava prvenstva, pod uslovom da:
  - 1) podnosilac navede opravdane razloge i dostavi dokaze da je do propuštanja roka u kojem se priznaje pravo prvenstva došlo uprkos dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti; i
  - 2) plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.
- (4) Ako nadležni organ utvrdi da zahtjev za obnovu prava prvenstva treba odbiti u cjelosti ili djelimično, dužan je da prethodno obavijesti podnosioca zahtjeva o razlozima za odbijanje zahtjeva i pozove ga da se u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva izjasni o tim razlozima.
- (5) Na obrazloženi zahtjev podnosioca zahtjeva za obnovu prava prvenstva rok iz stava 4 ovog člana može biti produžen za jedan mjesec.

**Ispravka i dopuna prava prvenstva**  
**Član 38**

- (1) Podnosilac prijave patenta može podnijeti zahtjev za ispravku ili dopunu zahtjeva za priznanje prava prvenstva u roku od 16 mjeseci od datuma prava prvenstva ili, ako bi ispravka ili dopuna uzrokovala promjenu datuma prava prvenstva, u roku od 16 mjeseci od tako promijenjenog datuma prvenstva, s tim da je važeći onaj rok od 16 mjeseci koji ističe ranije, pod uslovom da je takav zahtjev podnesen u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave patenta.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosilac je dužan da dostavi dokaz o uplati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.
- (3) Ako je radi ispravke ili dopune zahtjeva za priznanje prava prvenstva promijenjen datum prava prvenstva koje se zahtijeva, rokovi se računaju od promijenjenog datuma prava prvenstva.

- (4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana ne može se podnijeti nakon što je podnosilac prijave patenta podnio zahtjev za objavu prijave patenta u skladu sa članom 44 stav 2 ovog zakona, osim ako je taj zahtjev povučen prije završetka tehničkih priprema za objavu prijave patenta.

#### **4. Ispitivanje i objava prijave patenta**

##### **Priznanje datuma podnošenja prijave patenta**

##### **Član 39**

- (1) Po prijemu prijave patenta nadležni organ ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznanje datuma podnošenja prijave patenta iz člana 28 ovog zakona.
- (2) Ako utvrdi da su ispunjeni svi uslovi iz člana 28 ovog zakona, nadležni organ donosi zaključak o priznanju datuma podnošenja prijave patenta.
- (3) Ako utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 28 ovog zakona, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave patenta da, u roku od tri mjeseca od dana prijema obavještenja, otkloni utvrđene nedostatke, uz upozorenje da će prijava patenta biti odbačena ako se nedostaci ne otklone u navedenom roku.
- (4) Ako podnosilac prijave patenta otkloni nedostatke u roku iz stava 3 ovog člana, nadležni organ zaključkom priznaje kao datum podnošenja prijave patenta datum kada je podnosilac prijave patenta otklonio utvrđene nedostatke.
- (5) Ako podnosilac prijave patenta ne otkloni nedostatke u roku iz stava 3 ovog člana, nadležni organ zaključkom odbacuje prijavu patenta.
- (6) Ako prijava patenta sadrži poziv na nacрте koji nijesu sadržani u prijavi patenta ili utvrdi da nedostaje dio opisa pronalaska, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave patenta da, u roku od tri mjeseca od dana prijema obavještenja, dostavi nacрте odnosno djelove opisa koji nedostaju.
- (7) Ako podnosilac prijave patenta dostavi nacрте odnosno dio opisa koji nedostaje u roku iz stava 6 ovog člana, kao datum podnošenja prijave patenta smatra se datum njihovog prijema.
- (8) Ukoliko nacрте ili djelovi opisa pronalaska ne budu dostavljeni u roku iz stava 6 ovog člana, smatraće se da se podnosilac na njih nije ni pozvao.
- (9) Prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja upisuje se u Registar prijava patenta.

##### **Uvjerenje o pravu prvenstva**

##### **Član 40**

- (1) Nadležni organ izdaje uvjerenje o pravu prvenstva na zahtjev podnosioca prijave patenta, uz koji se prilaže dokaz o plaćenju propisanoj administrativnoj taksi i naknadi posebnih troškova postupka.
- (2) Sadržinu zahtjeva za izdavanje uvjerenja i sadržinu uvjerenja o pravu prvenstva propisuje Ministarstvo.

## Formalno ispitivanje prijave patenta Član 41

- (1) Nakon priznanja datuma podnošenja prijave patenta nadležni organ ispituje da li je:
  - 1) plaćena administrativna taksa za podnošenje prijave patenta;
  - 2) podniet ovjereni prevod prijave patenta na crnogorski jezik, ako je prijava patenta dostavljena na stranom jeziku;
  - 3) u odgovarajućem slučaju, dostavljeno uredno punomoćje zastupnika;
  - 4) u prijavi patenta naznačen pronalazač;
  - 5) prijava patenta podnesena preko zastupnika iz člana 4 ovog zakona ako je podnosilac prijave patenta strano lice;
  - 6) su sadržina prijava patenta i prilozi uz prijavu u skladu sa članom 23 ovog zakona, i
  - 7) zahtjev za priznanje prava prvenstva u skladu sa uslovima iz člana 32 ovog zakona, ako je pravo prvenstva zahtijevano.
- (2) Ako prijava patenta ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da, uz navođenje razloga, pozove podnosioca prijave patenta da u roku koji ne može biti kraći od 60 ni duži od 90 dana otkloni utvrđene nedostatke.
- (3) Na obrazloženi zahtjev podnosioca prijave patenta, nadležni organ može produžiti rok iz stava 2 ovog člana za vrijeme koje smatra opravdanim, ali ne duže od 90 dana.
- (4) Ako podnosilac prijave patenta ne otkloni nedostatke u vezi sa stavom 1 tač. 1 do 6 ovog člana u roku iz st.2 i 3 ovog člana, nadležni organ će zaključkom odbaciti prijavu patenta.
- (5) Ako podnosilac prijave patenta u roku iz st. 2 i 3 ovog člana ne otkloni nedostatke u vezi sa zahtjevom za priznanje prava prvenstva iz stava 1 tačka 7 ovog člana, nadležni organ će odbiti zahtjev za priznanje prava prvenstva.

## Ispitivanje uslova za priznanje patenta Član 42

- (1) Ispitivanjem uslova za priznanje patenta utvrđuje se da li je predmet prijave patenta:
  - 1) pronalazak koji se ne smatra patentibilnim u skladu sa članom 5 stav 5 i čl. 6 i 7 ovog zakona;
  - 2) pronalazak za koji se nedvosmisleno može utvrditi da nije industrijski primjenjiv u skladu sa članom 11 ovog zakona.
- (2) Prijava patenta za koju je nadležni organ utvrdio da ispunjava uslove za priznanje iz stava 1 ovog člana objavljuje se u službenom glasilu.

### **Odbijanje prijave patenta Član 43**

- (1) Ako nadležni organ utvrdi da prijava patenta ne ispunjava uslove za priznanje iz člana 42 stav 1 ovog zakona, donosi rješenje o odbijanju patenta u cijelini ili djelimično.
- (2) Prije donošenja rješenja o odbijanju patenta u cjelini ili djelimično, nadležni organ je dužan da pisanim putem obavijesti podnosioca prijave patenta o razlozima zbog kojih ne može priznati patent i pozove ga da se u roku od dva mjeseca od prijema obavještenja izjasni o tim razlozima i da dostavi izmijenjene patentne zahtjeve.
- (3) Ako podnosilac prijave patenta u roku iz stava 2 ovog člana ne dostavi izjašnjenje i izmijenjene patentne zahtjeve, nadležni organ donosi rješenje o odbijanju patenta.
- (4) Na obrazloženi zahtjev podnosioca prijave patenta, nadležni organ može produžiti rok iz stava 2 ovog člana za vrijeme koje smatra opravdanim, ali ne duže od tri mjeseca.

### **Objava prijave patenta Član 44**

- (1) Prijava patenta, koja ispunjava sve uslove iz člana 41 i člana 42 stav 1 ovog zakona objavljuje se u službenom glasilu što je moguće prije po isteku 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave patenta, odnosno od datuma zatraženog prava prvenstva.
- (2) Na zahtjev podnosioca prijave patenta, prijava patenta može se objaviti i ranije, ali ne prije isteka roka od tri mjeseca od datuma njenog podnošenja.
- (3) Sadržina podataka iz prijave patenta koji se objavljuju u službenom glasilu utvrđuje se propisom Ministarstva.

## **5. Priznanje patenta i dokazivanje patentibilnosti**

### **Priznanje patenta Član 45**

- (1) Nadležni organ donosi rješenje o priznanju patenta i upisuje podatke o priznatom patentu u Registar patenata.
- (2) Datum objave prijave patenta smatra se datumom priznanja patenta.
- (3) Nadležni organ objavljuje podatke o priznatom patentu u službenom glasilu istovremeno sa objavljivanjem podataka iz prijave patenta.
- (4) Nosiocu patenta izdaje se isprava o patentu i patentni spis što je prije moguće od datuma donošenja rješenja o priznanju patenta pod uslovom da su plaćene propisane naknade posebnih troškova postupka.
- (5) Ukoliko naknade posebnih troškova postupka nijesu plaćene, prijava patenta se smatra povučenom.
- (6) Sadržina i oblik isprave o patentu i patentnog spisa, kao i sadržina podataka o priznatom



patentu koji se objavljuju u službenom glasilu utvrđuje se propisom Ministarstva.

### **Dokazivanje patentibilnosti Član 46**

- (1) Nosilac patenta dužan je da najkasnije do isteka devete godine važenja patenta dostavi pisani dokaz da pronalazak zaštićen patentom ispunjava uslove iz čl. 5 do 8 i čl. 10 i 11 ovog zakona.
- (2) Nosilac patenta dužan je da prilikom podnošenja dokaza iz stava 1 ovog člana ili u roku od dva mjeseca od prijema poziva nadležnog organa, plati propisanu administrativnu taksu za izdavanje rješenja iz člana 48 ovog zakona.
- (3) Ako nosilac patenta ne plati administrativnu taksu u roku iz stava 2 ovog člana, smatraće se da dokaz iz stava 1 ovog člana nije dostavljen.
- (4) Ako nosilac patenta ne dostavi pisani dokaz iz stava 1 ovog člana, patent prestaje da postoji na dan isteka desete godine njegovog trajanja.

### **Dokaz o patentibilnosti Član 47**

- (1) Pisanim dokazom iz člana 46 stav 1 ovog zakona smatraće se ovjereni prevod na crnogorski jezik patentnog spisa patenta priznatog za isti pronalazak u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta koji sprovodi državni i međudržavni zavod u skladu sa članom 32 Ugovora o saradnji na području patenata, kao i drugi zavod, s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji.
- (2) Ako postupak priznanja patenta u zavodu iz stava 1 ovog člana nije okončan, nosilac patenta dužan je da u roku iz člana 46 stav 1 ovog zakona o tome obavijesti nadležni organ, koji može rok za dostavu pisanih dokaza o patentibilnosti produžiti za najviše tri mjeseca nakon završetka postupka priznanja patenta.
- (3) Ako nosilac patenta ne dostavi dokaz u dodatnom roku iz stava 2 ovog člana, patent prestaje da postoji na dan isteka desete godine njegovog trajanja.
- (4) Ako nosilac patenta nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak ni jednom zavodu iz stava 1 ovog člana, može u roku iz člana 46 stav 1 ovog zakona zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.

### **Rješenje po osnovu dokaza o patentibilnosti Član 48**

- (1) Na osnovu dokaza iz člana 47 ovog zakona, nadležni organ može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da pronalazak:

- 1) ispunjava uslove propisane čl. 5 do 8 i čl. 10 i 11 ovog zakona;
  - 2) djelimično ispunjava uslove propisane čl. 5 do 8 i čl. 10 i 11 ovog zakona, uz odgovarajuću izmjenu patentnih zahtjeva priznatog patenta, i
  - 3) ne ispunjava uslove propisane čl. 5 do 8 i čl. 10 i 11 ovog zakona, i kojim se patent proglašava ništavim.
- (2) Prije donošenja rješenja iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana, nadležni organ je dužan da prethodno obavijesti nosioca patenta o potrebi izmjene patentnih zahtjeva ili poništavanju priznatog patenta, i dužan je da ga pozove da se u roku od tri mjeseca od prijema poziva izjasni o navodima iz obavještenja nadležnog organa odnosno da dostavi izmijenjene patentne zahtjeve.
- (3) Ako nosilac patenta dostavi izjašnjenje iz stava 2 ovog člana, odnosno dostavi izmijenjene patentne zahtjeve u propisanom roku, nadležni organ će prije donošenja rješenja iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog stava provjeriti osnovanost navoda iz izjašnjenja odnosno izmijenjene patentne zahtjeve.
- (4) Ako nosilac patenta ne dostavi izjašnjenje i izmijenjene patentne zahtjeve iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će donijeti rješenje iz stava 1 tač. 2 i 3 ovog člana.
- (5) Kada na osnovu dostavljenih dokaza nadležni organ utvrdi da priznati patent ne ispunjava uslove iz člana 22 ovog zakona, podijeliće patent na dva ili više patenata, zadržavajući datum podnošenja, i ako je to zatraženo, pravo prvenstva prvobitne prijave patenta.
- (6) Sadržina podataka iz rješenja iz stava 1 ovog člana, koji se objavljuju u službenom glasilu utvrđuje se propisom Ministarstva.

## V.SADRŽINA I OBIM PRAVA

### Sadržina prava Član 49

Nosilac patenta ima isključivo pravo da drugom licu da saglasnost odnosno zabrani da:

- 1) proizvodi, upotrebljava, nudi za prodaju, stavlja u promet, izvozi, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku;
- 2) primjenjuje postupak koji je zaštićen patentom;
- 3) nudi postupak koji je zaštićen patentom;
- 4) proizvodi, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, izvozi, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod direktno dobijen postupkom koji je zaštićen patentom;
- 5) nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nijesu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namijenjen za primjenu tuđeg pronalaska.

## **Sadržina prava kod patenata iz biotehnologije**

### **Član 50**

- (1) Ako se patent odnosi na biološki materijal koji ima specifična svojstva, koja su rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se na bilo koji biološki materijal dobijen od tog biološkog materijala razmnožavanjem ili umnožavanjem, u istom ili izmijenjenom obliku, i koji ima ta ista svojstva.
- (2) Ako se patent odnosi na proizvod koji sadrži ili se sastoji od genetske informacije, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se i na svaki drugi materijal koji sadrži taj proizvod, pod uslovom da je u njemu sadržana genetska informacija koja vrši svoju funkciju, osim ljudskog tijela, bilo kog stadijuma njegovog formiranja i razvoja, i otkrića nekog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena u koji je taj proizvod ugrađen i u kom je genetska informacija sadržana i obavlja svoju funkciju.
- (3) Ako se patent odnosi na postupak koji omogućava proizvodnju biološkog materijala koji ima specifična svojstva kao rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se i na biološki materijal neposredno dobijen tim postupkom, kao i na svaki drugi biološki materijal dobijen u istom ili izmijenjenom obliku, razmnožavanjem ili umnožavanjem neposredno dobijenog biološkog materijala, i koji ima ta ista svojstva.

### **Izuzeci od zaštite**

#### **Član 51**

Prava iz člana 50 ovog zakona ne odnosi se na biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem biološkog materijala stavljenog u promet od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, ako je on nužna posljedica primjene radi koje je biološki materijal stavljen u promet, pod uslovom da dobijeni materijal nije kasnije korišćen za drugo razmnožavanje ili umnožavanje.

### **Obim prava**

#### **Član 52**

- (1) Obim isključivih prava koja se stiču patentom određen je sadržajem patentnih zahtjeva, s tim što se opis i nacrt pronalaska koriste za tumačenje tih zahtjeva.
- (2) Do donošenja rješenja iz člana 48 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona obim zaštite patenta određen je patentnim zahtjevima prijave patenta objavljenim u skladu s ovim zakonom.
- (3) Konačno priznatim ili izmijenjenim patentom nakon sprovedenog postupka poništaja ili u postupku povodom žalbe, određuju se prava iz prijave patenta sa pravnim dejstvom od datuma njenog podnošenja, pod uslovom da obim zaštite time nije proširen.
- (4) Izrazi upotrijebljeni u patentnim zahtjevima neće se ograničiti na doslovno značenje riječi niti će se opis i nacrt pronalaska uzimati u obzir samo za razjašnjavanje nejasnoća u patentnim zahtjevima.
- (5) Patentne zahtjeve ne treba tumačiti samo kao uputstvo da se obim isključivih prava može odnositi na ono što bi na osnovu opisa i nacrtu stručnjak u području tehnike mogao zaključiti da je namjeravani obim zaštite.

- (6) Pri određivanju obima zaštite, dužna pažnja se mora posvetiti svakom elementu koji je ekvivalent elementu navedenom u patentnim zahtjevima.
- (7) Ako je predmet patenta postupak, prava iz tog patenta odnose se i na proizvode neposredno dobijene tim postupkom.

## **VI. OGRANIČENJA PRAVA**

### **1. Izuzeci od isključivih prava, iscrpljenje prava i prava trećih lica**

#### **Izuzeci od isključivih prava**

##### **Član 53**

Isključiva prava nosioca patenta iz čl. 49 i 50 ovog zakona ne odnose se na:

- 1) primjenu pronalaska u lične i nekomercijalne svrhe;
- 2) istraživanje i razvoj koje se odnose na predmet zaštićenog pronalaska patentom, uključujući radnje potrebne za dobijanje odobrenja za stavljanje u promet proizvoda koji je lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili je medicinski proizvod;
- 3) neposrednu i pojedinačnu pripremu lijeka u apotekama na osnovu pojedinačnog ljekarskog recepta i na stavljanje u promet tako pripremljenog lijeka.

#### **Iscrpljenje prava nosioca patenta**

##### **Član 54**

- (1) Stavljanjem u promet proizvoda koji je izrađen prema patentu ili proizvoda koji je direktno dobijen postupkom koji je predmet patenta od strane nosioca patenta ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Crne Gore, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz patenta u odnosu na taj proizvod, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac patenta zadržava isključiva prava koja proizilaze iz patenta.
- (2) Stavljanjem u promet proizvoda koji je izrađen prema patentu ili proizvoda koji je direktno dobijen postupkom koji je predmet patenta od strane nosioca patenta ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području neke od država Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz patenta u odnosu na taj proizvod, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac patenta zadržava isključiva prava koja proizilaze iz patenta.

#### **Pravo ranijeg korisnika**

##### **Član 55**

- (1) Patent nema pravno dejstvo prema savjesnom licu koje je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave patenta na teritoriji Crne Gore već počelo korišćenje zaštićenog pronalaska u proizvodnji, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za takvo korišćenje.

- (2) Lice iz stava 1 ovog člana ima pravo da nastavi korišćenje pronalaska isključivo u proizvodne svrhe, u svom sopstvenom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe.
- (3) Lice iz stava 1 ovog člana ne može prenijeti svoje pravo na korišćenje pronalaska na drugog, osim ako zajedno s pravom prenosi i privredno društvo, odnosno dio privrednog društva u kojem je izvršena priprema, odnosno otpočelo korišćenje tog pronalaska.

### **Ograničenje prava radi nesmetanog obavljanja međunarodnog saobraćaja** **Član 56**

Patent nema pravno dejstvo prema licu koje upotrebljava predmete koji su proizvedeni na osnovu zaštićenog pronalaska, a koji čine dio konstrukcije ili opreme broda, vazduhoplova ili drumskog vozila, odnosno služe isključivo za potrebe funkcionisanja broda, vazduhoplova ili drumskog vozila koje pripada nekoj od država članica Pariske unije ili članica Svjetske trgovinske organizacije, kada se ono privremeno ili slučajno nađe na teritoriji Crne Gore.

## **2. Prinudna licenca**

### **Prinudna licenca** **Član 57**

- (1) Ako nosilac patenta odbije da drugim licima ustupi pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska ili postavlja neopravdane uslove za to ustupanje, organ državne uprave nadležan za poslove iz oblasti u kojoj pronalazak treba da se primijeni može, poslije razmatranja svakog pojedinačnog slučaja, izdati prinudnu licencu, na zahtjev zainteresovanog lica, ako:
  - 1) nosilac patenta, sam ili preko drugog lica, ne koristi ili nedovoljno koristi zaštićeni pronalazak u Crnoj Gori;
  - 2) bez korišćenja tog pronalaska, u cjelini ili djelimično, nije moguće ekonomsko iskorišćavanje drugog pronalaska koji je kasnije zaštićen na ime drugog lica.
- (2) Zainteresovano lice dužno je da dokaže da je, prije podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, pokušalo da dobije ovlaštenje nosioca prava za korišćenje zaštićenog pronalaska pod prihvatljivim ekonomskim uslovima i rokovima i da ovlaštenje nije dobilo u razumnom roku.
- (3) Zainteresovano lice, u slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, može biti samo lice koje dokaže da raspolaze tehnološkim mogućnostima i proizvodnim kapacitetima potrebnim za ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.
- (4) U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana zainteresovano lice može biti samo nosilac patenta za kasnije zaštićeni pronalazak, ako:
  - 1) kasnije zaštićeni pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog značaja u odnosu na ranije zaštićeni pronalazak, i da

- 2) nosilac ranije zaštićenog pronalaska ima, pod razumnim uslovima, pravo na unakrsnu licencu za korišćenje kasnije zaštićenog pronalaska.
- (5) Ovlašćenje za korišćenje ranije zaštićenog pronalaska nije prenosivo, osim u slučaju istovremenog prenosa kasnije zaštićenog pronalaska.

#### **Naknada Član 58**

- (1) Nosilac prinudne licence dužan je da nosiocu patenta plaća naknadu koju sporazumno odrede obje strane.
- (2) Ako visina i način plaćanja naknade ne mogu da se odrede sporazumno, naknadu određuje nadležni sud, imajući u vidu okolnosti svakog pojedinačnog slučaja i ekonomsku vrijednost prinudne licence.

#### **Odobranje i ukidanje prinudne licence Član 59**

- (1) Obim i trajanje prinudne licence ograničeno je za svrhu za koju je data.
- (2) Prinudna licenca ne može biti isključiva.
- (3) Prinudna licenca se može prenositi samo zajedno s privrednim subjektom, odnosno dijelom privrednog subjekta u kome se koristi.
- (4) Prinudna licenca će se odobriti prvenstveno za snabdijevanje domaćeg tržišta.
- (5) Ako okolnosti zbog kojih je izdata prinudna licenca prestanu da postoje i ako je malo vjerovatno da će se te okolnosti ponovo javiti prinudna licenca može se ukinuti, pri čemu se vodi računa o odgovarajućoj zaštiti interesa lica kojima je data prinudna licenca.
- (6) Preispitivanje daljeg postojanja okolnosti iz stava 5 ovog člana vrši organ državne uprave iz člana 57 stav 1 ovog zakona na obrazloženi zahtjev zainteresovanog lica.
- (7) Zahtjev za davanje prinudne licence ne može se podnijeti prije isteka roka od četiri godine od dana podnošenja prijave patenta, odnosno tri godine od dana priznanja patenta, zavisno od toga koji od ova dva roka kasnije ističe.
- (8) Prinudna licenca neće se izdati ako nosilac patenta dokaže da postoje opravdani razlozi za nekorišćenje ili nedovoljno korišćenje zaštićenog pronalaska.

#### **Izdavanje prinudne licence u javnom interesu Član 60**

- (1) Prinudna licenca iz člana 57 ovog zakona može se izdati i prije isteka roka iz člana 59 stav 7 ovog zakona ako je korišćenje zaštićenog pronalaska neophodno iz razloga javnog interesa (zaštita zdravlja i ishrana stanovništva, zaštita javnog interesa u oblastima od vitalnog značaja za društveno-ekonomski i tehnološki razvoj) ili je zaštićeni pronalazak korišćen na način kojim se narušava konkurencija na tržištu.

- (2) U slučajevima postojanja javnog interesa, odredba člana 57 stav 2 ovog zakona neće se primijenjivati, a nosilac prava biće obaviješten o postupku izdavanja prinudne licence što je prije moguće.
- (3) O zahtjevu zainteresovanog lica za davanje prinudne licence u javnom interesu odlučuje Vlada, nakon razmatranja svakog pojedinačnog slučaja.
- (4) Ako okolnosti zbog kojih je izdata prinudna licenca prestanu da postoje i ako je malo vjerovatno da će se te okolnosti ponovo javiti prinudna licenca u javnom interesu može se ukinuti.
- (5) Preispitivanje daljeg postojanja okolnosti iz stava 4 ovog člana vrši Vlada na obrazloženi zahtjev zainteresovanog lica.
- (6) Ako je vjerovatno da će se okolnosti koje su dovele do narušavanja konkurencije na tržištu ponovo javiti, Vlada može da odbije ukidanje prinudne licence u javnom interesu.

### **Naknada za prinudnu licencu u javnom interesu**

#### **Član 61**

- (1) Nosilac prinudne licence u javnom interesu ima obavezu da nosiocu patenta plaća naknadu iz člana 58 ovog zakona.
- (2) U slučaju da se prinudna licenca u javnom interesu odobrava iz razloga otklanjanja okolnosti koje su dovele do narušavanja konkurencije na tržištu, prilikom određivanja visine naknade uzeće se u obzir ti razlozi.
- (3) Na prinudnu licencu u javnom interesu shodno se primjenjuju odredbe člana 59 st. 1, 2, 3, i 5 i člana 60 st. 4 i 5 ovog zakona.
- (4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, na prinudnu licencu u javnom interesu neće se primjenjivati odredbe člana 59 stav 3 ovog zakona ako je ta licenca izdata iz razloga otklanjanja okolnosti koje su dovele do narušavanja konkurencije na tržištu

### **Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja**

#### **Član 62**

- (1) Vlada može bilo kom licu koje podnese zahtjev za izdavanje prinudne licence u skladu s odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent i/ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je taj proizvod namijenjen izvozu u države uvoznice s problemima javnog zdravlja.
- (2) Zahtjev za izdavanje prinudne licence iz stava 1 ovog člana može se podnijeti ako na području Crne Gore postoji patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti čije dejstvo pokriva djelatnost proizvodnje i prodaje radi izvoza u države uvoznice sa problemima javnog zdravlja.
- (3) Pri odlučivanju o izdavanju prinudne licence posebno se uzima u obzir potreba sprovođenja Odluke glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije (STO) od 30. avgusta 2003. godine

o sprovođenju tačke 6 Deklaracije iz Dohe o Sporazumu TRIPS i javnom zdravlju od 14. novembra 2001. godine (u daljem tekstu: Odluka).

- (4) Farmaceutski proizvod iz stava 1 ovog člana je svaki proizvod farmaceutske industrije, uključujući lijekove za ljudsku upotrebu, pod kojim se podrazumijeva svaka supstanca ili mješavina supstanci koja je namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi, kao i svaka supstanca ili mješavina supstanci koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija izazivanjem farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih djelovanja ili postavljanja medicinske dijagnoze, uključujući aktivne sastojke i pribor za dijagnostikovanje ex vivo.
- (5) Država uvoznica iz stava 1 ovog člana je svaka država u koju se izvozi farmaceutski proizvod, koja može biti:
  - 1) država sa liste Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) navedena kao najmanje razvijena država;
  - 2) članica STO-a, osim najmanje razvijene države članice iz tačke 1 ovog stava, koja je uputila obavještenje Vijeću za TRIPS o svojoj namjeri da koristi sistem kao država uvoznica, bilo da ga koristi u cijelini ili na ograničeni način;
  - 3) država koja nije članica STO-a, ali je od strane Vijeća za pomoć u razvoju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) navedena na listi zemalja sa niskim dohotkom čiji je bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika manji od 745 dolara, i koja je uputila obavještenje Vladi o svojoj namjeri da se koristi sistemom kao država uvoznica, bilo da ga koristi u cijelini ili na ograničen način.
- (6) Država članica STO-a koja je dala izjavu da neće koristiti sistem za uvoz kao članica STO-a, neće se smatrati državom uvoznicom koja ispunjava uslove iz stava 5 ovog člana.

#### **Proširenje na najmanje razvijene države i države u razvoju koje nijesu članice STO-a** **Član 63**

- (1) Država uvoznica koja nije članica STO-a, a koja je najmanje razvijena država odnosno država u razvoju i koja ispunjava uslove iz člana 62 stav 5 ovog zakona, mora da ispunjava dodatne uslove, i to da:
  - 1) u skladu sa Odlukom uputi obavještenje o namjeri da se koristi sistemom kao država uvoznica direktno Vladi;
  - 2) u obavještenju iz tačke 1 ovog stava navede da će sistem države uvoznice koristiti za rješavanje problema javnog zdravlja, a ne kao sredstvo za postizanje ciljeva industrijske ili trgovačke politike, kao i da će usvojiti mjere iz stava 4 Odluke.
- (2) Vlada može na zahtjev nosioca prava ili na sopstvenu inicijativu, povući prinudnu licencu ako država uvoznica ne poštuje obaveze iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

#### **Zahtjev za izdavanje prinudne licence** **Član 64**

Zahtjev za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona sadrži:



- 1) podatke o zahtjevima za izdavanje prinudnih licenci u drugim državama za isti proizvod s podacima o količinama i odnosnim državama uvoznicama;
- 2) podatke o podnosiocu zahtjeva za izdavanje prinudne licence i njegovom zastupniku, ako ga ima;
- 3) nezaštićeno ime farmaceutskog proizvoda koje podnosilac zahtjeva namjerava da proizvodi i prodaje na osnovu prinudne licence;
- 4) količinu farmaceutskog proizvoda koju podnosilac zahtjeva namjerava da proizvodi na osnovu prinudne licence;
- 5) državu ili države uvoznice;
- 6) dokaz o prethodnim pregovorima s nosiocem prava, u skladu s odredbama člana 66 ovog zakona;
- 7) dokaz o posebnom zahtjevu u kojem je navedena količina potrebnog proizvoda, upućenom od ovlašćenog predstavnika države uvoznice ili nevladine organizacije koja djeluje sa formalnim ovlašćenjem jedne ili više zemalja uvoznica ili tijela UN-a ili druge međunarodne zdravstvene organizacije koja djeluje s formalnim ovlašćenjem jedne ili više zemalja uvoznica.

#### Provjera Član 65

- (1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona Vlada je dužna da provjeri naročito:
  - 1) da li je svaka od zemalja uvoznica navedena u zahtjevu, koja je članica STO, uputila obavještenje STO u skladu sa Odlukom, odnosno da li je svaka država uvoznica navedena u zahtjevu, a koja nije članica STO-a, uputila obavještenje Vladi u skladu sa odredbama ovog zakona u odnosu na svaki od proizvoda iz zahtjeva, što ne utiče na mogućnost koju najmanje razvijene države imaju prema Odluci Vijeća za TRIPS od 27. juna 2002.godine;
  - 2) da količina proizvoda navedena u zahtjevu ne prelazi količinu o kojoj je država uvoznica koja je članica STO-a obavijestila STO odnosno količinu o kojoj je država uvoznica koja nije članica STO-a obavijestila Vladu;
  - 3) da, uzimajući u obzir druge prinudne licence izdate u drugoj državi, ukupna količina proizvoda za koju je dozvoljena proizvodnja u odnosu na bilo koju državu uvoznicu ne prelazi značajno količinu o kojoj je ta država uvoznica koja je članica STO obavijestila STO, odnosno Vladu ukoliko država uvoznica nije članica STO.
- (2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence dužan je da u zahtjevu navede, odnosno uz zahtjev priloži podatke iz stava 1 ovog člana.

## Prethodni pregovori

### Član 66

- (1) Prinudna licenca iz člana 62 stav 1 ovog zakona može se izdati samo ako podnosilac zahtjeva dokaže da je bezuspješno, u periodu od 30 dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje prinudne licence, pokušao da od nosioca prava dobije odobrenje za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska pod razumnim tržišnim uslovima i rokovima.
- (2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučajevima vanrednog stanja ili drugim okolnostima krajnje hitnosti, odnosno u slučajevima javne nekomercijalne upotrebe prema članu 31 tačka b Sporazuma TRIPS.

## Uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca

### Član 67

- (1) Prinudna licenca iz člana 62 stav 1 ovog zakona se izdaje kao neisključiva, a njen obim i trajanje, koji se obavezno navode u rješenju kojim se odlučuje o izdavanju prinudne licence, vezani su isključivo za razloge zbog kojih je licenca izdata.
- (2) Količina proizvoda koji se na osnovu licence iz stava 1 ovog člana može proizvesti ne smije prelaziti količinu koja je neophodna za zadovoljavanje potreba države uvoznice, odnosno država uvoznica navedenih u zahtjevu, uzimajući u obzir količinu proizvoda proizvedenih na osnovu prinudnih licenci izdatih u drugoj državi.
- (3) Uslovi licence ne utiču na način distribucije u državi uvoznici.
- (4) Prinudna licenca iz stava 1 ovog člana se može prenositi samo zajedno s proizvodnim pogonom u kojem se iskorišćava pronalazak za koji je izdata.
- (5) U rješenju iz stava 1 ovog člana navode se radnje za koje je podnosilac zahtjeva ovlašćen i koje su potrebne u svrhu proizvodnje radi izvoza i distribucije u državu odnosno države koje su navedene u zahtjevu.
- (6) Nijedan proizvod proizveden ili uvezen na osnovu prinudne licence ne smije biti ponuđen na prodaju ili stavljen na tržište bilo koje države koja nije navedena u zahtjevu, osim ako država uvoznica iskoristi mogućnost iz tačke 6 podtačke (i) Odluke da izvozi u saugovornicu regionalnog trgovinskog sporazuma s kojom dijeli zdravstveni problem zbog kojeg je licenca izdata.

## Dodatni uslovi

### Član 68

- (1) Rješenjem iz člana 67 stav 1 ovog zakona nalaže se da proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence moraju biti jasno identifikovani posebnim etiketama ili oznakama kao proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence.
- (2) Proizvodi iz stava 1 ovog člana moraju se razlikovati od proizvoda koje proizvodi nosilac prava i to posebnim pakovanjem i/ili posebnom bojom ili oblicima, ako je to moguće i ako nema značajan uticaj na cijenu.

- (3) Pakovanje ili dokumenti povezani sa proizvodom moraju sadržati napomenu da je proizvod proizveden na osnovu prinudne licence, naziv organa koji je izdao prinudnu licencu i broj licence, i jasnu napomenu da je proizvod namijenjen isključivo za izvoz i distribuciju u odnosnu državu uvoznicu odnosno države uvoznice.
- (4) Detaljni podaci o karakteristikama proizvoda iz stava 1 ovog člana moraju biti stavljani na raspolaganje organu uprave nadležnom za poslove carine (u daljem tekstu: carinski organ) u Crnoj Gori.
- (5) Detaljni podaci o karakteristikama proizvoda iz stava 1 ovog člana moraju biti stavljani na raspolaganje i carinskim organima u državama članicama Evropske unije.
- (6) Rješenjem iz stava 1 ovog zakona, nalaže se sticaocu licence da prije isporuke u državu uvoznicu, na svojoj internet stranici, čiju je adresu dužan da saopšti Vladi, objavi podatke o:
  - 1) količini proizvoda i državama uvoznicama u koje se proizvodi isporučuju na osnovu prinudne licence ;
  - 2) razlikama u obilježavanju proizvoda u skladu sa stavom 2 ovog člana.
- (7) Ako je proizvod za koji je u Crnoj Gori izdata prinudna licenca zaštićen patentom u državi uvoznici navedenoj u zahtjevu, taj proizvod može biti izvezen samo ako je ta država uvoznica izdala prinudnu licencu za uvoz, prodaju i/ili distribuciju predmetnog proizvoda.

#### **Plaćanje naknade nosiocu prava Član 69**

Rješenjem iz člana 67 stav 1 ovog zakona nalaže se podnosiocu zahtjeva da plaća naknadu nosiocu prava koja se utvrđuje na sljedeći način:

- 1) u slučajevima vanrednog stanja ili drugim okolnostima krajnje hitnosti ili u slučajevima javnog nekomercijalnog korišćenja u skladu sa članom 31 tačka (b) Sporazuma TRIPS, naknada iznosi najviše 4% od ukupne cijene koju plaća država uvoznica ili koja se plaća u njenu korist;
- 2) u svim drugim slučajevima, naknada se utvrđuje uzimajući u obzir ekonomsku vrijednost korišćenja na koje je ovlašćena predmetna država uvoznica ili države uvoznice na osnovu licence, kao i humanitarne i nekomercijalne okolnosti u vezi s izdavanjem licence.

#### **Uvid u poslovne knjige i dokumente sticaoca licence Član 70**

- (1) Nakon pravosnažnosti rješenja iz člana 67 stav 1 ovog zakona, na zahtjev nosioca prava za obezbjeđenje dokaza nadležni sud, može izvršiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju sticaoca licence, isključivo u svrhu provjere ispunjavanja svih obaveza iz rješenja kojim se odlučuje o izdavanju prinudne licence, a naročito provjere podataka o konačnom odredištu proizvoda.
- (2) U poslovnim knjigama i drugoj dokumentaciji sticalac licence je dužan da iskaže podatke o izvozu proizvoda u obliku izvozne deklaracije koju je ovjerila carina, kao i dokaz o uvozu.

## **Odbijanje zahtjeva za izdavanje prinudne licence**

### **Član 71**

Vlada će odbiti zahtjev za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona koji ne sadrži elemente potrebne za odlučivanje iz čl. 64 i 65 ovog zakona odnosno ako nijesu ispunjeni uslovi za izdavanje prinudne licence propisani ovim zakonom.

## **Ukidanje ili izmjena prinudne licence**

### **Član 72**

- (1) Nosilac prava ili sticalac licence može Vladi da podnese zahtjev za ukidanje prinudne licence ako utvrdi da druga strana ne poštuje odluku o izdavanju prinudne licence.
- (2) Rješenjem o ukidanju prinudne licence, Vlada će odrediti rok u kojem je sticalac licence dužan da o svom trošku preusmjeri sve proizvode koji se nalaze u njegovoj svojini, staranju, ovlašćenju ili kontroli u države uvoznice sa problemima javnog zdravlja ili ih na drugi način ukloni uz konsultacije s nosiocem prava.
- (3) Ako država uvoznica dostavi obavještenje sticaocu licence da je količina farmaceutskih proizvoda postala nedovoljna za zadovoljenje njenih potreba, sticalac licence može zahtijevati izmjenu uslova licence radi proizvodnje i izvoza dodatnih količina proizvoda do nivoa potrebnog za zadovoljenje potreba te države uvoznice.
- (4) Postupak po zahtjevu iz stava 3 ovog člana je hitan.
- (5) Prilikom odlučivanja po zahtjevu iz stava 3 ovog člana, neće se primjenjivati odredbe člana 65 stav 1 ovog zakona ako zatražena dodatna količina proizvoda ne prelazi 25% od prvobitno odobrene.

## **Obavješćavanje Vijeća za TRIPS**

### **Član 73**

- (1) Vlada će obavijestiti Vijeće za TRIPS o svojim pravosnažnim odlukama o izdavanju prinudne licence za izvoz u države sa problemima javnog zdravlja, uslovima pod kojima su izdate, kao i o njihovom ukidanju i izmjeni, u roku od 30 dana od dana donošenja pravosnažne odluke o izdavanju prinudne licence, odnosno njenog ukidanja i izmjene.
- (2) Obavješćenje iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:
  - 1) ime i adresu odnosno naziv i sjedište sticaoca licence;
  - 2) proizvod na koji se licenca odnosi;
  - 3) količinu koja će se isporučiti;
  - 4) državu uvoznicu;
  - 5) trajanje licence;

- 6) adresu internet stranice iz člana 68 stav 6 ovog zakona.

#### **Zabrana uvoza Član 74**

- (1) Zabranjen je uvoz u Crnu Goru proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona radi slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja u suspenzivni postupak ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.
- (2) Zabranjen je uvoz u države članice Evropske unije proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona radi slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja u suspenzivni postupak ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.
- (3) Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se u slučaju ponovnog izvoza u državu uvoznicu navedenu u zahtjevu i identifikovanu na pakovanju i dokumentaciji koja prati proizvod, ili stavljanje u postupak tranzitnog ili carinskog skladištenja ili u slobodne zone ili slobodna skladišta radi ponovnog izvoza u tu državu uvoznicu.

#### **Postupanje carinskih organa Član 75**

- (1) Ako postoji osnovana sumnja da su proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona uvezeni na teritoriju Crne Gore suprotno zabrani iz člana 74 ovog zakona, carinski organ će zadržati te proizvode za vrijeme potrebno za donošenje odluke Vlade o vrsti proizvoda koji se uvozi, a najduže 10 radnih dana.
- (2) Carinski organ može ako okolnosti to zahtijevaju, produžiti rok iz stava 1 ovog člana za najduže 10 radnih dana.
- (3) O zadržavanju proizvoda iz st. 1 i 2 ovog člana i razlozima za zadržavanje, carinski organ je dužan da bez odlaganja obavijesti nosioca prava i proizvođača ili izvoznika zadržanih proizvoda i pozove ih da dostave podatke i dokaze o tim proizvodima.
- (4) Ako carinski organ u roku iz st. 1 i 2 ovog člana utvrdi povredu prinudne licence suprotno zabrani iz člana 74 ovog zakona, zaplijeniće te proizvode u skladu s carinskim propisima.
- (5) Postupak zadržavanja i zaplijene robe pada na teret uvoznika, u skladu s carinskim propisima.
- (6) Troškovi iz stava 5 ovog člana, solidarno s uvoznikom padaju na teret svakog lica koje je pokušalo da na nezakonit način uveze zadržane proizvode.
- (7) Ako carinski organ utvrdi da se uvozom proizvoda koji su zadržani u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana ne bi prekršila zabrana iz člana 74 ovog zakona i ako su ispoštovani carinski propisi, pustiće te proizvode u promet na teritoriju Crne Gore.
- (8) O zadržavanju proizvoda u skladu sa odredbama st. 1 do 7 ovog člana carinski organ obavještava Vladu.

**Izuzeci od zabrane uvoza  
Član 76**

Odredbe čl. 74 i 75 ovog zakona ne primjenjuju se na uvoz male količine proizvoda, u okviru granica propisanih za oslobađanje od plaćanja carine, koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika i koji su namijenjeni za ličnu upotrebu i nekomercijalne svrhe.

**Izdavanje prinudne licence u korist oplemenjivača biljne sorte  
Član 77**

- (1) Oplemenjivač biljaka koji ne može da stekne ili koristi pravo zaštite biljne sorte, a da time ne povrijedi raniji patent koji se odnosi na biotehnološki pronalazak, može od organa iz člana 57 stav 1 ovog zakona da zatraži izdavanje prinudne licence za korišćenje zaštićenog pronalaska u mjeri neophodnoj za korišćenje zaštićene biljne sorte.
- (2) Ako prinudna licenca iz stava 1 ovog člana bude izdata, nosilac patenta ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićene biljne sorte, pod razumnim uslovima.
- (3) Ako nosilac patenta koji se odnosi na biotehnološki pronalazak ne može da koristi svoje pravo, a da time ne povrijedi ranije pravo zaštite biljne sorte, može od organa iz stava 1 ovog člana zatražiti izdavanje prinudne licence za korišćenje zaštićene biljne sorte.
- (4) Ako prinudna licenca iz stava 3 ovog člana bude izdata, nosilac prava zaštite biljne sorte ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićenog biotehnološkog pronalaska, pod razumnim uslovima.
- (5) Za prinudnu licencu iz st. 1 i 3 ovog člana sticalac licence je dužan da plaća odgovarajuću naknadu.
- (6) Prinudna licenca iz st. 1 i 3 ovog člana ne može biti isključiva.
- (7) Podnosilac zahtjeva za prinudnu licencu iz st. 1 i 3 ovog člana mora dokazati:
  - 1) da je bezuspješno pokušao da pribavi ugovornu licencu;
  - 2) da biljna sorta ili biotehnološki pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog interesa, u odnosu na pronalazak zaštićen patentom ili zaštićenu biljnu sortu.
- (8) Prinudna licenca iz st. 1 i 3 ovog člana može se prenositi samo sa privrednim subjektom, odnosno dijelom privrednog subjekta u kome se koristi.

**3. Ostale odredbe u vezi sa ograničenjem prava**

**Ograničenja prava u vezi sa biološkim materijalom  
Član 78**

- (1) Prodajom ili drugim oblikom komercijalnog ustupanja zaštićenog biljnog reprodukcionog materijala od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost u poljoprivredne svrhe,

smatra se da je poljoprivredni proizvođač stekao ovlaštenje za korišćenje proizvoda tog reprodukcionog materijala za ponovnu sjetvu, odnosno sađenje na svom imanju, pod uslovima koji su određeni zakonom kojim se uređuje zaštita biljnih sorti, s tim da se tako dobijeni proizvodi ne mogu koristiti u komercijalne svrhe.

- (2) Prodajom ili drugim oblikom komercijalnog ustupanja zaštićenog životinjskog reprodukcionog materijala ili životinja od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, smatra se da je poljoprivredni proizvođač stekao ovlaštenje za razmnožavanje životinja, odnosno umnožavanje reprodukcionog materijala i njihovo korišćenje u svrhe obavljanja vlastitih poljoprivrednih aktivnosti, ali ne i na prodaju u okviru ili u svrhu komercijalne djelatnosti razmnožavanja životinja, odnosno umnožavanja reprodukcionog materijala.

### **Konačnost upravnih akata Član 79**

Upravni akti iz čl. 57, 60, 62, 71, 72 i 77 ovog zakona, konačni su i protiv njih se može voditi upravni spor pred nadležnim sudom.

## **VII.TRAJANJE I PRESTANAK PATENTA**

### **1.Trajanje i održavanje prava**

#### **Trajanje patenta Član 80**

Patent traje 20 godina, računajući od datuma podnošenja prijave patenta.

#### **Održavanje prava iz prijave patenta i patenta Član 81**

- (1) Za održavanje prava iz prijave patenta i patenta plaćaju se propisane administrativne takse.
- (2) Takse iz stava 1 ovog člana plaćaju se za treću i svaku narednu godinu, a dospijevaju za naplatu na dan isteka godine, računajući od datuma podnošenja prijave patenta.
- (3) Takse za održavanje prvobitne prijave koje su na datum na koji se podnosi izdvojena prijava već dospjele na naplatu plaćaju se i za izdvojenu prijavu prilikom podnošenja izdvojene prijave.
- (4) Ako podnosilac prijave patenta, odnosno nosilac patenta ne plati taksu iz st. 1 i 3 ovog člana, taksa se može platiti u dodatnom roku od šest mjeseci, pod uslovom da se plati propisana dodatna taksa.

- (5) Podnosilac prijave odnosno nosilac patenta dužan je da nadležnom organu dostavi dokaz o uplati taksi iz st. 1 i 3 ovog člana.

## **2. Prestanak prava**

### **Neplaćanje takse Član 82**

Ako podnosilac prijave patenta, odnosno nosilac patenta propusti da plati propisanu taksu za održavanje prava iz prijave patenta odnosno patenta, to pravo prestaje narednog dana od dana isteka roka iz člana 81 stav 2 ovog zakona.

### **Odricanje od prava Član 83**

- (1) Ako nosilac patenta podnese nadležnom organu pisanu izjavu kojom se odriče patenta, patent prestaje narednog dana po podnošenju izjave.
- (2) Nosilac patenta može se odreći patenta u cijelosti ili djelimično.
- (3) Ako je u Registru patenata upisana licenca, zaloga ili drugo pravo u korist trećeg lica, nosilac patenta se ne može odreći patenta bez prethodne pisane saglasnosti tog trećeg lica.
- (4) Odricanje od patenta upisuje se u Registar patenata i objavljuje u službenom glasilu.

### **Prestanak postojanja nosioca prava Član 84**

- (1) Danom smrti fizičkog lica, odnosno danom prestanka postojanja pravnog lica koje je nosilac patenta, patent prestaje da postoji, osim ako su prava iz patenta prešla na nasljednika, odnosno pravne sljedbenike.
- (2) Odredba stava 1 ovog člana shodno se primjenjuje na podnosioca prijave patenta.

## **3. Ponovno uspostavljanje prava i nastavak postupka**

### **Ponovno uspostavljanje prava Član 85**

- (1) Ako podnosilac prijave patenta ili nosilac patenta, uprkos dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti, propusti da u propisanom roku preduzme radnju u postupku pred nadležnim organom, čija je neposredna pravna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, nadležni organ će dozvoliti ponovno uspostavljanje prava, ako podnosilac prijave patenta, odnosno nosilac patenta:
  - 1) podnese predlog za ponovno uspostavljanje prava i preduzme sve propuštene radnje u propisanom roku;



- 2) navede razloge zbog kojih je bio spriječen da u roku preduzme propuštene radnje; i
  - 3) plati propisanu administrativnu taksu i naknadu posebnih troškova upravnog postupka.
- (2) Predlog za ponovno uspostavljanje prava podnosi se u roku od tri mjeseca od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je podnosilac predloga kasnije saznao za propuštanje, od dana saznanja za propuštanje, ali najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana propuštanja roka.
  - (3) Ako podnosilac prijave ili nosilac patenta ne ispuni uslove iz stava 1 ovog člana, nadležni organ će ga pisanim putem pozvati da u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva otkloni utvrđene nedostatke.
  - (4) Ako podnosilac prijave patenta ili nosilac patenta ne otkloni utvrđene nedostatke u roku iz stava 3 ovog člana, nadležni organ će odbaciti predlog za ponovno uspostavljanje prava.
  - (5) Nadležni organ ne može odbiti predlog iz stava 1 ovog člana, u cjelosti ili djelimično, ako prethodno ne obavijesti podnosioca predloga o razlozima za odbijanje i ne pozove ga da u roku od dva mjeseca od dana prijema obavještenja u pisanoj formi izjasni o tim razlozima.
  - (6) Predlog za ponovno uspostavljanje prava ne može se podnijeti zbog propuštanja roka za preduzimanje sljedećih radnji u postupku:
    - 1) podnošenja predloga za ponovno uspostavljanje prava;
    - 2) podnošenja zahtjeva za produženje roka;
    - 3) podnošenja predloga za nastavak postupka;
    - 4) podnošenja zahtjeva za obnovu, ispravku ili dopunu prava prvenstva;
    - 5) dostavljanja prevoda prijave patenta i prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta;
    - 6) podnošenja žalbe, i
    - 7) drugih radnji u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka.
  - (7) Svako savjesno lice koje je započelo korišćenje u proizvodnji pronalaska koji je predmet objavljene prijave patenta, odnosno koje je izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja u periodu između gubitka prava i objave podataka o prihvatanju predloga za ponovno uspostavljanje prava ima pravo da nastavi korišćenje pronalaska isključivo u proizvodne svrhe, u svom pogonu ili u tuđem pogonu za sopstvene potrebe.
  - (8) Sadržina predloga i objave podataka o predlogu iz stava 1 tačka 1 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

#### **Nastavak postupka Član 86**

- (1) Ako je podnosilac prijave patenta ili nosilac patenta propustio da u propisanom roku preduzme neku radnju u postupku pred nadležnim organom, čija je posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta, nadležni organ može dozvoliti nastavak postupka u vezi s prijavom patenta ili patentom, ako podnosilac:

- 1) podnese zahtjev za nastavak postupka i izvrši sve propuštene radnje u propisanom roku, i
  - 2) uplati administrativnu taksu i naknadu posebnih troškova upravnog postupka.
- (2) Zahtjev za nastavak postupka može se podnijeti u roku od dva mjeseca od dana prijema obavještenja o gubitku prava od strane nadležnog organa.
- (3) Ako propuštene radnje ne budu izvršene u roku iz stava 2 ovog člana ili ako ne budu plaćene propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova, smatraće se da zahtjev za nastavak postupka nije ni podnijet, o čemu nadležni organ donosi odgovarajući akt.
- (4) Zahtjev za nastavak postupka ne može se podnijeti ako je propušten rok:
- 1) iz stava 2 ovog člana;
  - 2) za podnošenje zahtjeva za obnovu, ispravku ili dopunu prava prvenstva;
  - 3) za podnošenje predloga za ponovno uspostavljanje prava;
  - 4) za podnošenje žalbe, i
  - 5) za preduzimanje drugih radnji u postupcima pred nadležnim organom u kojima učestvuje više stranaka.
- (5) U postupku po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuje član 85 stav 7 ovog zakona.
- (6) Sadržina zahtjeva i objave podataka o zahtjevu iz stava 1 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

## VIII. CERTIFIKAT O DODATNOJ ZAŠTITI

### Sertifikat o dodatnoj zaštiti

#### Član 87

- (1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertifikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.
- (2) U smislu čl. 87 do 99 i člana 102 ovog zakona:
  - 1) lijek je svaka supstanca ili mješavina supstanci namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi ili životinja, kao i svaka supstanca ili mješavina supstanci koja se može primijeniti na ljudima ili životinjama u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze;
  - 2) sredstvo za zaštitu bilja je aktivna supstanca ili preparat koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, u obliku u kojem dolaze do korisnika, namijenjeno za:

- zaštitu biljaka ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja štetnih organizama, ako te supstance ili preparati nijesu drukčije definisani posebnim propisom,
  - djelovanje na životne procese biljaka, različito od načina djelovanja sredstava za ishranu bilja (npr. biljni regulator rasta),
  - zaštitu biljnih proizvoda tokom skladištenja, ako ta supstanca ili preparat nijesu predmet posebnih propisa o konzervansima,
  - uništavanje nepoželjnih biljaka, ili
  - uništavanje djelova biljaka ili kontrolu ili sprječavanje nepoželjnog rasta biljaka.
- 3) osnovni patent je patent koji je u prijavi za priznanje sertifikata određen od strane nosioca patenta, a kojim se štiti proizvod, postupak za dobijanje proizvoda ili primjena proizvoda;
  - 4) proizvod je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka, ili aktivna supstanca u smislu tačke 6 ovog stava ili mješavina aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja;
  - 5) supstance, u odnosu na sertifikate o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, su hemijski elementi i njihovi sastojci, prirodni ili proizvedeni, uključujući otpad koji neizbježno nastaje kao rezultat proizvodnog postupka;
  - 6) aktivne supstance, u odnosu na sertifikate o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, su supstance ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opštu ili specifičnu aktivnost:
    - protiv štetnih organizama, ili
    - na biljke, djelove biljaka ili na biljne proizvode;
  - 7) preparati su smješe ili rastvori koje se sastoje od dvije ili više supstanci od kojih je najmanje jedna aktivna supstanca, koje se upotrebljavaju kao sredstva za zaštitu bilja;
  - 8) biljke su žive biljke i živi dijelovi biljaka, uključujući svježe voće i sjemenke;
  - 9) biljni proizvodi su proizvodi u neprerađenom obliku ili su rezultat jednostavne obrade biljaka kao što su mljevenje, sušenje ili presovanje, i koji ne uključuju biljke iz tačke 9 ovog stava;
  - 10) štetni organizmi su biljne štetočine ili štetočine proizvoda dobijenog od biljke, biljnog ili životinjskog porijekla, kao i virusi, bakterije, mikoplazme i drugi patogeni;
  - 11) prijava za produženje trajanja je prijava za produženje trajanja sertifikata u skladu sa članom 95 st. 3 do 5 ovog zakona.

### **Predmet zaštite i pravno dejstvo**

#### **Član 88**

- (1) U okviru zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita priznata sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen dozvolom za stavljanje u promet lijeka za ljude ili životinje, odnosno sredstva za zaštitu bilja, kao i za bilo koju primjenu tog proizvoda kao lijeka za ljude ili životinje, odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, za koji je bila izdata dozvola prije prestanka važenja sertifikata.
- (2) Sertifikat obezbjeđuje nosiocu ista prava kao i osnovni patent i podliježe istim ograničenjima i obavezama.

## Subjekti zaštite Član 89

Sertifikat se priznaje nosiocu osnovnog patenta kojim je proizvod obuhvaćen ili njegovom pravnom sljedbeniku.

## Uslovi za sticanje Član 90

Sertifikat se priznaje na osnovu prijave nosioca patenta, ako su na dan njenog podnošenja ispunjeni sljedeći uslovi:

- 1) da je proizvod zaštićen važećim osnovnim patentom;
- 2) da je u skladu sa posebnim propisima izdata važeća dozvola za stavljanje u promet;
- 3) da je dozvola iz tačke 2 ovog stava prva dozvola za stavljanje u promet; i
- 4) da proizvod koji je sastavni dio:
  - lijeka za ljude ili životinje prethodno nije bio predmet sertifikata;
  - sredstva za zaštitu bilja prethodno nije bio predmet sertifikata.

## Rok za podnošenje prijave za priznanje odnosno produženje trajanja sertifikata Član 91

- (1) Prijava za priznanje sertifikata može se podnijeti nadležnom organu najkasnije šest mjeseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona.
- (2) Ako je dozvola za stavljanje u promet izdata prije priznanja osnovnog patenta, rok za podnošenje prijave iznosi šest mjeseci od datuma objave podataka o priznatom patentu u skladu sa članom 45 stav 3 ovog zakona.
- (3) Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji može se podnijeti prilikom podnošenja prijave za priznanje sertifikata ili u postupku rješavanja po prijavi za priznanje sertifikata, pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz člana 92 st. 3 i 4 ovog zakona.
- (4) Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji podnosi se najkasnije dvije godine prije njegovog isteka.
- (5) Za postupak priznanja sertifikata plaća se administrativna taksa i naknada posebnih troškova postupka.
- (6) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata upisuju se u Registar sertifikata o dodatnoj zaštiti i objavljuju u službenom glasilu u roku od šest mjeseci od datuma podnošenja prijave.

**Prijava za priznanje Sertifikata**  
**Član 92**

(1) Prijava za priznanje sertifikata sadrži:

1) zahtjev za priznanje sertifikata u kojem se navode sljedeći podaci:

- izričito naznačenje da se zahtijeva priznanje sertifikata, odnosno produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji;
- ime, prezime i adresu podnosioca zahtjeva za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za pravno lice;
- ime, prezime i adresu zastupnika za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za pravno lice;
- broj priznatog osnovnog patenta; i
- naziv pronalaska.

2) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili broj i datum prve dozvole ako podnesena dozvola nije i prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se:

1) dozvola za stavljanje u promet iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona;

2) dokaz koji sadrži podatke na osnovu kojih se može utvrditi vrsta proizvoda i način vođenja postupka, kao i kopija obavještenja o objavi podataka o dozvoli, ako dozvola iz stava 3 ovog člana nije prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet, i

3) dokaz o uplati administrativne takse i naknade troškova postupka za priznanje sertifikata i produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.

(3) Ako se pored prijave za priznanje sertifikata podnosi i prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji, uz nju se prilaže:

- 1) primjerak izjave u kojoj se navodi da je to produženje u skladu sa završenim usaglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja, u skladu sa posebnim propisom; i
- 2) kada je to potrebno, uz primjerak dozvole za stavljanje proizvoda u promet prilaže se dokaz o posjedovanju dozvole za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, u skladu sa posebnim propisom.

(4) Ako je postupak po prijavi za priznanje sertifikata u toku, prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji obavezno sadrži priloge iz stava 3 ovog člana i upućivanje na podnešenu prijavu.

(5) Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji obavezno sadrži priloge iz stava 3 ovog člana i pozivanje na primjerak priznatog sertifikata.

(6) Obrazac zahtjeva i prijave iz stava 1 tačka 1 i stava 3 ovog člana podnosi se na obrascu čiji se sadržaj uređuje propisom Ministarstva.

## **Postupak formalnog ispitivanja prijave za priznanje Sertifikata**

### **Član 93**

- (1) U postupku ispitivanja prijave za priznanje sertifikata nadležni organ utvrđuje da li:
  - 1) je prijava podnijeta u roku i na propisanom obrascu, kao i da li sadrži sve propisane podatke;
  - 2) je plaćena propisana administrativna taksa i naknada troškova;
  - 3) su uz prijavu priloženi dokazi propisani ovim zakonom, i
  - 4) je osnovni patent bio na snazi u vrijeme podnošenja prijave.
- (2) Ako prijava za priznanje sertifikata ne sadrži elemente iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva otkloni utvrđene nedostatke.
- (3) Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će odbaciti prijavu za priznanje sertifikata.
- (4) Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će sprovesti postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata.
- (5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana shodno se primjenjuju na postupak ispitivanja prijave za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.

## **Postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata**

### **Član 94**

- (1) U postupku ispitivanja uslova za priznanje sertifikata nadležni organ provjerava da li su na datum podnošenja prijave bili ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona.
- (2) Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, donijeće rješenje o priznanju sertifikata i odrediti njegovo trajanje.
- (3) Sadržina sertifikata bliže se uređuje propisom Ministarstva.
- (4) Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, rješenjem će odbiti prijavu za priznanje sertifikata.
- (5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana shodno se primjenjuju na postupak ispitivanja prijave za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.

## **Trajanje zaštite**

### **Član 95**

- (1) Sertifikat počinje da važi nakon isteka zakonskog roka trajanja osnovnog patenta i traje u periodu koji je jednak periodu koji protekne od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do dana izdavanja prve dozvole za stavljanje u promet, umanjen za pet godina.
- (2) Sertifikat ne može da važi duže od pet godina od datuma početka njegovog važenja.

- (3) Trajanje sertifikata produžava se samo jednom, i to na period od šest mjeseci, ako su za lijek za koji je izdata dozvola i koji je zaštićen sertifikatom ili patent koji ispunjava uslove za priznavanje sertifikata završena sva potrebna istraživanja u skladu sa prihvaćenim planom pedijatrijskog ispitivanja, pod uslovom da je dozvola izdata u svim državama članicama Evropske unije.
- (4) Odredba stava 3 ovog člana ne primjenjuje se na lijekove određene kao lijekove za rijetke bolesti i u slučaju ako podnosilac zahtjeva podnese i dobije jednogodišnje produženje zaštite stavljanja u promet pedijatrijskog lijeka na osnovu činjenice da nova pedijatrijska indikacija predstavlja značajnu kliničku prednost u odnosu na postojeće načine liječenja.
- (5) Produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji nije moguće za lijek za koji se primjenjuje jednogodišnje produženje desetogodišnjeg razdoblja zaštite, kao i za lijekove namijenjene liječenju teških i rijetkih bolesti, u skladu sa posebnim propisima.

#### **Prestanak važenja sertifikata Član 96**

Sertifikat prestaje da važi:

- 1) istekom perioda na koji je priznat;
- 2) ako se nosilac odrekne sertifikata, u kom slučaju sertifikat prestaje da važi sljedećeg dana od dana dostavljanja nadležnom organu izjave o odricanju;
- 3) ukidanjem dozvole za stavljanje u promet u skladu s posebnim propisom; i
- 4) ukoliko nije plaćena administrativna taksa za održavanje važenja sertifikata u skladu sa članom 97 ovog zakona.

#### **Održavanje važenja sertifikata Član 97**

- (1) Za održavanje važenja sertifikata plaća se administrativna taksa koja dopijeva za plaćanje na početku svake godine važenja sertifikata.
- (2) Taksa iz stava 1 ovog člana odnosi se na period od godinu dana koji počinje teći na dan i mjesec podnošenja prijave osnovnog patenta, počev od datuma prestanka njegovog važenja.
- (3) Ako je završni period trajanja sertifikata kraći od godinu dana, godišnja taksa plaća se za cijelu godinu.
- (4) Ako nosilac sertifikata ne plati godišnju taksu u skladu sa stavom 2 ovog člana, može je platiti u dodatnom roku od šest mjeseci pod uslovom da plati propisanu dodatnu taksu.
- (5) Nosilac sertifikata je dužan da plati godišnju taksu prvi put u roku od 60 dana od dana poziva nadležnog organa.

**Objavljivanje**  
**Član 98**

- (1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.
- (2) Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom Ministarstva.

**Shodna primjena**  
**Član 99**

Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.

**IX. OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM**

**1. Oglašavanje ništavim priznatog patenta**

**Razlozi za oglašavanje ništavim**  
**Član 100**

- (1) Zahtjev za oglašavanje patenta ništavim u cjelini ili djelimično, nadležnom organu može podnijeti svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni tužilac.
- (2) Nadležni organ oglosiće ništavim patent za cijelo vrijeme trajanja patenta, ako utvrdi da:
  - 1) predmet zaštite nije pronalazak u smislu člana 5 stav 5 ovog zakona;
  - 2) pronalazak pripada kategoriji pronalazaka koji su izuzeti iz zaštite u smislu čl. 6 i 7 ovog zakona;
  - 3) pronalazak na dan podnošenja prijave patenta, odnosno na dan priznatog prava prvenstva, nije bio nov u smislu čl. 8 i 9 ovog zakona, ili nije imao inventivni nivo u smislu člana 10 ovog zakona, ili pronalazak nije industrijski primjenjiv u smislu člana 11 ovog zakona;
  - 4) pronalazak nije opisan potpuno i jasno u smislu člana 25 ovog zakona;
  - 5) je objavljenim patentom obuhvaćen sadržaj širi od sadržaja opisanog u prijavi patenta, ili ako je pravo priznato za izdvojenu prijavu čiji je sadržaj širi od sadržaja prvobitne prijave, kako je podnijeta, u kom slučaju ništavim će se oglositi samo dio rješenja kojim se priznaje zaštita šira od dozvoljene.
- (3) Ako osnov ništavosti utiče na patent samo djelimično, patent će biti ograničen odgovarajućom izmjenom zahtjeva i oglašen djelimično ništavim.



- (4) U postupku pred nadležnim organom koji se odnosi na valjanost patenta, nosilac patenta može da ograniči patent izmjenom zahtjeva, pri čemu će se postupak voditi na osnovu tako ograničenog patenta.
- (5) Postupak za oglašavanje patenta ništavim nadležni organ može sprovesti putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima zaključen ugovor o saradnji.

### **Zahtjev za oglašavanje ništavim patenta** **Član 101**

- (1) Zahtjev iz člana 100 stav 1 ovog zakona obavezno sadrži podatke o podnosiocu zahtjeva i o nosiocu patenta, naznačenje da se traži oglašavanje patenta ništavim, registarski broj patenta čije se oglašavanje ništavim traži, razloge zbog kojih se traži oglašavanje ništavim, potrebne dokaze, kao i dokaz o uplati administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.
- (2) Ako zahtjev za oglašavanje patenta ništavim nije sačinjen u skladu sa stavom 1 ovog člana, nadležni organ poziva podnosioca zahtjeva da u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva otkloni navedene nedostatke.
- (3) Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će odbaciti zahtjev.
- (4) Uredan zahtjev nadležni organ dostavlja nosiocu patenta i poziva ga da u roku od 30 dana od dana prijema poziva dostavi svoj odgovor.
- (5) Kada je to potrebno, nadležni organ poziva nosioca patenta da dostavi opis, patentne zahtjeve i crteže u izmijenjenom obliku, pod uslovom da predmet zaštite ne izlazi izvan sadržaja patenta kakav je priznat.
- (6) Na osnovu rezultata sprovedenog postupka nadležni organ može patent proglašiti ništavim, u cjelini ili djelimično ili odbiti zahtjev za oglašavanje patenta ništavim.
- (7) Ako nadležni organ utvrdi da patent koji je izmijenjen u postupku proglašenja ništavim, može da ostane na snazi, dužan je da prije donošenja odluke, o tome obavijesti stranke u postupku i pozove ih da u roku iz stava 2 ovog člana, podnesu obrazložene primjedbe ako nijesu saglasne s tekstom na osnovu kojeg namjerava da održi patent na snazi.
- (8) Ako su stranke saglasne s tekstom na osnovu kojeg nadležni organ namjerava da održi patent na snazi ili nijesu dostavile potrebnu dokumentaciju iz stava 5 ovog člana, nadležni organ poziva nosioca patenta da u roku od 60 dana od prijema poziva plati administrativnu taksu i naknadu posebnih troškova za štampanje novog patentnog spisa.
- (9) Ako administrativna taksa i naknada posebnih troškova iz stava 8 ovog člana ne budu plaćene, nadležni organ patent oglašava ništavim u granicama zahtjeva.
- (10) Sadržina podataka o oglašavanju patenta ništavim, koje nadležni organ objavljuje u službenom glasilu bliže se uređuju propisom Ministarstva.

## **2. Oglašavanje ništavim sertifikata**

### **Razlozi za oglašavanje ništavim Član 102**

- (1) Nadležni organ oglasiće ništavim sertifikat ako je:
  - 1) priznat protivno uslovima propisanim ovim zakonom;
  - 2) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata prestao da važi u smislu čl. 82, 83 i 84 ovog zakona;
  - 3) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata oglašen ništavim u cjelini ili djelimično, zbog čega proizvod za koji je sertifikat priznat više nije obuhvaćen patentnim zahtjevima ili ako nakon prestanka osnovnog patenta postoje razlozi koji bi takav poništaj opravdali.
- (2) Produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji može se poništiti ako je odobreno suprotno odredbama člana 95 st. 3 do 5 ovog zakona.
- (3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.

## **X.GRAĐANSKO-PРАВNA ZAŠTITA PRAVA**

### **Zahtjev za utvrđivanje prava na patent Član 103**

- (1) Ako je protivno odredbama člana 12 ovog zakona prijavu patenta podnijelo neovlašćeno lice ili je patent priznat i upisan u Registar patenata na ime neovlašćenog lica, pronalazač ili njegov pravni sljedbenik, odnosno u slučajevima predviđenim ovim zakonom, poslodavac ili njegov pravni sljedbenik, može tužbom zahtijevati od suda da utvrdi da ima pravo na zaštitu određenog pronalaska, odnosno da ima pravo na zaštitu zajedno s licem koje je prijavilo taj pronalazak ili na čije je ime patent priznat.
- (2) Tužba se podnosi protiv lica koje je kao podnosilac prijave patenta odnosno nosilac patenta neovlašćeno upisano u Registar prijave patenata odnosno Registar patenata.
- (3) Tužba iz stava 1 ovoga člana može se podnijeti u roku od tri godine od dana objave patenta u službenom glasilu.
- (4) Ako tužilac dokaže da je neovlašćeno lice postupalo namjerno, tužba se može podnijeti za svo vrijeme trajanja zaštite patenta.

**Obaveze suda, nadležnog organa, tužioca i zainteresovanih lica povodom zahtjeva za utvrđivanje prava na patent**

**Član 104**

- (1) Sud je dužan da obavještenje o tužbi iz člana 103 stav 1 ovog zakona bez odlaganja dostavi nadležnom organu, radi upisa te činjenice u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata.
- (2) Tužilac je dužan da na poziv nadležnog organa plati administrativnu taksu za upis činjenice iz stava 1 ovog člana u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata.
- (3) Sud je dužan da pravosnažnu presudu povodom tužbe iz člana 103 stav 1 ovog zakona dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.
- (4) Ako je tužilac uspio sa svojim zahtjevom iz člana 103 stav 1 ovog zakona, nadležni organ će upisati promjenu u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objaviti je u službenom glasilu.
- (5) Tužilac je dužan da na poziv nadležnog organa plati administrativnu taksu i naknadu troškova postupka za upis promjene iz stava 4 ovog člana u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objavu.
- (6) U slučaju iz st. 3 i 4 ovog člana licenca i druga prava koja su u korist trećih lica upisana u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata prestaju od dana upisa promjena u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata.
- (7) O prestanku licence i dugih prava iz stava 6 ovog člana nadležni organ je dužan da bez odlaganja pisanim putem obavijesti sticaoca licence i treća lica.
- (8) Sticalac licence i treća lica koja su u dobroj vjeri koristila svoje pravo ili su obavila ozbiljne pripreme za korišćenje svog prava mogu u roku od 3 mjeseca od prijema obavještenja iz stava 7 ovog člana zahtijevati od novog podnosioca prijave patenta odnosno nosioca patenta sticanje neisključive licence odnosno drugog prava pod tržišnim uslovima, ako to nije u suprotnosti s njegovim opravdanim interesima.
- (9) Bliža sadržina podataka koji se upisuju u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objavljuju u skladu sa st. 1 i 4 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

**Zahtjev za naznačenje pronalazača**

**Član 105**

- (1) Ako protivno odredbama člana 13 ovog zakona pronalazač nije naveden ili je kao pronalazač navedeno lice koje to nije, pronalazač može tužbom od suda zahtijevati da utvrdi njegovo svojstvo pronalazača i da naloži upisivanje njegovog imena u prijavu patenta, odgovarajuće isprave i registre nadležnog organa, shodno ovom zakonu.
- (2) Tužba iz stava 1 ovog člana se podnosi protiv lica koje je protivno članu 13 ovog zakona naznačeno kao pronalazač.
- (3) Tužba iz stava 1 ovoga člana može se podnijeti za svo vrijeme trajanja prava.
- (4) U slučaju smrti pronalazača, pravo na tužbu iz stava 1 ovog člana imaju njegovi nasljednici.

**Obaveze suda, nadležnog organa, tužioca i zainteresovanih lica povodom zahtjeva za  
naznačenje pronalazača**

**Član 106**

- (1) Sud je dužan da obaveštenje o tužbi iz člana 105 stav 1 ovog zakona bez odlaganja dostavi nadležnom organu, radi upisa te činjenice u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata.
- (2) Tužilac je dužan da na poziv nadležnog organa plati administrativnu taksu za upis činjenice iz stava 1 ovog člana u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata.
- (3) Sud je dužan da pravosnažnu presudu povodom tužbe iz člana 105 stav 1 ovog zakona dostavi nadležnom organu i strankama u postupku, bez odlaganja.
- (4) Ako je tužilac uspio sa svojim zahtjevom iz člana 105 stav 1 ovog zakona, nadležni organ će promjenu pronalazača upisati u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objaviti u službenom glasilu.
- (5) Tužilac je dužan da na poziv nadležnog organa plati administrativnu taksu i naknadu troškova postupka za upis promjene iz stava 4 ovog člana u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objavu.
- (6) Bliža sadržina podataka koji se upisuju u Registar prijava patenata odnosno Registar patenata i objavljuju u skladu sa st. 1 i 4 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

**Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede**

**Član 107**

- (1) Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent, nosilac patenta može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede patenta.
- (2) Protiv lica iz stava 1 ovog člana nosilac patenta može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.
- (3) Protiv lica koje je preduzimanjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu prijetnju da će patent biti povrijeđen u smislu čl. 49 i 50 ovog zakona, nosilac patenta može tužbom zahtijevati prestanak preduzimanja te radnje i zabranu povrede patenta, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.
- (4) Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda patenta, odnosno od kojih prijeti povreda patenta.
- (5) Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede patenta.

- (6) Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite patenta.
- (7) Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana preduzimanja radnje od koje prijeti povreda patenta.

### **Zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta**

#### **Član 108**

- (1) Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent, nosilac patenta može tužbom zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda patenta povuku iz prometa, oduzmu ili unište.
- (2) Mjeru iz stava 1 ovog člana nosilac patenta može da zahtijeva i u odnosu na alate, opremu i druge predmete koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda patenta.
- (3) Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana sud će odrediti na teret tuženog, osim ako postoje posebni razlozi da tako ne odluči.
- (4) Prilikom određivanja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito da one budu srazmjerne prirodi i intenzitetu povrede, kao i interese trećih strana.
- (5) Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede.

### **Zahtjev za naknadu štete, uobičajenu naknadu i povraćaj stečenog bez osnova**

#### **Član 109**

- (1) Nosilac patenta može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona prouzrokovalo štetu tužbom da zahtijeva naknadu štete, prema opštim pravilima o naknadi štete utvrđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.
- (2) Umjesto zahtjeva za naknadu štete iz stava 1 ovog člana, kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćeno, nosilac patenta može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji je s obzirom na okolnosti mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je zaključen.
- (3) Ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac patenta tužbom može zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana.
- (4) Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent i time steklo korist, nosilac patenta može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom zahtijevati vraćanje ili nadoknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.
- (5) Tužbe iz st. 1 i 4 ovog člana mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

- (6) Tužbe iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se podnijeti u roku od 3 godine, od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, odnosno najkasnije u roku od 5 godina, od dana kada je povreda učinjena.

### **Teret dokazivanja Član 110**

U parničnom postupku koji se vodi zbog povrede patentom zaštićenog postupka za proizvodnju nove supstance, smatra se da je svaka jednaka supstanca ili supstanca jednakog sastava dobijena zaštićenim postupkom, dok suprotno ne dokaže osoba koja takvu supstancu ili kompoziciju proizvodi.

### **Zahtjev za objavljivanje presude Član 111**

- (1) U slučajevima iz čl. 103 do 109 ovog zakona nosilac patenta može zahtijevati da pravosnažna presuda kojom je djelimično ili u cjelini usvojen tužbeni zahtjev bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku tuženog.
- (2) Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog informisanja presuda iz stava 1 ovog člana biti objavljena, kao i o obimu objavljivanja (u cjelini ili djelimično) presude.
- (3) Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odrediće, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi najmanje izreka i prema potrebi dio presude iz kojeg je vidljiva vrsta povrede i lice koje je izvršilo povredu patenta.
- (4) Tužba iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od pet godina od povrede patenta.
- (5) Ako tužitelj dokaže da je tuženi postupao namjerno, tužba iz stava 1 ovog člana se može podnijeti za sve vrijeme trajanja zaštite patenta.

### **Povređa patenta povodom kojeg nije donijeto utvrđujuće rješenje Član 112**

- (1) Kada je nosilac patenta pokrenuo parnični postupak za zaštitu od povrede patenta povodom kojeg nadležni organ nije donio utvrđujuće rješenje iz člana 48 ovog zakona, sud će zastati s postupkom do donošenja takvog rješenja.
- (2) U slučaju povrede patenta povodom kojeg nadležni organ nije donio utvrđujuće rješenje, u vremenskom razdoblju od priznanja patenta pa do izdavanja utvrđujućeg rješenja iz člana 48 ovog zakona, sud će naložiti licu koje je neovlašćenim preduzimanjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona nosiocu patenta prouzrokovalo štetu, da je nadoknadi uzevši u obzir sve okolnosti slučaja.

## Privremene mjere zbog povrede patenta

### Član 113

- (1) Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta ili da prijete neposredna opasnost od povrede patenta, sud može da odredi privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprečavanje povrede, a naročito da naloži:
  - 1) protivniku obezbjeđenja da prestane odnosno odustane od činjenja kojima se vrši povreda patenta, a taj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treća lica da bi izvršila povredu patenta;
  - 2) privremeno oduzimanje ili povlačenje iz prometa proizvoda kojima se vrši povreda patenta odnosno alata, opreme i drugih predmeta koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda patenta.
- (2) Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, i da mu zbog takve povrede prijete nenadoknadiva šteta, pored privremenih mjera iz stava 1 ovog člana, sud može da naloži:
  - 1) oduzimanje pokretnih i nepokretnih stvari u svojini protivnika obezbjeđenja koje nijesu u neposrednoj vezi s povredom;
  - 2) zabranu raspolaganja sredstvima kod finansijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom protivnika obezbjeđenja.
- (3) Radi određivanja i izvršenja privremenih mjera iz stava 2 ovog člana, sud može da naloži protivniku obezbjeđenja ili drugom licu koje raspolaže, bankarskim, finansijskim i drugim ekonomskim podacima da te podatke dostavi, ili da obezbijedi pristup drugim potrebnim podacima i dokumentaciji.
- (4) Sud je dužan da čuva tajnost podataka i dokumenata iz stava 3 ovog člana i zabrani svaku njihovu zloupotrebu.

## Određivanje privremenih mjera bez obavještanja

### Član 114

- (1) Privremene mjere iz člana 113 stav 1 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da u slučaju obavještanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.
- (2) Privremene mjere iz člana 113 stav 2 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da privremena mjera neće biti djelotvorna, ili da je s obzirom na naročito teške okolnosti povrede to potrebno.
- (3) U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.

- (4) Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu patenta, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe.
- (5) Odredbe člana 113 ovog zakona i ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa drugim odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak.

### **Privremene mjere za obezbjeđenje dokaza**

#### **Član 115**

- (1) Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijete neposredna opasnost od povrede patenta, sud može da odredi privremenu mjeru radi obezbjeđenja dokaza, a naročito da naloži:
  - 1) protivniku obezbjeđenja da izradi detaljan opis predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta, sa ili bez uzimanja primjeraka tih predmeta;
  - 2) oduzimanje predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;
  - 3) oduzimanje proizvoda, alata, opreme i drugih predmeta koji su korišćeni za proizvodnju i distribuciju predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta, kao i poslovne dokumentacije koja se na to odnosi.
- (2) Privremene mjere iz stava 1 ovog člana, sud može da odredi u hitnim slučajevima i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da u slučaju obavještanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijete opasnost od nastanka nenadoknadive štete.
- (3) U slučajevima iz stava 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.
- (4) Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu patenta, pri čemu je rok za podnošenje tužbe rok koji kasnije ističe.
- (5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak, kao i mjera za obezbjeđenje dokaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak.

### **Pribavljanje dokaza u parničnom postupku**

#### **Član 116**

- (1) Kad se jedna stranka u parničnom postupku za zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona poziva na određeni dokaz i tvrdi da se on nalazi kod



druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese taj dokaz, u određenom roku.

- (2) Kada nosilac patenta kao tužilac u tužbi za zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, sud će na njegov zahtjev pozvati tuženog da u određenom roku dostavi bankarske, finansijske ili slične poslovne dokumente, isprave i druge dokaze koji se nalaze kod njega ili su pod njegovom kontrolom.
- (3) Kada stranka koja je pozvana da podnese dokaze iz st. 1 i 2 ovog člana negira da se dokazi nalaze kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice da izvodi dokaze.
- (4) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza shodno se primjenjuju odredbe o uskraćivanju svjedočenja zakona kojim se uređuje parnični postupak.
- (5) Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom slobodnom uvjerenju cijiniti od kakvog je značaja to što stranka kod koje se dokaz nalazi ili pod čijom se kontrolom dokaz nalazi neće da postupi po rješenju suda kojim joj je naloženo da podnese dokaz ili suprotno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom.

### Obaveza pružanja informacija

#### Član 117

- (1) Nosilac patenta koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu patenta od povrede može da zahtijeva dostavljanje podataka o porijeklu i distributivnim kanalima proizvoda kojima se vrši povreda patenta.
- (2) Zahtjev iz stava 1 može se podnijeti protiv:
  - 1) tuženog u parničnom postupku iz stava 1 ovog člana;
  - 2) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti posjeduje proizvode za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;
  - 3) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;
  - 4) lica koja u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;
  - 5) lica koja je od lica iz tač. 1 do 4 ovog stava označeno kao lice koje učestvuje u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili pružanju usluga za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta.
- (3) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti kao zahtjev u parnici, tužba ili zahtjev za određivanje privremene mjere.
- (4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke o:
  - 1) imenima odnosno nazivima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prethodnih držalaca robe, kao i prodavaca na veliko i prodavaca na malo kojima je ta roba namijenjena;

- 2) količinama proizvedenih, izrađenih, isporučenih, primljenih ili naručenih proizvoda, kao i cijenama ostvarenim za te proizvode.
- (5) Lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana može da odbije dostavljanje tih podataka iz razloga iz kojih se prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak može uskratiti svjedočenje.
- (6) Ako lice iz stava 5 ovog člana odbije dostavljanje podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.
- (7) Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu čl. 115 i 116 ovog zakona, propisa o načinu korišćenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, propisa kojima se uređuje odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje podataka, kao i primjenu propisa kojima se uređuje obrada i zaštita ličnih podataka.

### **Alternativne mjere**

#### **Član 118**

Na zahtjev tuženog u parničnim postupcima iz čl. 103 do 120 ovog zakona koji dokaže da nije postupao namjerno, sud može umjesto mjere koju je zahtijevao nosilac patenta odrediti plaćanje novčane naknade nosiocu patenta, ako bi izvršenje te mjere tuženom uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana naknada, s obzirom na sve okolnosti slučaja, može smatrati razumnom i zadovoljavajućom naknadom za povredu patenta.

### **Lica ovlašćena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava**

#### **Član 119**

Pored nosioca patenta, odnosno lica koje ovlasti u skladu s opštim propisima o zastupanju, zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona mogu zahtijevati sticalac isključive licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja patenta, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.

### **Hitnost i primjena odredaba drugih zakona**

#### **Član 120**

- (1) Postupci iz čl. 103 do 120 ovog zakona su hitni.
- (2) Na postupke zbog povrede prava iz čl. 102 do 120 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.
- (3) Troškovi postupaka iz čl. 103 do 120 ovog zakona naknađuju se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.

## **XI.PROMET PRAVA**

### **Ugovor o licenci i prenos prava**

#### **Član 121**

- (1) Nosilac patenta ili podnosilac prijave patenta može ustupiti pravo korišćenja patenta ili prava iz prijave patenta na osnovu ugovora o licenci.
- (2) Nosilac patenta ili podnosilac prijave patenta može prenijeti patent ili prava iz prijave patenta u cijelini ili djelimično.
- (3) Ugovori iz st. 1 i 2 ovog člana su punovažni samo ako su sastavljeni u pisanoj formi.
- (4) Za zaključivanje ugovora o licenci ili ugovora o prenosu zajedničkog patenta potreban je pristanak svih nosilaca patenta odnosno podnosilaca prijave patenta.
- (5) Ugovor iz st. 1 i 2 ovog člana koji nije upisan u odgovarajući registar ne proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima.
- (6) Na pitanja u vezi sa ugovorima iz st. 1 i 2 ovog člana koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.
- (7) Odredbe ovog člana odnose se i na zaključivanje ugovora o licenci i ugovora o prenosu prava iz sertifikata o dodatnoj zaštiti.

### **Zaloga, prinudno izvršenje i stečaj**

#### **Član 122**

- (1) Patent, prava iz prijave patenta, kao i sertifikat o dodatnoj zaštiti mogu biti predmet zaloge na osnovu ugovora o zalozi i predmet prinudnog izvršenja.
- (2) Na zahtjev založnog povjerioca ili založnog dužnika založno pravo upisuje se u Registar prijave patenata odnosno Registar patenata odnosno Registar sertifikata o dodatnoj zaštiti.
- (3) Sud koji sprovodi prinudno izvršenje dužan je da bez odlaganja obavijesti nadležni organ o pokrenutom prinudnom izvršenju na patentu radi upisa izvršenja u registre iz stava 2 ovog člana.
- (4) Upis izvršenja u registre iz stava 2 ovog člana sprovodi se na teret prinudnog izvršioca.
- (5) Kada je patent, pravo iz prijave patenta ili sertifikat o dodatnoj zaštiti dio stečajne mase, nadležni sud je dužan da obavijesti nadležni organ o pokrenutom stečajnom postupku radi upisa stečaja u registre iz stava 2 ovog člana.

### **Upis promjena u registre**

#### **Član 123**

- (1) Prava iz prijave patenta, patent kao i sertifikat o dodatnoj zaštiti mogu biti prenijeti na drugo lice ili mogu biti predmet ugovora o licenci ili zalozi, predmet stečaja i sl.

- (2) Na zahtjev stranke, nadležni organ donosi rješenje o upisu promjena u Registar prijava патената odnosno Registar патената koje nastupe nakon podnošenja prijave патента ili nakon priznanja патента.
- (3) Promjene iz stava 2 ovog člana objavljuju se u službenom glasilu nadležnog organa.
- (4) Postupak za upis u Registar prijava патената odnosno Registar патената ugovora iz stava 1 ovog člana, kao i ostale promjene koje se odnose na podnosioca prijave патента ili nosioca патента, njihovo objavljivanje u službenom glasilu, kao i plaćanje taksi i naknada posebnih troškova postupka uređuju se propisom ministarstva.

## **XII.POVJERLJIVI PRONALASCI**

### **Povjerljiva prijava патента**

#### **Član 124**

- (1) Povjerljivom prijavom патента smatra se prijava патента podnijeta od strane fizičkog odnosno pravnog lica sa prebivalištem odnosno sjedištem u Crnoj Gori, kojom je prijavljen pronalazak od značaja za odbranu ili bezbjednost Crne Gore.
- (2) Prijava iz stava 1 ovog člana podnosi se isključivo organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane.

### **Postupak po prijavi**

#### **Član 125**

- (1) Ako organ državne uprave nadležan za poslove odbrane u postupku ispitivanja podnesene prijave патента utvrdi da je prijava izgubila svojstvo povjerljivosti, dostaviće prijavu патента nadležnom organu.
- (2) Prijava патента dostavljena nadležnom organu u skladu sa stavom 1 ovog člana, kao datum podnošenja zadržava dan kada je podnesena organu državne uprave nadležnom za poslove odbrane.

### **Postupak nakon priznanja патента**

#### **Član 126**

- (1) Ako organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, poslije priznanja патента za povjerljivi pronalazak, utvrdi da je taj pronalazak prestao da bude povjerljiv, dostaviće nadležnom organu spise predmeta koji se odnosi na taj pronalazak.
- (2) U slučaju iz stava 1 ovog člana nadležni organ će upisati patent u odgovarajući registar, objaviti podatke o priznatom pravu i nosiocu prava izdati odgovarajuću ispravu, u skladu sa ovim zakonom.

**Pravo korišćenja  
Član 127**

- (1) Isključivo pravo da koristi povjerljivi pronalazak i da raspolaže tim pronalaskom ima organ državne uprave nadležan za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove.
- (2) Za zaštićeni povjerljivi pronalazak pronalazač ima pravo na jednokratnu naknadu, bez obzira na to da li se pronalazak primjenjuje.

**Objava povjerljivog pronalaska i zaštita u inostranstvu  
Član 128**

- (1) Povjerljivi pronalazak se ne objavljuje.
- (2) Zaštitu povjerljivog pronalaska u inostranstvu fizičko lice sa sjedištem odnosno pravno lice sa prebivalištem u Crnoj Gori može tražiti samo po odobrenju organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane.

**XIII.PRONALASCI IZ RADNOG ODNOSA**

**Pojam pronalaska iz radnog odnosa  
Član 129**

Pronalaskom iz radnog odnosa smatra se pronalazak koji:

- 1) zaposleni stvori izvršavajući redovne radne obaveze ili posebno naložene zadatke u vezi sa naučno-tehničkim istraživanjem i razvojem, kao i pronalazak koji nastane u izvršavanju ugovora o istraživačkom radu zaključenog sa poslodavcem;
- 2) nije obuhvaćen tačkom 1 ovog stava, a koji zaposleni stvori u vezi s aktivnostima poslodavca ili korišćenjem materijalno-tehničkih sredstava, informacija i drugih uslova koje je obezbijedio poslodavac;
- 3) zaposleni stvori u roku od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa, a koji bi, da je stvoren u toku radnog odnosa, bio pronalazak u smislu tač. 1 ili 2 ovog člana.

**Pravo na zaštitu  
Član 130**

- (1) Pravo na zaštitu pronalaska iz člana 129 tačka 1 ovog zakona ima poslodavac, ako ugovorom između zaposlenog i poslodavca nije drukčije uređeno.
- (2) Ako je pronalazak iz radnog odnosa zaštićen na ime poslodavca, zaposlenom pripadaju moralna prava u vezi sa tim pronalaskom, kao i pravo na naknadu zavisno od efekata ekonomskog iskorišćavanja pronalaska.
- (3) Zaposlenom pripada pravo na naknadu iz stava 2 ovog člana i u slučaju kada poslodavac prenese pravo ili ustupi licencu za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska na treće lice.

**Dodatna prava**  
**Član 131**

- (1) Pravo na zaštitu pronalaska iz člana 129 tačka 2 ovog zakona ima zaposleni, s tim što poslodavac ima pravo ekonomskog iskorišćavanja pronalaska, uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu u skladu sa ugovorom koji zaključuje povodom tog pronalaska.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako pronalazak obuhvati neku od proizvodnih tajni poslodavca kod koga je pronalazač zaposlen, poslodavac ima pravo da spriječi objavljivanje pronalaska, uz obavezu da zaposlenom isplati naknadu, a zaposleni nema pravo da pronalazak prijavi radi zaštite.

**Naknada zaposlenom**  
**Član 132**

- (1) Kriterijumi za utvrđivanje visine naknade, način i vrijeme plaćanja naknade određuju se ugovorom kojim se uređuje radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog, posebnim ugovorom koji poslodavac i zaposleni zaključuje povodom pronalaska ili opštim aktom.
- (2) U slučaju spora o visini, načinu i vremenu plaćanja naknade odlučuje nadležni sud, na zahtjev zaposlenog ili poslodavca, uzimajući u obzir doprinos tog pronalaska povećanju dobiti, odnosno stvaranju ušteta poslodavcu.
- (3) Zaposleni se ne može unaprijed odreći svog prava na naknadu.

**Postupanje zaposlenog**  
**Član 133**

- (1) Zaposleni koji stvori pronalazak u radnom odnosu dužan je da odmah po nastanku pronalaska poslodavcu podnese pisani izvještaj kojim ga obavještava o pronalasku.
- (2) Ako izvještaj iz stava 1 ovog člana ne sadrži propisane elemente, poslodavac će odrediti primjeren rok u kome zaposleni treba da otkloni nedostatke u izvještaju.
- (3) Sadržina izvještaja iz stava 1 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

**Obavještenje**  
**Član 134**

- (1) Poslodavac je dužan da u roku od dva mjeseca od prijema urednog izvještaja iz člana 133 ovog zakona, zaposlenog u pisanoj formi obavijesti da li smatra da pronalazak pripada vrsti pronalazaka iz člana 129 tač. 1 ili 2 ovog zakona.
- (2) Ako zaposleni propusti da podnese poslodavcu izvještaj u smislu člana 133 ovog zakona, rok iz stava 1 ovog člana teče od dana saznanja poslodavca za pronalazak.

### **Podnošenje prijave Član 135**

- (1) Ako je u pitanju pronalazak iz člana 129 tačka 1 ovog zakona, poslodavac je dužan da u obavještenju iz člana 134 ovog zakona obavijesti zaposlenog da li će podnijeti prijavu patenta.
- (2) Ako poslodavac izjavi, u skladu sa stavom 1 ovog člana, da će podnijeti prijavu patenta, dužan je da prije podnošenja prijave patenta upozna zaposlenog sa sadržinom prijave patenta, a u toku postupka po prijavi patenta i sa svim aktima nadležnog organa i sadržinom svih podnesaka prije njihovog podnošenja nadležnom organu.
- (3) Zaposleni je dužan da poslodavcu pruži sve informacije neophodne u postupku zaštite pronalaska.
- (4) Ako poslodavac ne želi da podnese prijavu patenta, a ocijeni da pronalazak ne obuhvata neku od proizvodnih tajni u smislu člana 131 ovog zakona, dužan je da o tome, u roku iz člana 134 ovog zakona, u pisanoj formi obavijesti zaposlenog koji ima pravo da navedeni pronalazak zaštiti na svoje ime.
- (5) Ako poslodavac odustane od već podnesene prijave patenta, dužan je da o tome u pisanoj formi obavijesti zaposlenog i na njega prenese prava iz prijave patenta.
- (6) U pogledu ekonomskog iskorišćavanja pronalazaka iz st. 4 i 5 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe čl. 131 i 138 ovog zakona.

### **Prava zaposlenog u slučaju propuštanja roka Član 136**

U slučaju propuštanja roka iz člana 134 ovog zakona, zaposleni ima pravo da navedeni pronalazak zaštiti na svoje ime.

### **Obaveze zaposlenog Član 137**

- (1) Zaposleni koji stvori pronalazak iz člana 129 tačka 2 ovog zakona ne može podnijeti prijavu patenta nadležnom organu prije prijema obavještenje iz člana 134 ovog zakona, odnosno prije isteka roka za davanje tog obavještenja.
- (2) Ako zaposleni iz stava 1 ovog člana odustane od već podnesene prijave patenta, dužan je da o tome u pisanoj formi obavijesti poslodavca i na njega prenese pravo iz prijave patenta.

### **Izjašnjenje poslodavca Član 138**

- (1) Poslodavac je dužan da u roku od šest mjeseci od dana prijema urednog izvještaja o pronalasku iz člana 133 ovog zakona obavijesti zaposlenog da li je zainteresovan za sticanje isključive licence u vezi sa primjenom pronalaska zaštićenog na ime zaposlenog.

- (2) Do isteka roka iz stava 1 ovog člana, zaposleni nema pravo da na treće lice prenese pravo na pronalazak ili da trećem licu ustupi licencu za iskorišćavanje pronalaska.

### **Otpočinjanje korišćenja pronalaska**

#### **Član 139**

Korišćenje pronalaska iz radnog odnosa ne može otpočeti prije regulisanja pitanja naknade iz člana 132 ovog zakona, odnosno prije pravosnažnosti odluke nadležnog suda.

### **Obaveza čuvanja tajne**

#### **Član 140**

- (1) Poslodavac i zaposleni dužni su da čuvaju tajnost pronalaska stvorenog u radnom odnosu dok prijava patenta ne bude objavljena ili pronalazak ne postane na drugi način dostupan javnosti.
- (2) Ako poslodavac istakne opravdani interes da se pronalazak ne objavljuje, obaveza zaposlenog da čuva tajnost pronalaska traje i nakon prestanka radnog odnosa kod tog poslodavca.

## **XIV.EVROPSKA PRIJAVA PATENTA I EVROPSKI PATENT**

### **Proširenje dejstva evropskih patenata**

#### **Član 141**

- (1) Evropska prijava patenta i evropski patent koji su prošireni na Crnu Goru, pod uslovima određenim ovim zakonom, imaju isto pravno dejstvo kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.
- (2) U smislu stava 1 ovog člana i čl. 142 do 150 i člana 153 ovog zakona:
- 1) "evropska prijava patenta" je prijava evropskog patenta podnijeta na osnovu Konvencije o evropskom patentu (u daljem tekstu: Konvencija), kao i međunarodna prijava podnijeta na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata (u daljem tekstu: Ugovor), za koje Evropski patentni zavod obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod i u kojoj je naznačena Crna Gora;
  - 2) "prošireni evropski patent" je evropski patent priznat od strane Evropskog patentnog zavoda na osnovu evropske prijave patenta za koju je zahtijevano proširenje na Crnu Goru;
  - 3) "nacionalna prijava patenta" je prijava patenta podnijeta nadležnom organu na osnovu ovog zakona;
  - 4) "nacionalni patent" je patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.



## Zahtjev za proširenje Član 142

- (1) Evropska prijava patenta i evropski patent priznat na osnovu te prijave biće prošireni na Crnu Goru na zahtjev podnosioca prijave.
- (2) Smatraće se da je zahtjev za proširenje iz stava 1 ovog člana podnjet sa svakom evropskom prijavom patenta podnijetom na dan ili nakon stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske patentne organizacije o proširenju evropskih patenata (u daljem tekstu: Sporazum o proširenju).
- (3) Nadležni organ objaviće u službenom glasilu svaki zahtjev za proširenje, što je prije moguće, nakon prijema obavještenja od Evropskog patentnog zavoda da je plaćena propisana taksa za proširenje, ali ne prije isteka roka od 18 mjeseci od datuma podnošenja ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, od najranijeg datuma prvenstva.
- (4) Zahtjev za proširenje može biti povučen u bilo koje vrijeme.
- (5) Zahtjev za proširenje smatra se povučenim ako propisana taksa za proširenje nije plaćena u roku ili ako je evropska prijava patenta konačno odbijena, povučena ili se smatra povučenom.
- (6) Nadležni organ će u službenom glasilu objaviti promjene iz st. 4 i 5 ovog člana, što je prije moguće, ako je zahtjev za proširenje već objavljen u skladu sa stavom 3 ovog člana.
- (7) Sadržina objave u skladu sa st. 3 do 6 ovog člana uređuje se propisom Ministarstva.

## Taksa za proširenje Član 143

- (1) Taksa za proširenje iz člana 142 ovog zakona, plaća se Evropskom patentnom zavodu u roku od šest mjeseci od datuma koji je u Evropskom patentnom biltenu naveden kao datum objavljivanja evropskog izvještaja istraživanja, ili, kada je to primjenjivo, u periodu za izvršenje radnji za stupanje u evropsku fazu međunarodne prijave iz člana 141 stav 2 tačka 1 ovog zakona.
- (2) Taksa za proširenje može biti plaćena u dodatnom roku od dva mjeseca od isteka roka iz stava 1 ovog člana, pod uslovom da se u tom roku plati u iznosu većem za 50%.
- (3) Na plaćanje taksi za proširenje shodno se primjenjuju pravila koja su utvrđena od Evropskog patentnog zavoda iz stava 1 ovog člana.
- (4) Takse plaćene u skladu sa stavom 3 ovog člana ne vraćaju se.

## Dejstva evropskih prijava patenata

### Član 144

- (1) Evropska prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja, istovjetna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta sa pravom prvenstva zatraženim za evropsku prijavu patenta, bez obzira na ishod postupka po prijavi.
- (2) Objavljena evropska prijava patenta obezbjeđuje podnosiocu prijave jednaka prava kao i objavljena nacionalna prijava patenta, od datuma kad podnosilac prijave dostavi prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta na crnogorskom jeziku licu koje koristi taj pronalazak u Crnoj Gori.
- (3) Ako je zahtjev za proširenje povučen ili se smatra povučenim, smatra se da evropska prijava patenta od početka nije imala dejstva iz stava 2 ovog člana.

## Dejstva proširenih evropskih patenata

### Član 145

- (1) Prošireni evropski patent, pod uslovima iz st. 2 do 6 ovog člana, obezbjeđuje, od datuma kad je od Evropskog patentnog zavoda objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, jednaka prava kao i nacionalni patent u skladu sa ovim zakonom.
- (2) U roku od tri mjeseca od dana objavljivanja podataka o priznanju evropskog patenta, nosilac patenta je dužan da dostavi nadležnom organu prevod patentnih zahtjeva evropskog patenta na crnogorskom jeziku i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja i štampanja prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta.
- (3) Ako, kao rezultat postupka po prigovoru ili zahtjeva za ograničenje patenta izjavljenog Evropskom patentnom zavodu, evropski patent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima, nosilac patenta je dužan da, u roku od tri mjeseca od datuma objavljivanja podataka o odluci da evropski patent sa izmjenama ostaje na snazi, dostavi nadležnom organu prevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na crnogorskom jeziku i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja.
- (4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadrži pozivanje na oznake koje se koriste na crtežima, ti crteži treba da budu priloženi uz prevod iz st. 2 i 3 ovog člana.
- (5) Nadležni organ je dužan da u službenom glasilu objavi svaki prevod blagovremeno podnijet u skladu sa odredaba st. 2 ili 3 ovog člana.
- (6) Ako prevod iz st. 2 ili 3 ovog člana nije podnijet blagovremeno ili propisana naknada posebnih troškova nije plaćena u određenom roku, prošireni evropski patent smatra se nevažećim od početka.
- (7) Prošireni evropski patent i prijava evropskog patenta od početka nemaju dejstvo iz stava 1 ovog člana i člana 144 stav 2 ovog zakona u obimu u kojem je patent poništen u postupku po prigovoru ili u postupku za centralno poništenje patenta ili je patent ograničen u postupku za ograničavanje pred Evropskim patentnim zavodom.
- (8) Nadležni organ donosi rješenje o upisu proširenog evropskog patenta u Registar patenata.
- (9) Podaci koji se objavljuju u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

**Autentični tekst evropskih prijava patenata ili evropskih patenata**  
**Član 146**

- (1) Tekst evropske prijave patenta ili evropskog patenta sačinjen na jeziku postupka koji se vodi u Evropskom patentnom zavodu autentičan je u bilo kom postupku koji se vodi u Crnoj Gori.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prevod dostavljen na osnovu člana 144 stav 2 ili člana 145 st. 2 i 3 ovog zakona smatra se autentičnim, osim u postupku oglašavanja ništavim, kada prijava ili patent na jeziku prevoda obezbjeđuje zaštitu koja je uža od zaštite koja je data na jeziku postupka.
- (3) Podnosilac prijave ili nosilac proširenog evropskog patenta može u bilo koje vrijeme podnijeti ispravljeni prevod patentnih zahtjeva evropske prijave patenta ili evropskog patenta.
- (4) Ispravljeni prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta nema pravno dejstvo dok o tome ne bude obaviješteno lice koje u Crnoj Gori koristi pronalazak.
- (5) Ispravljeni prevod patentnog zahtjeva proširenog evropskog patenta nema pravno dejstvo dok nadležni organ ne objavi podatak da je prevod ispravljen, što je moguće prije, nakon plaćanja propisane naknade za objavljivanje.
- (6) Svako savjesno lice koje koristi ili je učinilo efektivne i ozbiljne pripreme za korišćenje pronalaska, a čije korišćenje ne bi predstavljalo povredu prava iz prijave ili patenta u prvobitnom prevodu, može nakon početka pravnog dejstva ispravljenog prevoda, nastaviti to korišćenje, u okviru svog posla ili za potrebe svog poslovanja, bez plaćanja naknade.

**Prava ranijeg datuma**  
**Član 147**

- (1) Evropska prijava patenta za koju je plaćena taksa za proširenje i prošireni evropski patent imaju, u odnosu na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.
- (2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaju, u odnosu na prošireni evropski patent, isto dejstvo u pogledu stanja tehnike koji imaju u odnosu na nacionalni patent.

**Istovremena zaštita**  
**Član 148**

Ako prošireni evropski patent i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, a isti datum prvenstva je priznat istom licu ili njegovom pravnom sljedbeniku, nacionalni patent nema pravno dejstvo u mjeri u kojoj obuhvata isti pronalazak kao i prošireni evropski patent, od dana od kada je rok za podnošenje prigovora na evropski patent istekao, a prigovor nije podnjet, ili od dana od kada je u postupku po prigovoru donijeta konačna odluka da evropski patent ostaje na snazi.

## **Takse za održavanje proširenih evropskih патената**

### **Član 149**

- (1) Takse za održavanje prava iz proširenog evropskog патента плаćaju se надлежном органу за године које слиједу након године у којој је објављен податак о признању evropskog патента.
- (2) На плаћање таксе за održavanje прava из става 1 овог члана, shodno се примјенјују одредбе члана 141 став 2 Конвенције.

## **Primjena Konvencije**

### **Član 150**

На evropsku пријаву патента и prošireni evropski патент, не примјенјује се Конвенција и propisi donijeti за njenu примјену ако drukčije nije propisano ovim zakonom.

## **XV. MEĐUNARODNA PRIJAVA NA OSNOVU UGOVORA O SARADNJI U OBLASTI PATENATA**

### **Primjena Ugovora o saradnji u oblasti патената**

#### **Član 151**

- (1) Међународна пријава је пријава која се подноси у складу са Ugovorom.
- (2) Svako позивање на Ugovor у овом zakonu smatra се istovremeno и позивањем и на Pravilnik за примјену Ugovora.

### **Organ primalac међународних пријава**

#### **Član 152**

- (1) Међународна пријава подноси се Међународном биром Svjetske организације за intelektualnu svojину као органу primaocu у складу са Ugovorom.
- (2) Међународна пријава може се подnijeti и надлежном органу као пријемном zavodu ако је подносилац пријаве држављанин Crne Gore или fizičko lice које у Crnoj Gori има одобрено stalno nastanjenje или pravno lice које има sjedište у Crnoj Gori.
- (3) За подношење међународне пријаве из става 2 овог члана плаћа се административна такса и накнада посебних трошкова поступка за проsljeđивање Међународном биром, у rokovima предviđenim Pravilnikom за примјену Ugovora и Administrativnim uputstvima према Ugovoru.
- (4) Наčin подношења пријаве из става 2 овог члана уређује се propisom Ministarstva.

**Evropski patentni zavod kao naznačeni ili izabrani zavod**  
**Član 153**

Međunarodna prijava u kojoj je Crna Gora u skladu sa Ugovorom, naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog patenta smatra se zahtjevom za proširenje evropskog patenta na Crnu Goru u smislu ovog zakona, a Evropski patentni zavod djelovaće kao naznačeni ili izabrani zavod u skladu sa Ugovorom.

**Evropski patentni zavod kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje**  
**Član 154**

Evropski patentni zavod postupa kao organ za međunarodno pretraživanje i prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnijetih u skladu sa članom 152 ovog zakona.

**XVI. REGISTAR ZASTUPNIKA**

**Uslovi za zastupanje i upis u Registar zastupnika**  
**Član 155**

- (1) U Registar zastupnika mogu se upisati fizička lica koja su crnogorski državljani, sa prebivalištem na teritoriji Crne Gore, sa znanjem jednog svjetskog jezika, i koji se zastupanjem bave u vidu zanimanja i ispunjavaju jedan od sljedećih uslova:
- 1) imaju završen pravni fakultet ili fakultet tehničke struke i položen poseban stručni ispit pred nadležnim organom;
  - 2) imaju završen pravni fakultet ili fakultet tehničke struke i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima patenata u nadležnom organu.
- (2) U Registar zastupnika mogu se upisati pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja zapošljavaju najmanje jedno lice sa završenim pravnim fakultetom i jedno lice sa završenim fakultetom tehničke struke koja ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana.
- (3) Za upis u Registar zastupnika plaća se propisana administrativna taksa.
- (4) Stručni ispit iz stava 1 ovog člana polaže se pred komisijom nadležnog organa.
- (5) Program i način polaganja stručnog ispita, sastav komisije, visinu naknade troškova polaganja stručnog ispita i sadržaj Registra zastupnika utvrđuje se propisom Ministarstva.

**Brisanje zastupnika iz Registra zastupnika**  
**Član 156**

Zastupnik se briše iz Registra zastupnika:

- 1) na lični zahtjev;

- 2) ako mu se pravosnažnom odlukom suda zabrani obavljanje djelatnosti zastupanja; i
- 3) ako je osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora dužu od šest mjeseci, o čemu je dužan da obavijesti nadležni organ.

## **XVII. NADZOR**

### **Organi nadležni za inspekcijski nadzor**

#### **Član 157**

- (1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.
- (2) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

### **Postupak inspekcijskog nadzora**

#### **Član 158**

- (1) Na pitanja inspekcijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor.
- (2) Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca patenta (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koja ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.
- (3) Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe, ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.
- (4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana mora naročito da sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda patenta, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac patenta, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

#### **Član 159**

### **Obezbjedeње, troškovi postupka i naknada štete**

- (1) Kada se u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je izvršena povreda patenta, nadležni inspektor je dužan da preduzme upravne mjere i radnje koje su uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.
- (2) Ako ocijeni da je obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova

čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

- (3) Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca patenta koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva.
- (4) Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.
- (5) Ukoliko se utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca prava oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu zbog privremenog oduzimanja robe.

## **XVIII.KAZNENE ODREDBE**

### **Prekršaji**

#### **Član 160**

- (1) Novčanom kaznom od 1.500 Eur-a do 20.000 Eur-a kazniće se za prekršaj pravno lice koje bez saglasnosti:
  - 1) proizvodi, upotrebljava, nudi na prodaju, stavlja u promet, izvozi, uvozi ili skladišti u navedene svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku (član 49 tačka 1);
  - 2) primjenjuje postupak koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 2);
  - 3) nudi postupak koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 3);
  - 4) proizvodi, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, izvozi, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod direktno dobijen postupkom koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 4);
  - 5) nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nijesu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti poznato da je taj proizvod namijenjen za primjenu tuđeg pronalaska (član 49 tačka 5).
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 Eur-a do 2.000 Eur-a.
- (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.300 Eur-a do 6.000 Eur-a.
- (4) Predmeti koji su pretežno bili namijenjeni ili korišćeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, oduzeće se i uništiti, bez obzira da li su svojina učinioca.

## **XIX.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Priznata prava**

#### **Član 161**

- (1) Patente, registrovane i upisane u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod SCG) do 3. juna 2006. godine, odnosno u Registar

patenata Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije (u daljem tekstu: Zavod Srbije) prije 28. maja 2008. godine, za koje je nadležni organ izdao uvjerenja o važenju patenta u formi zabilješke na kopiji uvjerenja izdatog od strane Zavoda SCG, odnosno Zavoda Srbije i za koje su nosioci prava plaćali taksu za održavanje nadležnom organu, kao i patente, za koje su njihovi nosioci samo plaćali taksu za održavanje prava u Crnoj Gori, nadležni organ će upisati u Registar patenata bez podnošenja posebnog zahtjeva, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i nosiocu patenta izdati rješenje o upisu.

- (2) Patent iz stava 1 ovog člana, za koje nosioci prava nijesu plaćali taksu za održavanje u Crnoj Gori važe u Crnoj Gori ako njihovi nosioci podnesu zahtjev za upis u Registar patenata, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i plate propisanu taksu održavanja u skladu sa propisom kojim se uređuju administrativne takse.
- (3) Patente iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će upisati u Registar patenata u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva pod uslovom da je plaćena propisana administrativna taksa i nosiocu patenta izdati rješenje o upisu.
- (4) Pravo na patent iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje se na osnovu uvjerenja Zavoda Srbije.

#### **Priznata prava po osnovu prijave evropskog patenta i evropskih patenata** **Član 162**

- (1) Evropski patenti sa dejstvom u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odnosno u Republici Srbiji, registrovani na osnovu prijave evropskog patenta podnijete do 3. juna 2006. godine, ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije za koje su njihovi nosioci platili taksu održavanja nadležnom organu, važe u Crnoj Gori, bez podnošenja posebnog zahtjeva za upis u Registar patenata.
- (2) Evropski patenti sa dejstvom u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odnosno u Republici Srbiji, registrovani na osnovu prijave evropskog patenta podnijete do 3. juna 2006. godine, ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije za koje je nadležnom organu podnijet zahtjev za upis u Registar patenata do stupanja na snagu ovog zakona i za koje je plaćena taksa održavanja, upisaće se u Registar patenata u skladu sa ovim zakonom.
- (3) Evropske patente iz st. 1 i 2 ovog člana nadležni organ će upisati u Registar patenata u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i nosiocu patenta izdati rješenje o upisu.
- (4) Evropski patenti sa dejstvom u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odnosno u Republici Srbiji, registrovani na osnovu prijave evropskog patenta podnijete do 3. juna 2006. godine, ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije za koje njihovi nosioci nijesu podnijeli zahtjev nadležnom organu ni platili taksu održavanja do stupanja na snagu ovog zakona, važe u Crnoj Gori pod uslovom da njihovi nosioci u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtjev za upis u Registar patenata i plate taksu održavanja.
- (5) Uz zahtjev iz stava 4 ovog člana prilaže se prevod patentnih zahtjeva podnijetih Zavodu SCG, odnosno Zavodu Srbije i original uvjerenja Zavoda Srbije, kao i dokaz o plaćenju taksi, u skladu sa propisom o administrativnim taksama.



- (6) Pravo na evropski patent utvrđuje se na osnovu rješenja o upisu u Registar патената Zavoda SCG, odnosno Zavoda Srbije ili uvjerenja Zavoda Srbije.

#### **Važeći patenti**

##### **Član 163**

Registrovani patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostaju i dalje na snazi i na njih će se primjenjivati odredbe ovog zakona.

#### **Započeti postupci**

##### **Član 164**

Postupci započeti po Zakonu o patentima ("Službeni list CG, broj 66/08), do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po tom zakonu.

#### **Rok za donošenje podzakonskih akata**

##### **Član 165**

- (1) Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
- (2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka („Službeni list SCG", broj 62/04), ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

#### **Odložena primjena**

##### **Član 166**

Odredbe člana 54 stav 2, čl. 62 do 76, čl. 87 do 99 i člana 102 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

#### **Prestanak važenja**

##### **Član 167**

- (1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o patentima ("Službeni list CG", broj 66/08).
- (2) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 4 stav 1 tačka 7 i član 24 Zakona o primjeni propisa kojima se uređuje zaštita prava intelektualne svojine („Službeni list RCG", broj 45/05), član 45 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Službeni list CG", broj 40/11), i čl. 3 do 5 i čl. 15 do 20 Uredbe o obezbjeđivanju primjene prava iz oblasti intelektualne svojine („Službeni list RCG", broj 61/07 i "Službeni list CG", broj 70/08).

**Stupanje na snagu**  
**Član 168**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA O PATENTIMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o patentima sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Važeći Zakon o patentima ("Službeni list CG", br. 66/08, 40/10 i 40/11) je u vrijeme njegovog usvajanja obilježio značajnu fazu u razvoju prava industrijske svojine u Crnoj Gori, naročito imajući u vidu da je predmetna materija do tada bila predmet uređenja na nivou bivše Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Ovaj zakon predstavljao je nužnu i osnovnu pretpostavku za registraciju patenata i zaštitu nosioca prava na patent. Iskustva stečena tokom nešto više od šest godina od njegovog usvajanja i primjene u praksi uslovia su potrebu za daljim uređenjem i unaprjeđenjem ovog pravnog okvira.

Donošenju novog Zakona o patentima pristupilo se sa ciljem harmonizacije ovog zakona sa pravom Evropske Unije i relevantnim međunarodnim ugovorima u ovoj oblasti, otklanjanju nedostataka uočenih u praksi, preciznijeg regulisanja pojedinih faza u postupku registracije patenata, kao i detaljnijeg uređenja postupka sudske zaštite u slučaju povrede prava.

Obaveza usklađivanja nacionalnih propisa sa pravnim poretkom Evropske unije (*acquis communautaire*) u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji jasno proizilazi iz člana 75 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je, između ostalog, propisano da će Crna Gora preduzeti neophodne mjere kako bi najkasnije pet godina od stupanja Sporazuma na snagu garantovala nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan zaštiti koja postoji u Zajednici, uključujući i efikasna sredstva za sprovođenje tih prava. U tom smislu, ovaj predlog zakona preuzima veliki broj pravnih akata EU.

Značajnije novine predlog zakona donosi u pogledu specifičnih odredbi vezanih za suštinsko ispitivanje patenata, zatim u pogledu izdavanja prinudnih licenci za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države sa problemima javnog zdravlja, sertifikata za dodatnu zaštitu sa posebnim osvrtom na lijekove za pedijatrijsku upotrebu i sl.

### III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o patentima usaglašen je sa Sporazumom o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS), Konvencijom o Evropskom patentu (EPC), Sporazumom o saradnji u oblasti patenata (PCT), Ugovorom o patentnom pravu (PLT) i Budimpeštanskim ugovorom o međunarodnom priznavanju deponovanih uzoraka mikroorganizama za potrebe patentne procedure.

Predlog ovog zakona je, takođe, usaglašen i sa sljedećim sekundarnim izvorima prava EU: Direktivom 98/44/EC Evropskog parlamenta i Savjeta o pravnoj zaštiti pronalazaka iz područja biotehnologije; Direktivom 2004/48/EC Evropskog parlamenta i Savjeta o sprovođenju prava intelektualne svojine; Regulativom 1610/96/EC Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu sredstava za zaštitu bilja; Regulativom 469/2009/EC Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu za lijekove za zaštitu ljudi i životinja, i Regulativom 816/2006/EC Evropskog parlamenta i Savjeta o prisilnom licenciranju patenata u odnosu na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja.

#### **IV . OBJAŠNENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

**POGLAVLJE I. - OSNOVNE ODREDBE (čl.1-4)** uređena su pitanja vezana za predmet uređenja zakona (član 1), teritorijalnu primjenu zakona (član 2), ravnopravnost domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica u pogledu registracije i pravne zaštite pronalazaka (član 3). Članom 4 je regulisano da strana fizička i pravna lica koja nemaju sjedište, odnosno prebivalište ili uobičajeno boravište na teritoriji Crne Gore u postupku pred nadležnim organom mora zastupati zastupnik, a što je usklađeno sa članom 7 PLT-a.

#### **POGLAVLJE II. - PREDMET ZAŠTITE PATENTOM (čl. 5-7)**

**U članu 5** definiše se šta se smatra predmetom pronalaska koji se štiti patentom, kao i šta se ne može smatrati pronalascima.

**U članu 6** uređuje se pitanje patentibilnosti ljudskog tijela i njegovih elemenata.

**U članu 7** uređuju se izuzeci od patentibilnosti, tj. šta se neće smatrati patentibilnim i daju značenja pojmova biljna sorta, bitno biološki postupak, mikrobiološki postupak i biotehnološki pronalazak.

#### **POGLAVLJE III. - USLOVI ZAŠTITE PATENTOM I PRAVO NA STICANJE PATENTA (čl. 8-13)**

**U članu 8** uređuje se novost pronalaska.

**U članu 9** uređeni su slučajevi, u kojima će se pronalazak, pored slučajeva propisanih u članu 8, smatrati novim, iako je bio sadržan u stanju tehnike.

**U članu 10** sadržane su odredbe koje definišu inventivni nivo pronalaska. Pronalazak ima inventivni nivo ako za stručnjaka iz odgovarajuće oblasti ne proizilazi, na očigledan način, iz stanja tehnike.

**U članu 11** definisana je industrijska primjenjivost pronalaska, koji će se smatrati industrijski primjenjiv ako se može proizvesti ili upotrijebiti u bilo kojoj grani industrije ili poljoprivredi.

U članu 12 uređen je subjekat zaštite, tj. pitanje koja lica imaju pravo na sticanje i zaštitu patenta.

U članu 13 uređeno je pravo pronalazača da u tom svojstvu bude naveden u prijavi, odgovarajućim spisima, registrima, ispravama i publikacijama, kao i način uređenja prava pronalazača koji je stvorio pronalazak u radnom odnosu i prava organizacije u kojoj je pronalazak nastao.

#### **POGLAVLJE IV. - POSTUPAK ZA PRIZNANJE PATENTA (čl. 14-48)**

##### **POTPOGLAVLJE 1. - ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU (čl. 14-20)**

U članu 14 definisano je da se pravna zaštita pronalazaka i sertifikata o dodatnoj zaštiti ostvaruje u upravnom postupku koji vodi nadležni organ, shodna primjena zakona o opštem upravnom postupku, kao i činjenica da se na rješenje nadležnog organa može podnijeti žalba Ministarstvu nadležnom za poslove industrijske svojine.

U članu 15 uređuje se postupak uvida u prijavu prije njenog objavljivanja.

U članu 16 uređuje se plaćanje administrativnih taksi, naknada posebnih troškova postupka i naknada troškova za pružanje informacionih usluga pred nadležnim organom.

U članu 17 uređeni su registri koje vodi nadležni organ, izdavanje izvoda iz tih registara i sadržina i način vođenja javnih registara koji će biti bliže uređeni podzakonskim aktom.

U članu 18 uređeno je ispravljanje grešaka u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, kao i drugih očiglednih netačnosti u registrima, patentnim dokumentima ili objavama u službenom glasilu. Postupak za ispravljanje se može pokrenuti na zahtjev podnosioca prijave odnosno nosioca patenta ili po službenoj dužnosti.

U članu 19 uređeno je objavljivanje podataka propisanih ovim zakonom u službenom glasilu koje izdaje nadležni organ.

U članu 20 uređena je obaveza nadležnog organa da svim pravnim i fizičkim licima učini dostupnim prijave patenta objavljene u službenom glasilu, priznate patente, kao i informacije o stanju tehnike i pravima kojima se štite pronalasci.

##### **POTPOGLAVLJE 2.- POKRETANJE POSTUPKA ZA PRIZNANJE PATENTA (čl. 21-30)**

U članu 21 uređeno je pokretanje postupka za priznanje patenta podnošenjem prijave nadležnom organu.

U članu 22 uređeno je jedinstvo pronalaska, odnosno da se za svaki pronalazak podnosi, po pravilu, posebna prijava za priznanje patenta, kao i uslovi pod kojima se jednom prijavom može tražiti priznanje patenta za više pronalazaka.

U članu 23 propisana je sadržina prijave za priznanje patenta i prilozi koje uz prijavu treba dostaviti.

U članu 24 uređena je sadržina zahtjeva za priznanje patenta.

U članu 25 bliže je uređen opis pronalaska.

U članu 26 uređuje se patentni zahtjev kojim se određuje predmet čija se zaštita traži.

U članu 27 definisan je apstrakt kao kratak sadržaj suštine pronalaska, koji služi isključivo za

tehničko informisanje.

**U članu 28** propisano je koje elemente prijava patenta treba da sadrži da bi joj se priznao datum podnošenja.

**U članu 29** uređeno je razdvajanje prvobitne prijave patenta na dvije ili više samostalnih prijava patenata - izdvojene prijave.

**U članu 30** uređeni su uslovi za izmjenu prijave patenta u toku postupka.

### **POTPOGLAVLJE 3.- PRAVO PRVENSTVA (čl. 31-38)**

**U članu 31** uređeno je pravo prvenstva u slučajevima kada dva ili više pronalazača, nezavisno jedan od drugog, stvore isti pronalazak.

**U članu 32** uređeni su uslovi za ostvarivanje prava međunarodnog prvenstva pravnom ili fizičkom licu koje je u nekoj državi članici Pariske unije ili članici Svjetske trgovinske organizacije podnijelo urednu prijavu za bilo koji oblik zaštite pronalaska.

**U članu 33** uređeno je dostavljanje dokaza koje je podnosilac prijave patenta koji namjerava da koristi zatraženo pravo prvenstva dužan da dostavi, rokovi i jezik na kojem se ti dokazi dostavljaju.

**U članu 34** uređeno je pravo na podnošenje zahtjeva za priznanje višestrukog prava prvenstva.

**U članu 35** propisane su karakteristike pronalaska na koje se odnosi zahtjev za priznanje jednog ili višestrukog prava prvenstva.

**U članu 36** precizirano je koji datum se smatra datumom priznatog prava prvenstva.

**U članu 37** propisana je mogućnost obnove prava prvenstva, kao i uslovi i rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu prava prvenstva.

**U članu 38** uređeno je podnošenje zahtjeva za ispravku i dopunu prava prvenstva.

### **POTPOGLAVLJE 4.- ISPITIVANJE I OBJAVA PRIJAVE PATENTA (čl. 39-44)**

**U članu 39** uređen je postupak za priznanje datuma podnošenja prijave pred nadležnim organom.

**U članu 40** uređeno je izdavanje uvjerenja o pravu prvenstva stečenog priznanjem datuma podnošenja prijave.

**U članu 41** uređen je postupak formalnog ispitivanja prijave od strane nadležnog organa.

**U članu 42** uređuje se ispitivanje uslova za priznanje patenta u pogledu predmeta prijave.

**U članu 43** uređuje se postupak donošenja rješenja o odbijanju prijave patenta.

**U članu 44** uređuje se objava prijave patenta u službenom glasilu nadležnog organa, kao i rokovi za njeno objavljivanje.

### **POTPOGLAVLJE 5.- PRIZNANJE PATENTA I DOKAZIVANJE PATENTIBILNOSTI (čl. 45-48)**

**U članu 45** uređuje se priznanje patenta donošenjem rješenja o priznanju patenta, upis podatka o priznatom patentu u Registar patenata i izdavanje isprave o patentu i patentnog spisa.

**U članu 46** uređuje se dostavljanje pisanog dokaza o patentibilnosti od strane nosioca patenta. Ako nosilac ne dostavi dokaz o patentabilnosti, patent prestaje da važi nakon isteka desete godine njegovog trajanja, a ukoliko dostavi onda se izdaje utvrđujuće rješenje.

**U članu 47** uređuje se pisani dokaz o patentibilnosti kojim se smatra prevod na crnogorski jezik patentnog spisa priznatog patenta za isti pronalazak u postupku suštinskog ispitivanja od strane bilo Evropskog patentnog zavoda ili jednog od državnih ili međudržavnih zavoda koji su ovlašćeni za ispitivanje prijave patenta na osnovu člana 32 Ugovora o saradnji na području patenata. Takođe, kao zakonska novina propisano je to da ako nosilac patenta nije podnio prijavu za isti pronalazak ni jednom od gore navedenih zavoda, on može zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima potpisan ugovor o saradnji, uz uslov plaćanja za to propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka.

**U članu 48** uređuje se izdavanje utvrđujućeg rješenja nakon dostave dokaza o patentibilnosti. Rješenje može biti ono kojim se utvrđuje da pronalazak ispunjava uslove propisane ovim zakonom, rješenje kojim se utvrđuje da pronalazak djelimično ispunjava uslove propisane ovim zakonom i rješenje kojim se utvrđuje da pronalazak ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

#### **POGLAVLJE V.- SADRŽINA I OBIM PRAVA (čl. 49-52)**

**U članu 49** precizirana su isključiva prava nosioca patenta.

**U članu 50** uređene su specifičnosti u pogledu isključivih prava kod patenata iz biotehnologije.

**U članu 51** uređeni su izuzeci od zaštite koji se odnose na biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem biološkog materijala stavljenog u promet od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost.

**U članu 52** propisano je da je obim isključivih prava koja se stiču patentom određen sadržajem patentnih spisa.

#### **POGLAVLJE VI - OGRANIČENJA PRAVA (čl. 53-79)**

##### **POTPOGLAVLJE 1.- IZUZECI OD ISKLJUČIVIH PRAVA, ISCRPLJENJE PRAVA I PRAVA TREĆIH LICA (čl. 53-56)**

**U članu 53** uređeni su izuzeci od isključivih prava nosioca patenta.

**U članu 54** uređeno je iscrpljenje prava nosioca patenta.

**U članu 55** uređena su prava ranijeg korisnika - savjesnog lica koje je prije datuma priznatog prava prvenstva prijave na teritoriji Crne Gore već otpočelo korišćenje u proizvodnji zaštićenog pronalaska, odnosno izvršilo sve neophodne pripreme za otpočinjanje takvog korišćenja.

**U članu 56** bliže je uređeno ograničenje prava na patent u cilju nesmetanog odvijanja međunarodnog saobraćaja.

## POTPOGLAVLJE 2.- PRINUDNA LICENCA (čl. 57-77)

U članu 57 uređeni su slučajevi u kojima nadležni organ može izdati prinudnu licencu, ako nosilac patenta odbije da ustupi drugim licima pravo na ekonomsko iskorišćavanje zaštićenog pronalaska.

U članu 58 uređena je naknada koju je nosilac prinudne licence dužan da plaća nosiocu patenta.

U članu 59 uređeno je odobravanje i ukidanje prinudne licence, obim i trajanje prinudne licence, kao i prenošenje licence zajedno sa privrednim subjektom koji je koristi.

U članu 60 uređene su specifičnosti koje se odnose na izdavanje i oduzimanje prinudne licence u slučajevima kada za to postoji javni interes.

U članu 61 uređena je naknada za prinudnu licencu u javnom interesu koju je nosilac prinudne licence dužan da plaća nosiocu patenta.

U članu 62 uređeno je pitanje izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja koju izdaje Vlada, pitanje podnosioca zahtjeva, farmaceutskog proizvoda i države uvoznice tj. države sa problemima javnog zdravlja.

U članu 63 uređeni su dodatni uslovi za izdavanje prinudne licence koje moraju ispunjavati države uvoznice koje nijesu članice Svjetske trgovinske organizacije, a koje su najmanje razvijene države i države u razvoju.

U članu 64 uređena je sadržina zahtjev za izdavanje prinudne licence.

U članu 65 uređena je provjera ispunjenosti određenih uslova prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prinudne licence od strane Vlade.

U članu 66 uređeni su uslovi u pogledu prethodnih pregovora između podnosioca zahtjeva i nosioca prava radi dobijanja odobrenje za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska pod razumnim tržišnim uslovima i rokovima.

U članu 67 uređeni su uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca: neisključivost, obim i trajanje, količina proizvoda koji se na osnovu licence može proizvesti, prenošenje licence zajedno s proizvodnim pogonom u kojem se iskorišćava pronalazak za koji je izdata, i zabrana nuđenja na prodaju ili stavljanja na tržište bilo koje druge države osim one navedene u zahtjevu.

U članu 68 uređeni su dodatni uslovi u pogledu proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence, njihove identifikacije, pakovanja i dokumentacije koja prati proizvod, i dr.

U članu 69 uređeno je plaćanje naknade nosiocu prava od strane podnosioca zahtjeva.

U članu 70 uređen je uvid u poslovne knjige i dokumente sticaoca licence u koje sud može izvršiti uvid povodom zahtjeva za obezbjeđenje dokaza koji sudu podnese nosilac prava.

U članu 71 uređeno je odbijanje zahtjeva za izdavanje prinudne licence.

U članu 72 uređeno je ukidanje ili izmjena prinudne licence.

U članu 73 uređeno je obavješćavanje Vijeća za TRIPS o pravosnažnim odlukama o izdavanju prinudnih licenci, uslovima pod kojima su izdate, kao i o njihovom prestanku.

U članu 74 uređena je zabrana uvoza proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence u cilju slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja pod suspenzivne postupke ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.



U članu 75 uređeno je postupanje carinskog organa ako postoji sumnja da su proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence uvezeni na područje Crne Gore suprotno odredbi ovog zakona koja se odnosi na zabranu uvoza.

U članu 76 uređeni su izuzeci od zabrane uvoza male količine proizvoda, unutar granica propisanih u pogledu oslobađanja od plaćanja carine, koji su sadržani u ličnom prtljagu putnika i koji su namijenjeni za privatno i nekomercijalno korišćenje.

U članu 77 uređena je prinudna licenca u korist oplemenjivača biljaka kad oplemenjivač biljaka ne može da stekne ili koristi pravo zaštite biljne sorte, a da time ne povrijedi raniji patent koji se odnosi na biotehnološki pronalazak. U tom slučaju, oplemenjivač biljaka može od nadležnog organa zatražiti da mu izda prinudnu licencu za korišćenje zaštićenog pronalaska u mjeri koja je neophodna za korišćenje zaštićene biljne sorte, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

### **POTPOGLAVLJE 3.- OSTALE ODREDBE U VEZI SA OGRANIČENJEM PRAVA (čl. 78-79)**

U članu 78 uređena su ovlašćenja poljoprivrednog proizvođača kojem je komercijalno ustupljen zaštićeni biljni reprodukcioni materijal od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, u poljoprivredne svrhe.

U članu 79 uređena je konačnost pojedinih upravnih akata donijetih od strane nadležnog organa u vezi sa izdavanjem prinudnih licenci.

### **POGLAVLJE VII - TRAJANJE I PRESTANAK PATENTA (čl. 80-86)**

#### **Potpoglavlje 1. - TRAJANJE I ODRŽAVANJE PRAVA (čl. 80-81)**

U članu 80 uređeno je trajanje patenta na period od 20 godina, računajući od datuma podnošenja prijave.

U članu 81 uređeno je održavanje prava iz prijave i priznatog patenta plaćanjem propisanih administrativnih taksi.

#### **Potpoglavlje 2. - PRESTANAK PRAVA (čl. 82-84)**

U članu 82 uređen je prestanak prava kao posljedica propuštanja plaćanja propisane takse za održavanje prava.

U članu 83 uređeno je odricanje od prava.

U članu 84 uređen je prestanak prava kao posljedica smrti odnosno prestanka postojanja nosioca prava ukoliko ono nije prešlo na nasljednike, odnosno pravne sljedbenike.

#### **Potpoglavlje 3. - PONOVO USPOSTAVLJANJE PRAVA I NASTAVAK POSTUPKA (čl. 85-86)**

U članu 85 uređen je postupak i uslovi za ponovno uspostavljanje prava ukoliko je podnosilac prijave ili nosilac patenta, uprkos dužnoj pažnji koju su zahtijevale okolnosti, propustio da u

propisanom roku preduzme neku radnju u postupku pred nadležnim organom, čija je neposredna pravna posljedica gubitak prava iz prijave patenta ili patenta.

U članu 86 uređen je nastavak postupka pred nadležnim organom u vezi s prijavom patenta ili patentom kada je podnosilac prijave ili nosilac patenta propustio da u propisanom roku preduzme neku radnju u postupku pred nadležnim organom, što je za neposrednu pravnu posledicu imalo gubitak prava iz prijave patenta ili patenta.

## **POGLAVLJE VIII.- SERTIFIKAT O DODATNOJ ZAŠTITI (čl. 87-99)**

U članu 87 uređeno je priznavanje Sertifikata o dodatnoj zaštiti (Sertifikat) u slučajevima kada je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, čije stavljanje u promet podliježe obavezi dobijanja dozvole od strane nadležnog državnog tijela.

U članu 88 uređen je predmet zaštite i prava iz Sertifikata.

U članu 89 uređeni su subjekti zaštite tj. nosioci prava na Sertifikat.

U članu 90 uređeni su uslovi za sticanje prava na Sertifikat.

U članu 91 uređeni su rokovi za podnošenje prijave za priznanje Sertifikata.

U članu 92 uređena je sadržina prijave za priznanje Sertifikata.

U članu 93 uređen je postupak formalnog ispitivanja prijave za priznanje Sertifikata.

U članu 94 uređen je postupak ispitivanja uslova za priznanje Sertifikata.

U članu 95 uređeno je trajanje zaštite tj. važenje Sertifikata.

U članu 96 uređene su okolnosti usled čijeg nastupanja Sertifikat prestaje da važi.

U članu 97 uređeno je održavanje važenja Sertifikata plaćanjem propisanih taksi.

U članu 98 uređeno je objavljivanje određenih podataka u vezi sa Sertifikatom.

U članu 99 dato je kao opšte pravilo da se na postupak u vezi sa priznanjem i prestankom Sertifikata shodno primjenjuju pojedine odredbe ovog zakona.

## **POGLAVLJE IX. - OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM (čl. 100-102)**

### **Potpoglavlje 1. - OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM PRIZNATOG PATENTA (čl. 100-101)**

U članu 100 uređeni su razlozi za oglašavanje ništavim priznatog patenta, u cjelini ili djelimično.

U članu 101 uređeno je podnošenje zahtjeva za oglašavanje ništavim priznatog patenta.

### **Potpoglavlje 2. - OGLAŠAVANJE NIŠTAVIM SERTIFIKATA (član 102)**

U članu 102 uređeno je oglašavanje ništavim Sertifikata o dodatnoj zaštiti i shodna primjena pravila ovog zakona koja se odnose na postupak oglašavanja ništavima priznatog patenta.

## **POGLAVLJE X.- GRAĐANSKO-PРАВNA ZAŠTITA PRAVA (čl. 103-120)**

U članu 103 uređeno je podnošenje tužbe za utvrđivanje prava na patent od strane pronalazača odnosno njegovog pravnog sljedbenika u slučajevima u kojima je prijavu patenta

podnijelo neovlašćeno lice ili kada je patent priznat i upisan u Registar патената na ime neovlašćenog lica.

**U članu 104** uređene su obaveze i postupanja nadležnog suda, nadležnog organa, tužioca i zainteresovanih lica u postupku povodom tužbe za utvrđivanje prava na patent.

**U članu 105** uređena je tužba za naznačenje pronalazača, u slučajevima kada pronalazač nije naveden ili je kao pronalazač navedeno lice koje to nije, suprotno odredbama ovog zakona.

**U članu 106** uređene su obaveze i postupanja nadležnog suda, nadležnog organa, tužioca i zainteresovanih lica u postupku povodom tužbe za naznačenje pronalazača.

**U članu 107** uređena je tužba za utvrđivanje i prestanak povrede, koja se može podnijeti protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz člana 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent.

**U članu 108** uređena je tužba kojom nosilac патента protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz člana 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent, može zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda патента povuku iz prometa, oduzmu ili unište.

**U članu 109** uređena je tužba kojom nosilac патента protiv lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz člana 49 i 50 ovog zakona prouzrokovalo štetu, može zahtijevati da mu tu štetu nadoknadi.

**U članu 110** uređen je teret dokazivanja da svaka jednaka supstanca ili supstanca jednakog sastava nije dobijena zaštićenim postupkom leži na osobi koja takvu supstancu ili proizvod koristi.

**U članu 111** uređeno je pravo nosioca патента da zahtijeva objavljivanje pravosnažne presude kojom je djelimično ili u cjelini usvojen njegov zahtjev u sredstvima javnog informisanja, i to o trošku tuženog.

**U članu 112** uređena su postupanja nadležnog suda u pokrenutom parničnom postupku za zaštitu od povrede патента povodom kojeg nadležni organ nije donio utvrđujuće rješenje iz člana 48 ovog zakona.

**U članu 113** uređene su privremene mjere koje sud može odrediti na zahtjev nosioca патента koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede патента ili da prijeti neposredna opasnost od povrede патента.

**U članu 114** uređene su situacije u kojima sud, na zahtjev nosioca патента, može odrediti privremene mjere bez prethodnog obavještanja protivnika obezbjeđenja.

**U članu 115** uređene su privremene mjere za obezbjeđenje dokaza koje sud može odrediti na zahtjev nosioca патента koji učini vjerovatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijeti neposredna opasnost od povrede патента.

**U članu 116** uređeno je pribavljanje dokaza u toku postupka, u slučajevima kada se jedna stranka u postupku za zaštitu патента od povrede poziva na određeni dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom.

**U članu 117** uređena je obaveza pružanja informacija, tj. pravo nosioca патента koji je pokrenuo postupak za zaštitu патента od povrede da zahtijeva dostavljanje podataka o porijeklu i distribucijskim kanalima proizvoda kojima se vrši povreda патента.

**U članu 118** uređene su alternativne mjere koje sud može odrediti na zahtjev tuženog koji dokaže da nije postupao namjerno.

**U članu 119** uređen je krug lica koja su ovlašćena za podnošenje zahtjeva za zaštitu patenta od povrede.

**U članu 120** propisana je hitnost pojedinih postupaka iz ovog zakona i shodna primjena propisa kojima se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.

#### **POGLAVLJE XI - PROMET PRAVA (čl. 121-123)**

**U članu 121** uređen je ugovor o licenci kojim nosilac patenta ili podnosilac prijave može ustupiti pravo korišćenja patenta ili prava iz prijave patenta.

**U članu 122** uređeni su zaloga, prinudno izvršenje i stečaj na patentu, pravu iz prijave patenta, kao i sertifikatu o dodatnoj zaštiti.

**U članu 123** uređen je upis promjena u odgovarajuće registre koje su nastale prenosom prava, na osnovu ugovora o licenci ili zalozima ili stečajem.

#### **POGLAVLJE XII - POVJERLJIVI PRONALASCI (čl. 124-128)**

**U članu 124** uređeno je šta se smatra povjerljivom prijavom patenta i kome se ona podnosi.

**U članu 125** uređen je postupak po prijavi ako organ državne uprave nadležan za poslove odbrane u postupku ispitivanja podnesene prijave utvrdi da je prijava izgubila svojstvo povjerljivosti.

**U članu 126** uređeno je postupanje organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane u slučajevima kada nakon priznanja patenta za povjerljivi pronalazak utvrdi da je taj pronalazak prestao da bude povjerljiv.

**U članu 127** uređeno je pravo korišćenja i raspolaganja povjerljivog pronalaska.

**U članu 128** uređeno je pitanje (ne)objavljivanja povjerljivog pronalaska i saglasnosti za njegovu zaštitu u inostranstvu.

#### **POGLAVLJE XIII.- PRONALASCI IZ RADNOG ODNOSA (čl. 129-140)**

**U članu 129** uređen je pojam pronalaska iz radnog odnosa.

**U članu 130** uređeno je pravo na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa preciziranog u članu 129 tačka 1 ovog zakona.

**U članu 131** uređeno je pravo na zaštitu pronalaska iz radnog odnosa preciziranog u članu 129 tačka 2 ovog zakona.

**U članu 132** uređeno je pitanje naknade koja pripada zaposlenom koji je stvorio pronalazak u radnom odnosu.

**U članu 133** uređeno je podnošenje pisanog izvještaja od strane pronalazača koji stvori pronalazak u radnom odnosu, a kojim obavještava poslodavca o nastalom pronalasku.

**U članu 134** uređeno je obavještavanje zaposlenog u pisanoj formi od strane poslodavca o tome da li smatra da navedeni pronalazak spada u grupu pronalazaka koji se po ovom zakonu smatraju pronalascima iz radnog odnosa.

**U članu 135** uređeno je podnošenje prijave od strane poslodavca i obaveze poslodavca koji ne želi da podnese prijavu ili odustane od podnijete prijave.

**U članu 136** uređena su prava pronalazača u slučaju propuštanja poslodavca da u propisanom roku od prijema urednog izvještaja zaposlenog, istog u pisanoj formi obavijesti da li smatra da pronalazak pripada grupi pronalazaka iz radnog odnosa.

**U članu 137** uređena je obaveza zaposlenog koji je stvorio pronalazak iz člana 129 tačka 2 ovog zakona da ne može podnijeti prijavu nadležnom organu prije nego što od poslodavca primi obavještenje o tome da li smatra da navedeni pronalazak spada u grupu pronalazaka koji se po ovom zakonu smatraju pronalascima iz radnog odnosa, odnosno prije isteka roka za to obavještenje, kao i obaveze zaposlenog u slučaju odustajanja od već podnijete prijave.

**U članu 138** uređeno je izjašnjenje poslodavca u vezi sa primjenom pronalaska zaštićenog na ime pronalazača i to u pogledu zainteresovanosti da od pronalazača pribavi isključivu licencu.

**U članu 139** uređeni su uslovi za otpočinjanje korišćenja pronalaska iz radnog odnosa.

**U članu 140** uređena je obaveza čuvanja tajnosti pronalaska stvorenog u radnom odnosu od strane poslodavca i pronalazača.

#### **POGLAVLJE XIV. - EVROPSKA PRIJAVA PATENTA I EVROPSKI PATENT (čl. 141-150)**

**U članu 141** uređeno je proširenje dejstva evropskih prijava patenata i evropskih patenata na Crnu Goru i njihovo pravno dejstvo i dati su pojmovi evropske prijave patenata, proširenog evropskog patenta, nacionalne prijave patenta i nacionalnog patenta.

**U članu 142** uređen je zahtjev za proširenje evropske prijave patenta i evropskog patenta.

**U članu 143** uređeno je plaćanje takse za proširenje Evropskom patentnom zavodu.

**U članu 144** uređena su pravna dejstva evropskih prijava patenata.

**U članu 145** uređena su pravna dejstva evropskih patenata, kao i obaveze nosioca patenta i nadležnog organa u vezi sa njima.

**U članu 146** uređeno je pitanje autentičnog teksta evropskih prijava patenata ili evropskih patenata, kao i ispravljenog prevoda patentnih zahtjeva evropske prijave patenta ili evropskog patenta.

**U članu 147** uređeno je dejstvo koje u pogledu stanja tehnike evropska prijava patenta za koju je plaćena taksa za proširenje i prošireni evropski patent imaju u odnosu na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent.

**U članu 148** uređeno je dejstvo nacionalnog patenta u slučaju kada ima isti datum podnošenja ili isti datum prvenstva (ako je pravo prvenstva zatraženo) kao i prošireni evropski patent.

**U članu 149** uređeno je plaćanje taksi za održavanje prava iz proširenih evropskih patenata.

**U članu 150** uređena je primjena Konvencije o evropskom patentu.

#### **POGLAVLJE XV.- MEĐUNARODNA PRIJAVA NA OSNOVU UGOVORA O SARADNJI U OBLASTI PATENATA (čl. 151-154)**

**U članu 151** uređena je primjena Ugovora o saradnji u oblasti patenata.

U členu 152 uređeno je podnošenje prijave u skladu sa navedenim Ugovorom, precizirano je kome se prijava podnosi, kome se plaćaju takse i u kojim rokovima, a takođe je uređena i primjena i odnos između odredbi ovog zakona i odredbi Ugovora.

U členu 153 uređeno je da će u skladu sa Ugovorom o saradnji u oblasti патената Evropski patentni zavod djelovati kao naznačeni ili izabrani Zavod, te da će se međunarodna prijava u kojoj je Crna Gora u skladu sa odredbama Ugovora naznačena ili izabrana radi priznanja nacionalnog патента smatrati zahtjevom za proširenje evropskog патента na Crnu Goru.

U členu 154 uređeno je da će Evropski patentni zavod postupati kao organ za međunarodno pretraživanje i međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnijetih u skladu sa članom 152 ovog zakona.

#### **POGLAVLJE XVI - REGISTAR ZASTUPNIKA (čl. 155-156)**

U členu 155 uređeni su uslovi za zastupanje i upis u Registar zastupnika za patente koji vodi nadležni organ.

U členu 156 uređeni su slučajevi zbog čijeg nastanka dolazi do brisanje zastupnika iz Registra zastupnika.

#### **POGLAVLJE XVII - NADZOR (čl. 157-159)**

U členu 157 uređeni su organi nadležni za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

U členu 158 bliže je uređen postupak inspekcijskog nadzora.

U členu 159 uređeno je obezbjeđenje od neosnovanosti zahtjeva, troškovi postupka i naknada štete.

#### **POGLAVLJE XVIII.- KAZNE NE ODREDBE (član 160)**

U členu 160 uređeni su prekršaji za povrede pojedinih odredbi ovog zakona.

#### **POGLAVLJE XIX. - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 161 -168)**

U členu 161 uređena su prava za patente registrovane i upisane u Registar патената Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore, odnosno Zavodu za intelektualnu svojinu Srbije prije 28. maja 2008. godine.

U členu 162 uređeno je važenje prava za evropske patente sa dejstvom u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odnosno u Republici Srbiji, koji su registrovani na osnovu prijave evropskog патента podnijete do 3. juna 2006. godine ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije za koje su njihovi nosioci platili taksu održavanja nadležnom organu, kao i pitanje postupanje po zahtjevu za upis u registar, evropskih патената priznatih po osnovu prijave evropskog патента podnijete do 3. juna 2006. godine ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije, a koji je podnjet do dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovim članom se takođe uređuje pitanje i evropskih патената sa dejstvom u

državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odnosno u Republici Srbiji, registrovanih na osnovu prijave evropskog patenta podnijete do 3. juna 2006. godine, ili kasnije, ali prije stupanja na snagu Sporazuma o saradnji i proširenju između Crne Gore i Evropske patentne organizacije za koje njihovi nosioci nijesu podnijeli zahtjev nadležnom organu ni platili taksu održavanja do stupanja na snagu ovog zakona.

**U članu 163** propisano je da registrovani patenti koji važe do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju i dalje na snazi i da će se na njih primjenjivati odredbe ovog zakona.

**U članu 164** uređeno je okončanja započetih postupaka.

**U članu 165** preciziran je rok za donošenje podzakonskih akata.

**U članu 166** predviđena je odložena primjena čl. 54 stav 2, čl. 62 do 76, čl. 87 do 99 i 102 ovog zakona.

**U članu 167** uređen je prestanak važenja odredbi postojećeg Zakona o patentima i odredbi pojedinih propisa koji su u neposrednoj vezi sa ovom tematikom.

**U članu 168** uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

#### **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore.



*Crna Gora*

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**MINISTARSTVO EKONOMIJE**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog zakona o patentima	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	07. Pravo intelektualne svojine	-
<b>Ključni termini – eurovok deskriptori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pronalazak</li><li>- Patent</li><li>- Sertifikat o dodatnoj zaštiti</li><li>- Prinudna licenca</li></ul>	





Crna Gora

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Crna Gora  
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено:	18.12.2014		
Бр. ред.	Бр.:	Прилог:	Бројевност:
0901-1215/18			

Broj: 03/1/2-1494/2

Podgorica, 18. XII 2014.

#### MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 0901-1215/16 od 18. decembra 2014. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o patentima** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.



MINISTAR

Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM  
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/14/19
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- Na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o patentima	
- Na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Patents	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Generalni direktor – Zoran Perišić br.tel. 020 247-132 <a href="mailto:zoran.perisic@mek.gov.me">zoran.perisic@mek.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik II –Nebojša Mugoša br.tel. 020 246-481 <a href="mailto:nebojsa.mugosa@mek.gov.me">nebojsa.mugosa@mek.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	07. Pravo intelektualne svojine, 2.2. Zakonodavni okvir	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2014	
- Napomena	Zakon o patentima nije donijet u predviđenom roku zbog međuresorskog usaglašavanja i slanja Evropskoj komisiji na mišljenje.	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstava, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
<b>Potpuno usklađeno / fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

**32004L0048**

Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29.aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine / Directive 2004/48/EZ of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, OJ L 157, 30.04.2004

**Potpuno usklađeno/ Fully harmonized**

**31998L0044**

Direktiva 98/44/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o pravnoj zaštiti pronalazaka iz područja biotehnologije / Directive 98/44/EZ of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, OJ L 213, 30.07.1998

**Djelimično usklađeno/Partly harmonized**

**31996R1610**

Regulativa 1610/96/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu sredstava za zaštitu bilja / Regulation (EC) No 1610/96 of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 concerning the creation of a supplementary protection certificate for plant protection products OJ L 198, 08.08.1996

**Djelimično usklađeno/Partly harmonized**

**32009R0469**

Regulativa 469/2009/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu za lijekove za zaštitu ljudi i životinja / Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) OJ L 152, 16.06.2009

**Djelimično usklađeno/Partly harmonized**

**32006R0816**

Regulativa 816/2006/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o prisilnom licenciranju patenata u odnosu na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja / Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems OJ L 157, 09.06.2006.

**Potpuno usklađeno/ Fully harmonized**

**c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije**

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacрта/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

Potpuna usklađenost sa direktivom 31998L0044 i regulativama 31996R1610 i 32009R0469 postići će se donošenjem podzakonskih akata kojim će se regulisati sadržina prijave patenta kao i sadržina podataka o priznavanju sertifikata koji se mogu objaviti u službenom glasilu.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.





**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

/

**8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacрта/predloga propisa**

Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS)

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

Konvencija o Evropskom patentu (EPC) Sporazum o saradnji u oblasti патената (PCT) Ugovor o patentnom pravu (PLT) Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju deponovanih uzoraka mikroorganizama za potrebe patentne procedure.	European Patent Convention (EPC) Agreement on cooperation in the field of patent Patent Law Treaty (PLT) Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
Navedeni izvori prava EU i međunarodnog prava prevedeni su na hrvatski jezik.	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o patentima je preveden na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o patentima učestvovala je Jasminka Adamović, angažovana preko IPA EU 2009 projekta.	
Potpis/ovlašćeno lice obradivaca propisa	Potpis ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
 	 
Datum:	Datum:

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/14/19		ME/IU/PZ/14/19		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 29.aprila 2004. o sprovođenju prava intelektualne svojine <b>32004L0048</b> Direktiva 98/44/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o pravnoj zaštiti pronalazaka iz područja biotehnologije <b>31998L0044</b> Regulativa 1610/96/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu sredstava za zaštitu bilja <b>31996R1610</b> Regulativa 469/2009/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta koja se odnosi na uvođenje Sertifikata za dodatnu zaštitu za lijekove za zaštitu ljudi i životinja <b>32009R0469</b> Regulativa 816/2006/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o prisilnom licenciranju патената u odnosu na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja <b>32006R0816</b>				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o patentima		Proposal for the Law on Patents		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva 2004/48/EZ</b>				
<p align="center">Član 1 Predmet</p> Ova direktiva odnosi se na mjere, postupke i protivrjedstva koji su potrebni da bi se osiguralo sprovođenje zaštite prava intelektualne svojine. U smislu ove direktive, pojam „prava intelektualne	<p align="center"><b>Predmet</b> Član 1</p> Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka patentom.	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>		

svojine“ uključuje prava industrijske svojine.				
<p style="text-align: center;">Član 2 Područje primjene</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje sredstva koja su predviđena ili mogu biti predviđena zakonodavstvom Zajednice ili nacionalnim zakonodavstvom, ukoliko su ta sredstva povoljnija za nosioce prava, mjere, postupci i protivrjeđenja utvrđeni ovom direktivom primjenjuju se, u skladu sa članom 3., na sve povrede prava intelektualne svojine kako je predviđeno pravom Zajednice i/ili nacionalnim pravom države članice u pitanju.</p> <p>2. Ova direktiva ne dovodi u pitanje posebne odredbe o sprovođenju zaštite prava i o izuzecima sadržanim u zakonodavstvu Zajednice koji se tiču autorskog prava i prava koja se odnose na autorska prava, a posebno na ona utvrđena Direktivom 91/250/EEZ i posebno njenim članom 7. ili Direktivom 2001/29/EZ i posebno njenim članovima 2. do 6. i članom 8.</p> <p>3. Ova direktiva ne utiče na:</p> <p>(a) odredbe Zajednice koje uređuju materijalno-pravni zakon o intelektualnoj svojini, Direktivu 95/46/EZ, Direktivu 1999/93/EZ ili Direktivu 2000/31/EZ uopšteno, i posebno na članove 12. do 15. Direktive 2000/31/EZ;</p> <p>(b) međunarodne obaveze država članica, a posebno Sporazum o TRIPS-u, uključujući one koji se odnose na kaznene postupke i kazne;</p> <p>(c) sve nacionalne odredbe u državama članicama koje se odnose na kaznene postupke ili kazne u odnosu na povredu prava intelektualne svojine.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b> <b>Opšta obaveza</b></p> <p>1. Države članice utvrđuju mjere, postupke i protivrjedstva potrebna da bi se osiguralo sprovođenje zaštite prava intelektualne svojine obuhvaćena ovom direktivom. Te mjere, postupci i protivrjedstva su poštenu i pravični, nijesu bespotrebno zamršeni ili skupi niti ne nameću nerazumne vremenske rokove ili neopravdana odlaganja.</p> <p>2. Te mjere, postupci i protivrjedstva takođe su efikasna, srazmjerna i odvraćajuća s namjerom zastrašivanja potencijalnih počinitelja povrede, a primjenjuju se na način da se izbjegne stvaranje prepreka zakonitoj trgovini i da se osigura zaštita protiv njihove zloupotrebe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Predmet</b> <b>Član 1</b></p> <p>Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka patentom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Organi nadležni za inspekijski nadzor</b> <b>Član 157</b></p> <p>(1) Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.</p> <p>(2) Inspekijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekijskog nadzora.</p> <p style="text-align: center;"><b>Postupak inspekijskog nadzora</b> <b>Član 158</b></p> <p>(1) Na pitanja inspekijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen inspekijski nadzor.</p> <p>(2) Postupak inspekijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca patenta (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koja ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.</p> <p>(3) Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe, ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.</p> <p>(4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana mora naročito da</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima od 107 do 120 ovog zakona</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda patenta, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac patenta, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

#### Član 159

#### Obezbjedenje, troškovi postupka i naknada štete

(1) Kada se u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je izvršena povreda patenta, nadležni inspektor je dužan da preduzme upravne mjere i radnje koje su uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

(2) Ako ocijeni da je obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

(3) Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca patenta koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva.

(4) Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.

(5) Ukoliko se utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca



	<p>prava oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu zbog privremenog oduzimanja robe.</p> <p style="text-align: center;"><b>Prekršaji</b> <b>Član 160</b></p> <p>(1) Novčanom kaznom od 1.500 Eur-a do 20.000 Eur-a kazniće se za prekršaj pravno lice koje bez saglasnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) proizvodi, upotrebljava, nudi na prodaju, stavlja u promet, izvozi, uvozi ili skladišti u navedene svrhe proizvod koji je izrađen prema zaštićenom pronalasku (član 49 tačka 1);</li><li>2) primjenjuje postupak koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 2);</li><li>3) nudi postupak koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 3);</li><li>4) proizvodi, nudi, stavlja u promet, upotrebljava, izvozi, uvozi ili skladišti za te svrhe proizvod direktno dobijen postupkom koji je zaštićen patentom (član 49 tačka 4);</li><li>5) nudi i isporučuje proizvode koji čine bitne elemente pronalaska licima koja nijesu ovlašćena za korišćenje tog pronalaska, ako je ponuđaču ili isporučiocu poznato ili mu je iz okolnosti slučaja moralo biti</li></ol>			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>poznato da je taj proizvod namijenjen za primjenu tuđeg pronalaska (član 49 tačka 5).</p> <p>(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 Eur-a do 2.000 Eur-a.</p> <p>(3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.300 Eur-a do 6.000 Eur-a.</p> <p>(4) Predmeti koji su pretežno bili namijenjeni ili korišćeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, oduzeće se i uništiti, bez obzira da li su svojina učinioca.</p>			
<p><b>Član 4.</b></p> <p>Osobe ovlašćene za podnošenje zahtjeva za primjenu mjera, postupaka i protiv sredstava</p> <p>Kao osobe koje su ovlašćene zatražiti primjenu mjera, postupaka i protivredstava navedenih u ovom Poglavlju države članice priznaju:</p> <p>(a) nosioce prava intelektualne svojine, u skladu s odredbama odgovarajućeg zakona,</p> <p>(b) sve druge osobe koje su ovlašćene koristiti ta prava, a posebno sticaoce licence, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i koliko je to u skladu s odredbama odgovarajućeg zakona.</p> <p>(c) tijela za kolektivno ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva kojima se redovno priznaje pravo zastupanja nosioca prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i u skladu s odredbama primjenjivog prava,</p>	<p><b>Lica ovlašćena za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava</b></p> <p><b>Član 119</b></p> <p>Pored nosioca patenta, odnosno lica koje ovlasti u skladu s opštim propisima o zastupanju, zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona mogu zahtijevati sticalac isključive licence u mjeri u kojoj je stekao pravo iskorišćavanja patenta, kao i profesionalna organizacija za zaštitu prava koja ima pravo da zastupa nosioca prava intelektualne svojine u skladu sa zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(d) profesionalne organizacije za zaštitu prava kojima se redovito priznaje pravo zastupanja nositelja prava intelektualnog vlasništva, u onoj mjeri u kojoj to dopušta i u skladu s odredbama odgovarajućeg zakona.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 5</b>  <b>Pretpostavka o autorstvu ili vlasništvu</b></p> <p>U svrhu primjene mjera, postupaka i protivrještava predviđenih ovom Direktivom,</p> <p>(a) da bi se autor književnog ili umjetničkog djela u nedostatku oprečnih dokaza takvim smatrao i da bi shodno tome bio ovlašćen pokrenuti postupak zbog povrede, dovoljno je da se njegovo ime navede na djelu na uobičajeni način;</p> <p>(b) odredba pod (a) primjenjuje se mutatis mutandis na nosioce prava koja se odnose na autorsko pravo s obzirom na njihove zaštićene radove.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba direktive nije predmet regulisanja ovog propisa već je regulisana članom 10 i 182 Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl. List Crne Gore, br.37/11)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 6</b>  <b>Dokazi</b></p> <p>1. Države članice osiguravaju da na zahtjev strane koje je predočila razumno dostupne dokaze dovoljne da podupru njene tvrdnje i koja je, potkrijepljujući te tvrdnje, navela dokaze koje nadzire suprostavljena strana, nadležne sudske vlasti mogu narediti da suprostavljena strana predочи takve dokaze, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci. U smislu ovog stava, države članice mogu odrediti da nadležne sudske vlasti kao osnovani dokaz mogu razmatrati razuman uzorak znatnog broja primjeraka djela ili bilo kojeg drugog zaštićenog predmeta.</p> <p>2. Pod istim uslovima, u slučaju povrede počinjene u komercijalne svrhe, države članice preduzimaju one</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pribavljanje dokaza u parničnom postupku</b>  <b>Član 116</b></p> <p>(1) Kad se jedna stranka u parničnom postupku za zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona poziva na određeni dokaz i tvrdi da se on nalazi kod druge stranke ili pod njenom kontrolom, sud će tu stranku pozvati da podnese taj dokaz, u određenom roku.</p> <p>(2) Kada nosilac patenta kao tužilac u tužbi za zaštitu patenta od povrede u skladu sa odredbama čl. 103 do 120 ovog zakona učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, sud će na njegov zahtjev</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>mjere koje su potrebne da se nadležnim sudskim vlastima omogući da nalože, po potrebi i na zahtjev neke strane, saopštavanje bankarskih, finansijskih ili poslovnih dokumenata koje nadzire suprostavljena strana, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci.</p>	<p>pozvati tuženog da u određenom roku dostavi bankarske, finansijske ili slične poslovne dokumente, isprave i druge dokaze koji se nalaze kod njega ili su pod njegovom kontrolom.</p> <p>(3) Kada stranka koja je pozvana da podnese dokaze iz st. 1 i 2 ovog člana negira da se dokazi nalaze kod nje ili pod njenom kontrolom, sud može radi utvrđivanja te činjenice da izvodi dokaze.</p> <p>(4) U pogledu prava stranke da uskrati podnošenje dokaza shodno se primjenjuju odredbe o uskraćivanju svjedočenja zakona kojim se uređuje parnični postupak.</p> <p>(5) Sud će, s obzirom na sve okolnosti, po svom slobodnom uvjerenju cijeniti od kakvog je značaja to što stranka kod koje se dokaz nalazi ili pod čijom se kontrolom dokaz nalazi neće da postupi po rješenju suda kojim joj je naloženo da podnese dokaz ili suprotno uvjerenju suda poriče da se dokaz nalazi kod nje ili pod njenom kontrolom.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b> Mjere za očuvanje dokaza</p> <p>1. Države članice osiguravaju da čak i prije početka postupka o utemeljenosti slučaja, na zahtjev strane koja je predočila razumno dostupne dokaze kako bi poduprla svoje tvrdnje da je njeno pravo intelektualne svojine povrijeđeno ili će biti povrijeđeno, nadležne sudske vlasti mogu narediti brze i učinkovite privremene mjere radi očuvanja odgovarajućih dokaza u vezi s navodnom povredom, pod uslovom da se zaštite povjerljivi podaci. Takve mjere mogu uključivati</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 115</b></p> <p>(1) Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da mu je patent povrijeđen ili da prijeti neposredna opasnost od povrede patenta, sud može da odredi privremenu mjeru radi obezbjeđenja dokaza, a naročito da naloži:</p> <p>1) protivniku obezbjeđenja da izradi detaljan opis predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta, sa ili bez uzimanja primjeraka tih predmeta;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima 282 i 284 stav 1 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. list Crne Gore, br.36/11)</p>	

<p>detaljni opis, sa ili bez uzimanja uzoraka, ili fizičku zaplijenu robe kojom se vrši povreda i u odgovarajućim slučajevima, materijala i naprava korišćenih u proizvodnji i/ili distribuciji te robe i dokumenata koji se na nju odnose. Te se mjere preduzimaju, ako je potrebno i bez prethodnog saslušanja druge strane, posebno u slučajevima kada bi svako odlaganje moglo uzrokovati nepopravljivu štetu nosioca prava ili kada postoji vidljiva opasnost od uništenja dokaza.</p> <p>Ako se mjere za očuvanje dokaza usvoje bez prethodnog saslušanja druge strane, pogođene strane se obavještavaju najkasnije i bez odlaganja nakon izvršenja mjera. Ispitivanje koje uključuje i pravo na saslušanje održava se na zahtjev pogođenih strana i u razumnom roku nakon obavještavanja o mjerama kako bi se odlučilo hoće li mjere biti izmijenjene, opozvane ili potvrđene.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da mjere za očuvanje dokaza mogu podlijegati polaganju kaucije ili jednakog jamstva od strane podnosioca zahtjeva kako bi se osigurala naknada za bilo koju štetu nanесenu tuženiku kako je utvrđeno stavom 4.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se mjere za očuvanje dokaza na zahtjev tuženika mogu opozvati ili na drugi način prestati vrijediti, ne dovodeći u pitanje odštetu koja se može tražiti, ako podnosilac tužbe u razumnom roku pred nadležnim tijelom ne pokrene postupak koji vodi do odluke o utemeljenosti slučaja, s tim da to razdoblje određuje sudsko tijelo koje određuje mjere u slučaju da to dozvoljava pravo države članice ili u nedostatku takve odluke, u razdoblju ne dužem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskog dana, koje god duže traje.</p>	<p>2) oduzimanje predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;</p> <p>3) oduzimanje proizvoda, alata, opreme i drugih predmeta koji su korišćeni za proizvodnju i distribuciju predmeta za koje nosilac patenta učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta, kao i poslovne dokumentacije koja se na to odnosi.</p> <p>(2)Privremene mjere iz stava 1 ovog člana, sud može da odredi u hitnim slučajevima i bez obavještavanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da u slučaju obavještavanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijeti opasnost od nastanka nenadoknadive štete.</p> <p>(3)U slučajevima iz stava 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.</p> <p>(4)Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu patenta, pri čemu je rok za podnošenje tužbe rok koji kasnije ističe.</p> <p>(5)Odredbe st. 1 do 4 ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje izvršni postupak, kao i mjera za obezbjeđenje dokaza u skladu sa zakonom kojim se uređuje parnični postupak.</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p><b>Hitnost i primjena odredaba drugih zakona</b></p> <p><b>Član 120</b></p> <p>(2)Na postupke zbog povrede prava iz čl. 102 do 120 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.</p>			
<p>4. Ako se mjere za očuvanje dokaza opozovu ili ako prestanu vrijediti zbog bilo koje radnje ili propusta podnosioca tužbe, ili ako se kasnije ustanovi da povreda ili prijetnja povrede prava intelektualne svojine nije postojala, sudske vlasti imaju ovlašćenje da, na zahtjev tuženika, podnosiocu tužbe narede da tuženiku osigura primjerenu naknadu za svu štetu koju su te mjere uzrokovale.</p> <p>5. Države članice mogu preduzimati mjere za zaštitu identiteta svjedoka.</p>	<p><b>Hitnost i primjena odredaba drugih zakona</b></p> <p><b>Član 120</b></p> <p>(2)Na postupke zbog povrede prava iz čl. 102 do 120 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 286 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. List Crne Gore, br. 36/11)</p>	
<p><b>Član 8</b></p> <p>Pravo na dobijanje informacija</p> <p>1. Države članice garantuju da u kontekstu postupaka u vezi s povredom prava intelektualne svojine i kao odgovor na opravdan i srazmjeran zahtjev tužitelja, nadležne sudske vlasti mogu narediti da informaciju o porijeklu i mrežama distribucije robe ili usluga kojima se vrši povreda prava intelektualne svojine mora pružiti počinitelj povrede i/ili bilo koje drugo lice:</p> <p>(a) kod koje je nađena roba kojom je počinjena povreda u komercijalne svrhe;</p> <p>(b) koja je koristila usluge kojima je počinjena povreda u komercijalne svrhe;</p>	<p><b>Obaveza pružanja informacija</b></p> <p><b>Član 117</b></p> <p>(1)Nosilac patenta koji je pokrenuo parnični postupak za zaštitu patenta od povrede može da zahtijeva dostavljanje podataka o porijeklu i distributivnim kanalima proizvoda kojima se vrši povreda patenta.</p> <p>(2)Zahtjev iz stava 1 može se podnijeti protiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tuženog u parničnom postupku iz stava 1 ovog člana;</li> <li>2) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti posjeduje proizvode za koje</li> </ol>			

<p>(c) za koju je utvrđeno da je u komercijalne svrhe pružala usluge korišćene tokom vršenja povrede; ili  (d) koju je osoba spomenuta u tačkama (a), (b) ili (c) navela kao saučesnika u proizvodnji, izradi ili distribuciji robe ili pružanja usluga.</p> <p>2. Podaci navedeni u stavu 1. prema potrebi obuhvaćaju:</p> <p>(a) imena i adrese proizvođača, izrađivača, distributera, dobavljača i drugih prethodnih posjednika robe ili usluga kao i trgovaca na veliko i malo kojima su bile namijenjene;</p> <p>(b) podatke o proizvedenim, izrađenim, dostavljenim, primljenim ili naručenim količinama, kao i o cijeni po kojoj su ta roba ili usluge plaćene.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje ostale zakonske odredbe koje:</p> <p>(a) nosiocu prava pružaju prava na dobijanje potpunijih informacija;</p> <p>(b) uređuju korišćenje informacija u građanskim i kaznenim predmetima koje se saopštavaju na osnovu ovog člana;</p> <p>(c) uređuju odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje informacije; ili</p> <p>(d) pružaju mogućnost odbijanja davanja informacija koje bi osobu navedenu u stavu 1. prisilile da prizna svoje vlastito učestovanje ili ono svojih bližnjih rođaka u povredi prava intelektualne svojine; ili</p> <p>(e) uređuju zaštitu povjerljivosti izvora informacija ili obrade ličnih podataka.</p>	<p>nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;</p> <p>3) lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;</p> <p>4) lica koja u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta;</p> <p>5) lica koja je od lica iz tač. 1 do 4 ovog stava označeno kao lice koje učestvuje u proizvodnji ili distribuciji proizvoda ili pružanju usluga za koje nosilac prava učini vjerovatnim da se njima vrši povreda patenta.</p> <p>(3) Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti kao zahtjev u parnici, tužba ili zahtjev za određivanje privremene mjere.</p> <p>(4) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži naročito podatke o:</p> <p>1) imenima odnosno nazivima i adresama proizvođača i distributera, dobavljača i drugih prethodnih držalaca robe, kao i prodavaca na veliko i prodavaca na malo kojima je ta roba namijenjena;</p> <p>2) količinama proizvedenih, izrađenih,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

	<p>isporučenih, primljenih ili naručenih proizvoda, kao i cijenama ostvarenim za te proizvode.</p> <p>(5) Lice prema kojem je postavljen zahtjev iz stava 1 ovog člana može da odbije dostavljanje tih podataka iz razloga iz kojih se prema odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak može uskratiti svjedočenje.</p> <p>(6) Ako lice iz stava 5 ovog člana odbije dostavljanje podataka bez opravdanog razloga, odgovara za štetu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>(7) Odredbe ovog člana ne isključuju primjenu čl. 115 i 116 ovog zakona, propisa o načinu korišćenja povjerljivih podataka u građanskim i kaznenim postupcima, propisa kojima se uređuje odgovornost za zloupotrebu prava na dobijanje podataka, kao i primjenu propisa kojima se uređuje obrada i zaštita ličnih podataka.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p style="text-align: center;">Privremene mjere i mjere predostrožnosti</p> <p>1. Države članice osiguravaju da sudske vlasti na traženje podnosioca zahtjeva mogu:</p> <p>(a) protiv navodnog počinitelja povrede izdati privremeni sudski nalog kako bi spriječile sve prijeteće povrede prava intelektualnog vlasništva ili privremeno zabranile, kada je potrebno i pod uslovom kaznenog plaćanja ako je tako predviđeno nacionalnim pravom, dalje vršenje navodnih povreda tog prava, ili kako bi takvo vršenje dalje povrede uslovile polaganjem jamstva koje bi nosiocu prava trebalo osigurati</p>	<p style="text-align: center;"><b>Privremene mjere zbog povrede patenta</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 113</b></p> <p>(1) Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta ili da prijeti neposredna opasnost od povrede patenta, sud može da odredi privremenu mjeru koja je usmjerena na prestanak ili sprečavanje povrede, a naročito da naloži:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) protivniku obezbjeđenja da prestane odnosno odustane od činjenja kojima se</p>		<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima 282, 284 stav 1 i 286 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. List Crne Gore, br. 36/11)</p>	



<p>naknadu štete; privremeni sudski nalog pod istim uslovima takođe može biti izdan posredniku čije usluge koristi treća strana kako bi počinila povredu prava intelektualne svojine; nalozi protiv posrednika čije usluge koristi treća strana kako bi povrijedila autorsko ili srodno pravo obuhvaćeni su Direktivom 2001/29/EZ;</p> <p>(b) narediti zaplijenu ili povrat robe za koju se sumnja da vrši povredu prava intelektualne svojine u svrhu spriječavanja njenog ulaska ili kretanja trgovačkim kanalima.</p> <p>2. U slučaju povrede koja je počinjena u komercijalne svrhe, država članica osigurava da, ukoliko oštećena strana pruži dokaze o okolnostima koje bi mogle ugroziti naknadu štete, sudske vlasti mogu iz predostrožnosti narediti oduzimanje pokretne i nepokretne imovine navodnog počinitelja povrede, uključujući i blokiranje njegovih bankovnih računa i ostalih sredstava. U tu svrhu, nadležne vlasti mogu naložiti saopštavanje bankarskih, finansijskih ili poslovnih dokumenata ili primjereni pristup odgovarajućim informacijama.</p> <p>3. Što se tiče mjera navedenih u stavovima 1. i 2., sudske vlasti imaju ovlašćenja da od podnosioca tužbe zatraže predočenje razumno dostupnih dokaza kako bi se s dovoljnom sigurnošću mogle uvjeriti da je podnosioc tužbe nosioc prava i da je pravo podnosioca tužbe povrijeđeno ili da mu takva povreda prijete.</p> <p>4. Države članice osiguravaju da se privremene mjere navedene u stavovima 1. i 2. u odgovarajućim slučajevima mogu preduzeti bez saslušanja tuženika, posebno u slučajevima kada bi svako odlaganje nosioca prava uzrokovalo nepopravljivu štetu. U tom slučaju, strane se o tome obavještavaju bez odlaganja</p>	<p>vrši povređa patenta, a taj nalog sud može izreći i protiv posrednika čije usluge koriste treća lica da bi izvršila povredu patenta;</p> <p>2) privremeno oduzimanje ili povlačenje iz prometa proizvoda kojima se vrši povreda patenta odnosno alata, opreme i drugih predmeta koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda patenta.</p> <p>(2)Na zahtjev nosioca patenta koji učini vjerovatnim da je došlo do povrede patenta prilikom obavljanja privredne djelatnosti u cilju pribavljanja privredne ili ekonomske koristi, i da mu zbog takve povrede prijete nenadoknativa šteta, pored privremenih mjera iz stava 1 ovog člana, sud može da naloži:</p> <p>1) oduzimanje pokretnih i nepokretnih stvari u svojini protivnika obezbjeđenja koje nijesu u neposrednoj vezi s povredom;</p> <p>2) zabranu raspolaganja sredstvima kod finansijskih institucija i raspolaganja drugom imovinom protivnika obezbjeđenja.</p> <p>(3)Radi određivanja i izvršenja privremenih mjera iz stava 2 ovog člana, sud može da naloži protivniku obezbjeđenja ili drugom licu koje raspolaže, bankarskim, finansijskim i drugim ekonomskim podacima da te podatke dostavi, ili da obezbijedi pristup drugim potrebnim podacima i dokumentaciji.</p> <p>(4)Sud je dužan da čuva tajnost podataka i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--	--

<p>najkasnije nakon izvršenja mjera.  Provjera, uključujući i pravo na saslušanje, održava se na zahtjev tuženika kako bi se u razumnom roku nakon obavještanja o mjerama odlučilo hoće li te mjere biti izmijenjene, opozvane ili potvrđene.</p> <p>5. Države članice osiguravaju opozivanje ili prestanak važenja privremenih mjera navedenih u stavovima 1. i 2. na zahtjev tuženika, ako tužitelj u razumnom roku ne pokrene postupak koji dovodi do odluke o utemeljenosti slučaja pred nadležnim sudskim tijelom, s tim da taj rok određuje sudsko tijelo koje naređuje mjere u slučaju da to dopušta zakon države članice ili u slučaju nepostojanja takve odluke, u roku ne dužem od 20 radnih dana ili 31 kalendarskih dana, koji god je duži.</p> <p>6. Nadležna sudska tijela mogu preduzeti privremene mjere navedene u stavovima 1. i 2. zavisno o tome položi li tužitelj odgovarajuću kauciju ili jednako jamstvo koje treba osigurati naknadu za sve štete koje je tuženik pretrpio kao što je utvrđeno stavom 7.</p> <p>7. Ako se privremene mjere opozovu ili isteknu zbog djela ili propusta tužitelja ili ako se naknadno utvrdi da nije bilo povrede ili prijetnje povrede prava intelektualne svojine, na zahtjev tuženika sudska su tijela ovlašćena narediti tužitelju da tuženiku osigura odgovarajuću naknadu zbog svih šteta koje su te mjere uzrokovale.</p>	<p>dokumenata iz stava 3 ovog člana i zabrani svaku njihovu zloupotrebu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Određivanje privremenih mjera bez obavještanja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 114</b></p> <p>(1)Privremene mjere iz člana 113 stav 1 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da u slučaju obavještanja protivnika obezbjeđenja privremena mjera neće biti djelotvorna ili da prijeti opasnost od nastanka nenadoknadive štete.</p> <p>(2)Privremene mjere iz člana 113 stav 2 ovog zakona, sud može da odredi i bez obavještanja protivnika obezbjeđenja ako nosilac patenta učini vjerovatnim da privremena mjera neće biti djelotvorna, ili da je s obzirom na naročito teške okolnosti povrede to potrebno.</p> <p>(3)U slučajevima iz st. 1 i 2 ovog člana sud će rješenje o privremenoj mjeri dostaviti protivniku obezbjeđenja odmah po njenom izvršenju.</p> <p>(4)Ako tužba nije podnesena, rok za podnošenje tužbe u cilju opravdanja privremene mjere ne može biti duži od 20 radnih odnosno 31 kalendarski dan, od dana dostavljanja rješenja o određivanju privremene mjere nosiocu patenta, u zavisnosti od toga koji rok kasnije ističe.</p> <p>(5)Odredbe člana 113 ovog zakona i ovog člana ne isključuju mogućnost određivanja privremenih mjera u skladu sa drugim odredbama ovog zakona</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	i zakona kojim se uređuje izvršni postupak.			
<p style="text-align: center;"><b>Član 10</b> Korektivne mjere</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje bilo kakvu odštetu koja pripada nosiocu prava iz razloga povrede i bez bilo koje vrste naknade, države članice osiguravaju da nadležna sudska tijela mogu na zahtjev tužitelja narediti preduzimanje odgovarajućih mjera u odnosu na robu za koju su ustanovili da vrši povredu prava intelektualne svojine i u primjerenim slučajevima, u odnosu na materijale i naprave koji se uglavnom koriste u stvaranju ili proizvodnji te robe. Takve mjere uključuju:</p> <p>(a) povlačenje iz kanala trgovine, (b) konačno uklanjanje iz kanala trgovine, ili (c) uništavanje.</p> <p>2. Sudske vlasti naređuju da se te mjere vrše na račun počinitelja povrede, ukoliko se ne pozovu na posebne razloge da to ne učine.</p> <p>3. Pri razmatranju zahtjeva za korektivne mjere, u obzir se uzima potreba za razmjernim odnosom između ozbiljnosti povrede i naređenih protivrjedstava kao i interesi trećih strana.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta</b> <b>Član 108</b></p> <p>(1) Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona povrijedilo patent, nosilac patenta može tužbom zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda patenta povuku iz prometa, oduzmu ili unište.</p> <p>(2) Mjeru iz stava 1 ovog člana nosilac patenta može da zahtijeva i u odnosu na alate, opremu i druge predmete koji se uglavnom koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda patenta.</p> <p>(3) Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana sud će odrediti na teret tuženog, osim ako postoje posebni razlozi da tako ne odluči.</p> <p>(4) Prilikom određivanja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito da one budu srazmjerne prirodi i intenzitetu povrede, kao i interese trećih strana.</p> <p>(5) Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;"><b>Član 11</b> Sudski nalozi</p> <p>Države članice osiguravaju da u slučaju donošenja sudske odluke o povredi prava intelektualne svojine, sudske vlasti mogu protiv počinitelja povrede donijeti sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede</b> <b>Član 107</b></p> <p>(1) Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona povrijedilo</p>	Potpuno usklađeno		

<p>povrede. Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom, nepoštovanje sudskog naloga po potrebi podliježe kaznenom plaćanju kako bi se osiguralo poštovanje. Države članice će se takođe pobrinuti da nosioci prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća strana kako bi povrijedila pravo intelektualne svojine, ne dovodeći u pitanje član 8. Stav 3. Direktive 2001/29/EZ.</p>	<p>patent, nosilac patenta može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede patenta.</p> <p>(2) Protiv lica iz stava 1 ovog člana nosilac patenta može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.</p> <p>(3) Protiv lica koje je preduzimanjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu prijetnju da će patent biti povrijeđen u smislu čl. 49 i 50 ovog zakona, nosilac patenta može tužbom zahtijevati prestanak preduzimanja te radnje i zabranu povrede patenta, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.</p> <p>(4) Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda patenta, odnosno od kojih prijeti povreda patenta.</p> <p>(5) Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede patenta.</p> <p>(6) Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite patenta.</p> <p>(7) Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana preduzimanja radnje od koje prijeti povreda patenta.</p>			
<p>Član 12 Alternativne mjere Države članice mogu odrediti da u odgovarajućim slučajevima i na zahtjev osobe kojoj bi mogle biti</p>	<p>Alternativne mjere Član 118</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>naložene mjere utvrđene ovim odjeljkom, nadležna sudska tijela mogu narediti isplatu novčane naknade oštećenoj strani umjesto da primjene mjere utvrđene ovim odjeljkom ako je ta osoba postupala nenamjerno i pažljivo, ako bi joj izvršenje tih mjera uzrokovalo neprimjerenu štetu i ako novčana naknada oštećenoj strani djeluje primjereno.</p>	<p>Na zahtjev tuženog u parničnim postupcima iz čl. 103 do 120 ovog zakona koji dokaže da nije postupao namjerno, sud može umjesto mjere koju je zahtijevao nosilac patenta odrediti plaćanje novčane naknade nosiocu patenta, ako bi izvršenje te mjere tuženom uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana naknada, s obzirom na sve okolnosti slučaja, može smatrati razumnom i zadovoljavajućom naknadom za povredu patenta.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 13</b> <b>Odštete</b></p> <p>1. Države članice garantuju da će na zahtjev oštećene strane nadležna sudska tijela počiniocu povrede koji nije znao ili nije imao osnovane razloge da zna kako sudjeluje u vršenju povrede narediti da nosiocu prava plati odštetu primjerenu stvarnoj šteti koju je pretrpio kao posljedicu povrede. Kada sudska tijela određuju odštetu: (a) uzimaju u obzir sve primjerene aspekte, kao što su negativne vlasničke posljedice, uključujući i izgublenu dobit, koje je pretrpjela oštećena strana, svaku nepoštenu dobit koju je ostvario počinitelj povrede i u odgovarajućim slučajevima, elemente koji nijesu vlasnički činioци, kao što su moralna šteta koju je povreda nanijela nosiocu prava; ili (b) kao alternativa tački (a), u odgovarajućim slučajevima mogu odrediti odštetu u obliku paušalnog iznosa na temelju elemenata kao što je barem iznos honorara ili taksi koji bi bili isplaćeni da je počinitelj povrede zatražio ovlaštenje za korišćenje tog prava intelektualne svojine.</p> <p>2. Ako počinitelj nije znao da sudjeluje u vršenju</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zahtjev za naknadu štete, uobičajenu naknadu i povraćaj stečenog bez osnova</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 109</b></p> <p>(1) Nosilac patenta može od lica koje mu je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 49 i 50 ovog zakona prouzrokovalo štetu tužbom da zahtijeva naknadu štete, prema opštim pravilima o naknadi štete utvrđenim zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>(2) Umjesto zahtjeva za naknadu štete iz stava 1 ovog člana, kada okolnosti slučaja to opravdavaju i ako je tuženi postupao neovlašćenom, nosilac patenta može tužbom da zahtijeva plaćanje naknade u iznosu koji je s obzirom na okolnosti mogao zahtijevati na osnovu ugovora o licenci, da je zaključen.</p> <p>(3) Ako dokaže da je tuženi postupao namjerno ili krajnjom nepažnjom, nosilac patenta tužbom može zahtijevati trostruki iznos naknade iz stava 2 ovog člana.</p> <p>(4) Protiv lica koje je bez osnova u pravnom poslu ili u zakonu preduzimanjem neke od radnji iz čl. 49</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima 148, 148, 152, 197, 198, 217 Zakona o obligacionim odnosima (Sl. List Crne Gore, br. 47/08, 04/11)</p>	

<p>povrede ili nije imao osnovane razloge da zna, države članice utvrđuju mogućnost da sudske vlasti narede povrat dobiti ili isplatu odštete koje se mogu prethodno ustanoviti.</p>	<p>i 50 ovog zakona povrijedilo patent i time steklo korist, nosilac patenta može, bez obzira na krivicu tuženog, tužbom zahtijevati vraćanje ili nadoknadu vrijednosti ostvarenih koristi prema opštim pravilima o sticanju bez osnova u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>(5) Tužbe iz st. 1 i 4 ovog člana mogu se podnijeti u rokovima koji su određeni zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.</p> <p>(6) Tužbe iz st. 2 i 3 ovog člana mogu se podnijeti u roku od 3 godine, od dana kada je tužilac saznao za povredu i učinioca, odnosno najkasnije u roku od 5 godina, od dana kada je povreda učinjena.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 14</b> Pravni troškovi</p> <p>Države članice garantuju da opravdane i srazmjerne pravne i ostale troškove koje napravi strana koja je uspjela u sporu kao opšte pravilo snosi neuspješna strana, osim ako to nije pravedno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hitnost i primjena odredaba drugih zakona</b> <b>Član 120</b></p> <p>(2) Na postupke zbog povrede prava iz čl. 102 do 120 ovog zakona u svim pitanjima koja nijesu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju parnični, odnosno izvršni postupak.</p> <p>(3) Troškovi postupaka iz čl. 103 do 120 ovog zakona naknađuju se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju parnični odnosno izvršni postupak.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članovima od 152 do 161 Zakona o parničnom postupku (Sl. List RCG, br. 22/04, 28/05, 76/06, Sl. list Crne Gore, br. 73/10) kao i Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. List Crne Gore, br. 36/11)</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 15</b> Objavljivanje sudskih odluka</p> <p>Države članice garantuju da u pravnim postupcima</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zahtjev za objavljivanje presude</b> <b>Član 111</b></p> <p>(1) U slučajevima iz čl. 103 do 109 ovog zakona</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>pokrenutima zbog povrede prava intelektualne svojine sudska tijela na zahtjev tužioca i na trošak počinioca povrede mogu naložiti primjerene mjere za širenje informacija u vezi s odlukom, uključujući i oglašavanje odluke i njeno objavljivanje u djelovima ili u cijelosti. Države članice mogu odrediti dodatne mjere za objavljivanje koje su u određenim okolnostima primjerene, uključujući i istaknuto oglašavanje.</p>	<p>nosilac patenta može zahtijevati da pravosnažna presuda kojom je djelimično ili u cjelini usvojen tužbeni zahtjev bude objavljena u štampanom ili elektronskom mediju o trošku tuženog.</p> <p>(2) Sud će, u granicama tužbenog zahtjeva, odlučiti u kojem će sredstvu javnog informisanja presuda iz stava 1 ovog člana biti objavljena, kao i o obimu objavljivanja (u cjelini ili djelimično) presude.</p> <p>(3) Ako sud odluči da se objavi samo dio presude, odrediće, u granicama tužbenog zahtjeva, da se objavi najmanje izreka i prema potrebi dio presude iz kojeg je vidljiva vrsta povrede i lice koje je izvršilo povredu patenta.</p> <p>(4) Tužba iz stava 1 ovog člana podnosi se u roku od pet godina od povrede patenta.</p> <p>(5) Ako tužitelj dokaže da je tuženi postupao namjerno, tužba iz stava 1 ovog člana se može podnijeti za sve vrijeme trajanja zaštite patenta.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 16</b> Kazne u državama članicama</p> <p>Ne dovodeći u pitanje građanske i upravne mjere, postupke i protivrjedstva utvrđene ovom Direktivom, države članice mogu primijeniti ostale primjerene kazne u slučajevima povrede prava intelektualne svojine.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Nije relevantno</p>	<p>Navedena odredba direktive nije predmet regulisanja ovog propisa već je regulisana članom 237 Krivičnog zakonika.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 17</b> Kodeksi ponašanja</p> <p>Države članice podstiču: (a) da djelatnosti ili strukovne udruženja ili organizacije izrade kodekse ponašanja na nivou Zajednice s ciljem doprinošenja sprovođenja zaštite prava intelektualne</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p>svojine, posebno preporučujući upotrebu šifre na optičkim diskovima koja omogućuje identifikaciju porijekla njihove proizvodnje;</p> <p>(b) dostavu nacrtu kodeksa ponašanja Komisiji na nacionalnom nivou i nivou Zajednice kao i svih vrednovanja primjene tih kodeksa ponašanja.</p>				
<p>Član 18 Ocjena</p> <p>1. Tri godine nakon datuma utvrđenog članom 20. stav 1. svaka država članica Komisiji dostavlja izvještaj o sprovođenju ove Direktive.</p> <p>Na temelju tih izvještaja, Komisija sastavlja izvještaj o sprovođenju ove Direktive, uključujući i ocjenu učinka preduzetih mjera kao i vrednovanje njenog uticaja na inovacije i razvoj informacijskog društva. Taj se izvještaj tada šalje Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom privrednom i socijalnom odboru. Prema potrebi i u svjetlu događaja u pravnom poretku Zajednice, popraćeno je prijedlozima za izmjene i dopune ove Direktive.</p> <p>2. Države članice Komisiji pružaju svu potporu i pomoć koja joj može biti potrebna pri sastavljanju izvještaja navedenog u drugom podstavu stava 1.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 19 Razmjena informacija i izvjestioca</p> <p>U svrhu promovisanja saradnje, uključujući i razmjenu informacija između država članica te između država članica i Komisije, svaka država članica imenuje jednog ili više nacionalnih izvjestioca za sva pitanja koja se odnose na sprovođenje mjera utvrđenih ovom Direktivom. Podatke o nacionalnom izvjestiocu/izvjestiocima saopštava drugim državama članicama i Komisiji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



<p style="text-align: center;"><b>Član 20</b> <b>Sprovođenje</b></p> <p>1. Države članice donose zakone, propise i upravne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 29. aprila 2006. O tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice usvoje te mjere, one sadrže upustvo o ovoj Direktivi ili su popraćene takvim upustvom prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji saopštavaju tekstove odredbi nacionalnog prava koje usvoje na području uređenom ovom Direktivom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 21</b> <b>Stupanje na snagu</b></p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Evropske unije.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 22</b> <b>Adresat</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Strasburu 29. 4. 2004.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Direktiva 98/44/EZ</b></p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b></p> <p>1. Države članice će zaštititi biotehnoške izume u skladu s nacionalnim patentnim zakonom. Ako je potrebno, prilagodiće svoj nacionalni patentni zakon kako bi u njega bile uključene i odredbe ove Direktive.</p> <p>2. Ova Direktiva neće prejudicirati obaveze država članica prema međunarodnim sporazumima, a posebno prema Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine te Konvenciji o biološkoj raznolikosti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b></p> <p>Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka patentom.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. PREDMET ZAŠTITE PATENTOM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Patentibilni pronalasci</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>(1) Patent je pravo koje se priznaje za svaki pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>industrijski primjenjiv.</p> <p>(2) Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod (kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija) ili postupak.</p> <p>(3) Predmet pronalaska koji se štiti patentom može se odnositi i na:</p> <p>1) proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal;</p> <p>2) postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen;</p> <p>3) biološki materijal koji je izolovan iz prirodne sredine ili je proizveden tehničkim postupkom, iako je prethodno postojao u prirodi.</p> <p>(4) Biološki materijal, u smislu ovog zakona, je materijal koji sadrži genetsku informaciju i koji je sposoban da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovan u biološkom sistemu (npr. mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura, sekvenca gena).</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>1. Za svrhe ove direktive,</p> <p>(a) 'biološki materijal' označava sve materijale koji sadrže genetsku informaciju i mogu se sami reprodukovati ili biti reprodukovani u nekom biološkom sistemu</p> <p>(b) 'mikrobiološki proces' označava sve procese koji uključuju ili se izvode ili kao rezultat imaju mikrobiološki materijal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Patentibilni pronalasci</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>(4) Biološki materijal, u smislu ovog zakona, je materijal koji sadrži genetsku informaciju i koji je sposoban da se sam reprodukuje ili da bude reprodukovan u biološkom sistemu (npr. mikroorganizam, biljna ili životinjska ćelijska kultura, sekvenca gena).</p> <p style="text-align: center;"><b>Izuzeci od patentibilnosti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedeni član direktive regulisan je i članom 2 tačka 1 Zakona o zaštiti biljnih sorti (Sl. List RCG, br. 48/07, Sl. list Crne Gore, br. 48/08, 73/10, 40/11)</p>	

<p>2. Proces za proizvodnju biljaka i životinja je u osnovi biološki proces ako se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što je ukrštanje ili selekcija.</p> <p>3. Pojam 'biljne sorte' definisan je članom 5 Propisa (EZ) Br. 2100/94.</p>	<p>(3)U smislu ovog zakona:</p> <p>3)mikrobiološki postupak je postupak koji obuhvata ili se izvodi na mikrobiološkom materijalu ili proizvodi takav materijal;</p> <p>2)bitno biološki postupak za dobijanje biljaka ili životinja je postupak koji se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što su ukrštanje ili selekcija;</p> <p>1)biljna sorta ima značenje koje je određeno zakonom koji uređuje zaštitu biljnih sorti;</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>1. Za svrhe ove Direktive, izumi koji su novi, koji uključuju inventivan korak te koji su primjenjivi u industriji mogu se patentirati, čak i ako se odnose na proizvod koji se sastoji ili sadržava biološki materijal ili na postupak kojim se proizvodi, obrađuje ili koristi biološki materijal.</p> <p>2. Biološki materijal koji je izolovan iz svoje prirodne okoline ili proizveden putem tehničkog postupka može biti predmet izuma čak i ako se prethodno već javljao u prirodi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Patentibilni pronalasci</b> <b>Član 5</b></p> <p>1)Patent je pravo koje se priznaje za svaki pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike, koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primjenjiv.</p> <p>(2)Predmet pronalaska koji se štiti patentom može biti proizvod (kao npr. uređaj, supstanca, kompozicija) ili postupak.</p> <p>(3)Predmet pronalaska koji se štiti patentom može se odnositi i na:</p> <p>4)proizvod koji se sastoji od biološkog materijala ili koji sadrži biološki materijal;</p> <p>5)postupak kojim je biološki materijal proizveden, obrađen ili korišćen;</p> <p>6)biološki materijal koji je izolovan iz prirodne sredine ili je proizveden tehničkim postupkom, iako je prethodno postojao u prirodi.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b></p> <p>1. Neće se moći patentirati: (a) biljne i životinjske podvrste (b) postupci koji su u osnovi biološki, a koji se koriste za proizvodnju biljaka i životinja</p> <p>2. Izumi koji se odnose na biljke i životinje moći će se patentirati ako tehnička izvodljivost izuma nije ograničena na određenu biljnu ili životinjsku podvrstu.</p> <p>3. Stav 1(b) neće prejudicirati mogućnost patentiranja izuma koji se odnose na mikrobiološki ili neki drugi tehnički postupak ili proizvod dobiven putem takvog postupka.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Izuzeci od patentibilnosti Član 7</b></p> <p>(1) Neće se smatrati patentibilnim: 3) biljna sorta ili životinjska rasa ili bitno biološki postupak za dobijanje biljke ili životinje, osim: - biotehnološkog pronalaska koji se odnosi na biljku ili životinju, ako tehnička izvodljivost pronalaska nije ograničena na određenu biljnu sortu ili životinjsku rasu; - mikrobiološkog ili drugog tehničkog postupka ili proizvoda dobijenog tim postupkom, osim biljne ili životinjske vrste.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>1. Ljudsko tijelo u različitim fazama oblikovanja i razvoja i jednostavno otkriće nekog od njegovih elemenata, uključujući i sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena ne mogu predstavljati izume koji se mogu patentirati.</p> <p>2. Element izolovan iz ljudskog tijela ili proizveden na drugi način putem tehničkog postupka, uključujući i sekvencu ili djelomičnu sekvencu gena mogu predstavljati izum koji se može patentirati, čak i ako je struktura tog elementa identična strukturi prirodnog elementa.</p> <p>3. Industrijska primjena sekvence ili djelimične sekvence gena mora biti opisana u prijavi patenta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Patentibilnost ljudskog tijela i njegovih elemenata Član 6</b></p> <p>(1) Pronalasci koji se odnose na ljudsko tijelo, razne stadijume njegovog formiranja i razvoja, kao i na jednostavno otkriće jednog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena ne mogu biti patentibilni.</p> <p>(2) Element izolovan iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena može biti patentibilan, i u slučaju kada je struktura tog elementa identična strukturi prirodnog elementa.</p> <p>(3) Industrijska primjena sekvence ili djelimične sekvence gena mora biti otkrivena u prijavi patenta na dan njenog podnošenja.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 6</b></p> <p>1. Izumi se neće moći patentirati u slučaju da je njihovo komercijalno iskorišćavanje u suprotnosti s javnim redom ili moralom; međutim, neće se smatrati da je iskorišćanje u potpunoj suprotnosti samo zato što ga zabranjuje neki zakon ili propis.</p> <p>2. U skladu sa stavom 1, naročito se neće moći patentirati:</p> <p>(a) postupci za kloniranje ljudskih bića;</p> <p>(b) postupci za modifikovanje linije genetskog identiteta ljudskih bića;</p> <p>(c) korišćenje ljudskih embriona za industrijske ili komercijalne svrhe;</p> <p>(d) postupci za modifikovanje genetskog identiteta životinja koji im nanose patnju bez bitne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat takvih postupaka;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Izuzeci od patentibilnosti</b> <b>Član 7</b></p> <p>(1) Neće se smatrati patentibilnim:</p> <p>1) pronalasci čija bi komercijalna upotreba bila protivna javnom poretku ili moralu, a naročito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postupci kloniranja ljudskih bića;</li> <li>- postupci za promjenu genetskog identiteta germinativnih ćelija ljudskih bića;</li> <li>- korišćenje ljudskog embriona u industrijske ili komercijalne svrhe;</li> <li>- postupci izmjene genetskog identiteta životinja, ako je vjerovatno da ti postupci izazivaju patnju životinja, bez postizanja značajne medicinske koristi za čovjeka ili životinju, kao i životinje koje su rezultat tih postupaka;</li> </ul> <p>(2) Neće se smatrati da je upotreba iz stava 1 tačka 1 ovog člana protivna javnom poretku ili moralu samo zato što je ta upotreba zabranjena zakonom ili drugim propisom.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 7</b></p> <p>Komisijina Evropska grupa za etiku u nauci i novim tehnologijama procjenjuje sve etičke aspekte biotehnologije.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 8</b></p> <p>1. Zaštita koju patent daje nekom biološkom materijalu koji ima specifične karakteristike kao rezultat izuma protezaće se i na sve biološke materijale koji su nastali iz tog biološkog materijala putem razmnožavanja ili reprodukcije u istom ili različitom obliku koji posjeduju iste karakteristike.</p> <p>2. Zaštita koju patent daje nekom postupku koji omogućava proizvodnju biološkog materijala koji ima specifične karakteristike kao rezultat izuma protezaće se na biološki materijal direktno dobijen tim postupkom te na sve druge biološke materijale nastale iz direktno dobijenog biološkog materijala putem razmnožavanja ili reprodukcije u istom ili različitom obliku koji posjeduju iste karakteristike.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sadržina prava kod патената iz biotehnologije Član 50</b></p> <p>(1)Ako se patent odnosi na biološki materijal koji ima specifična svojstva, koja su rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se na bilo koji biološki materijal dobijen od tog biološkog materijala razmnožavanjem ili umnožavanjem, u istom ili izmijenjenom obliku, i koji ima ta ista svojstva.</p> <p>(3)Ako se patent odnosi na postupak koji omogućava proizvodnju biološkog materijala koji ima specifična svojstva kao rezultat biotehnološkog pronalaska, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se i na biološki materijal neposredno dobijen tim postupkom, kao i na svaki drugi biološki materijal dobijen u istom ili izmijenjenom obliku, razmnožavanjem ili umnožavanjem neposredno dobijenog biološkog materijala, i koji ima ta ista svojstva.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 9</b></p> <p>Zaštita koju patent daje proizvodu koji sadrži ili se sastoji od genetske informacije protezaće se na sve materijale osim onih koji su navedeni u članu 5(1), koji uključuju proizvod te u kojima je sadržana genetska informacija koja vrši svoju funkciju.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sadržina prava kod патената iz biotehnologije Član 50</b></p> <p>(2)Ako se patent odnosi na proizvod koji sadrži ili se sastoji od genetske informacije, prava iz člana 49 ovog zakona odnose se i na svaki drugi materijal koji sadrži taj proizvod, pod uslovom da je u njemu sadržana genetska informacija koja vrši svoju funkciju, osim ljudskog tijela, bilo kog stadijuma njegovog formiranja i razvoja, i otkrića nekog od njegovih elemenata, uključujući sekvence ili djelimične sekvence gena u koji je taj proizvod ugrađen i u kom je genetska informacija</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	sadržana i obavlja svoju funkciju.			
<p><b>Član 10</b></p> <p>Zaštita na koju se odnose članovi 8 i 9 neće se protezati na biološki materijal dobijen putem razmnožavanja ili reprodukcije biološkog materijala koji je plasiran na tržište na teritoriju neke države članice od strane nosioca patenta ili uz njegov pristanak, pri čemu je razmnožavanje odnosno reprodukcija nužan rezultat primjene za koju je biološki materijal plasiran na tržište, pod uslovom da se dobijeni materijal naknadno ne koristi za razmnožavanje ili reprodukciju.</p>	<p><b>Izuzeci od zaštite</b></p> <p><b>Član 51</b></p> <p>Prava iz člana 50 ovog zakona ne odnosi se na biološki materijal dobijen razmnožavanjem ili umnožavanjem biološkog materijala stavljenog u promet od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, ako je on nužna posljedica primjene radi koje je biološki materijal stavljen u promet, pod uslovom da dobijeni materijal nije kasnije korišćen za drugo razmnožavanje ili umnožavanje.</p>	Potpuno usklađeno		
<p><b>Član 11</b></p> <p>1. Izuzetno od članova 8 i 9, prodaja ili neki drugi oblik komercijalizacije biljnog reproduktivnog materijala poljoprivredniku od strane nosioca patenta ili uz njegov pristanak za poljoprivredne svrhe implicira davanje ovlašćenja poljoprivredniku da koristi svoj proizvod za razmnožavanje ili reprodukciju koju sprovodi na svojem poljoprivrednom dobru, pri čemu obim i uslovi ove derogacije odgovoraju obimu i uslovima navedenim u članu 14 Propisa (EZ) Br. 2100/94.</p> <p>2. Izuzetno od članova 8 i 9, prodaja ili neki drugi oblik komercijalizacije priplodnog ili drugog životinjskog reproduktivnog materijala poljoprivredniku od strane nosioca patenta ili uz njegov pristanak implicira davanje ovlašćenja poljoprivredniku da koristi zaštićeni</p>	<p><b>Ograničenja prava u vezi sa biološkim materijalom</b></p> <p><b>Član 78</b></p> <p>(1) Prodajom ili drugim oblikom komercijalnog ustupanja zaštićenog biljnog reproduktionog materijala od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost u poljoprivredne svrhe, smatra se da je poljoprivredni proizvođač stekao ovlašćenje za korišćenje proizvoda tog reproduktionog materijala za ponovnu sjetvu, odnosno sađenje na svom imanju, pod uslovima koji su određeni zakonom kojim se uređuje zaštita biljnih sorti, s tim da se tako dobijeni proizvodi ne mogu koristiti u komercijalne svrhe.</p> <p>(2) Prodajom ili drugim oblikom komercijalnog ustupanja zaštićenog životinjskog reproduktionog materijala ili životinja od strane nosioca patenta ili uz njegovu saglasnost, smatra se da je poljoprivredni proizvođač stekao ovlašćenje za</p>	Potpuno usklađeno		

<p>živi priplodni materijal za neku poljoprivrednu svrhu. To uključuje stavljanje životinje ili drugog životinjskog reproduktivnog materijala na raspolaganje za svrhu bavljenja poljoprivrednim aktivnostima, ali ne i za prodaju unutar okvira ili s ciljem komercijalne reproduktivne aktivnosti.</p> <p>3. Obim i uslovi izuzeća navedenog u stavu 2 biće definisani nacionalnim zakonima, propisima i praksama.</p>	<p>razmnožavanje životinja, odnosno umnožavanje reproduktionog materijala i njihovo korišćenje u svrhe obavljanja vlastitih poljoprivrednih aktivnosti, ali ne i na prodaju u okviru ili u svrhu komercijalne djelatnosti razmnožavanja životinja, odnosno umnožavanja reproduktionog materijala.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sadržina prijave patenta</b> <b>Član 23</b></p> <p>(2)Način podnošenja i prilozi uz prijavu patenta, način sastavljanja pojedinih djelova prijave patenta, kao i podaci od značaja za deponovanje biološkog materijala iz člana 25 stav 2 ovog zakona bliže se uređuju propisom Ministarstva.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 12</b></p> <p>1. U slučaju da uzgajivač ne može dobiti ili iskoristiti pravo u vezi s biljnom podvrstom a da ne povrijedi prethodno dodijeljeni patent, on može zatražiti prinudnu licencu za neekskluzivno korišćenje izuma koji je zaštićen patentom ukoliko je licenca potrebna za korišćenje zaštićene biljne podvrste, pri čemu treba platiti odgovarajuću naknadu.</p> <p>Države članice će osigurati da, u slučaju da se dodijeli takva licenca, nosilac patenta dobije pravo na uzvratnu licencu za korišćenje zaštićene podvrste pod razumnim uslovima.</p> <p>2. U slučaju da nosilac patenta u vezi s biotehnoškim izumom ne može iskoristiti taj izum a da ne povrijedi prethodno dodijeljeno pravo u vezi s biljnom podvrstom, on može zatražiti prinudnu licencu za</p>	<p style="text-align: center;"><b>Izdavanje prinudne licence u korist oplemenjivača biljne sorte</b> <b>Član 77</b></p> <p>(1)Oplemenjivač biljaka koji ne može da stekne ili koristi pravo zaštite biljne sorte, a da time ne povrijedi raniji patent koji se odnosi na biotehnoški pronalazak, može od organa iz člana 57 stav 1 ovog zakona da zatraži izdavanje prinudne licence za korišćenje zaštićenog pronalaska u mjeri neophodnoj za korišćenje zaštićene biljne sorte.</p> <p>(2)Ako prinudna licenca iz stava 1 ovog člana bude izdata, nosilac patenta ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićene biljne sorte, pod razumnim uslovima.</p> <p>(3)Ako nosilac patenta koji se odnosi na biotehnoški pronalazak ne može da koristi svoje</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		



<p>neekskluzivno korištenje biljne podvrste zaštićene tim pravom, pri čemu treba platiti odgovarajuću naknadu.</p> <p>Države članice će osigurati da, u slučaju da se dodijeli takva licenca, nosilac prava na podvrstu ima pravo na uzvratnu licencu za korištenje zaštićenog izuma pod razumnim uslovima.</p> <p>3. Podnosioci zahtjeva za licence na koje se odnose stavovi 1 i 2 moraju dokazati da su:</p> <p>(a) neuspješno podnijeli molbu za ugovornu licencu nosiocu patenta ili prava na biljnu podvrstu  (b) biljna podvrsta ili izum predstavljaju značajan tehnički napredak od velikog ekonomskog interesa u poređenju s licencom na koju se odnosi patent ili zaštićena biljna podvrsta.</p> <p>4. Svaka država članica imenovaće ovlašćeno tijelo ili tijela odgovorna za dodjeljivanje licence. U slučaju da licencu za biljnu sortu može dodijeliti jedino Zajedničin zavod za biljne sorte, primjenjivaće se Član 29 Propisa (EZ) Br. 2100/94.</p>	<p>pravo, a da time ne povrijedi ranije pravo zaštite biljne sorte, može od organa iz stava 1 ovog člana zatražiti izdavanje prinudne licence za korišćenje zaštićene biljne sorte.</p> <p>(4) Ako prinudna licenca iz stava 3 ovog člana bude izdata, nosilac prava zaštite biljne sorte ima pravo na unakrsnu prinudnu licencu za korišćenje zaštićenog biotehnološkog pronalaska, pod razumnim uslovima.</p> <p>(5) Za prinudnu licencu iz st. 1 i 3 ovog člana sticalac licence je dužan da plaća odgovarajuću naknadu.</p> <p>(6) Prinudna licenca iz st. 1 i 3 ovog člana ne može biti isključiva.</p> <p>(7) Podnosilac zahtjeva za prinudnu licencu iz st. 1 i 3 ovog člana mora dokazati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) da je bezuspješno pokušao da pribavi ugovornu licencu;</li> <li>2) da biljna sorta ili biotehnološki pronalazak predstavlja značajan tehnički napredak od posebnog ekonomskog interesa, u odnosu na pronalazak zaštićen patentom ili zaštićenu biljnu sortu.</li> </ol>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 13</b></p> <p>1. U slučaju da izum uključuje upotrebu ili se tiče biološkog materijala koji nije dostupan javnosti te koji se ne može opisati u prijavi za patent na način koji</p>	<p style="text-align: center;"><b>Opis pronalaska</b> <b>Član 25</b></p> <p>(2) Ako se pronalazak odnosi na biološki materijal i</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem</p>	<p>6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog</p>

<p>omogućava drugoj osobi koja posjeduje potrebne vještine da reprodukuje taj izum, opis će se smatrati neprikladnim za svrhe patentnog zakona osim ako je:</p> <p>(a) biološki materijal deponovan do datuma registrovanja prijave za patent i to u priznatoj instituciji za deponovanje.</p> <p>U najmanjem slučaju, priznaće se međunarodna tijela za deponovanje koja su taj status stekla preko člana 7 Budimpeštanskog ugovora od 28. aprila 1977. o međunarodnom priznavanju deponovanja mikroorganizama u svrhu patentne procedure, u daljem tekstu 'Budimpeštanski ugovor';</p> <p>(b) registrovana prijava sadrži takve relevantne informacije u vezi s karakteristikama deponovanog biološkog materijala koje su dostupne podnosiocu prijave;</p> <p>(c ) u prijavi za patent navedeno je ime institucije za deponovanje kao i pristupni broj;</p> <p>2. Pristup deponovanom biološkom materijalu biće osiguran putem davanja uzorka:</p> <p>(a) do prvog objavljivanja prijave za patent, samo osobama koje imaju ovlaštenje po nacionalnom patentnom zakonu;</p> <p>(b) između prvog objavljivanja prijave te dodjele patenta, svakome ko zatraži pristup ili, ako to podnosilac prijave zahtijeva, samo nezavisnom stručnjaku;</p> <p>(c ) nakon dodjele patenta, bez obzira na opoziv ili ukidanje patenta, svakome ko to zatraži.</p> <p>3. Uzorak će se dati jedino ako se osoba koja ga zatraži</p>	<p>ako ga nije moguće izvesti na osnovu opisa pronalaska, smatraće se da opis pronalaska ispunjava uslov iz stava 1 ovog člana ako je uzorak prirodno obnovljivog biološkog materijala deponovan u nadležnoj ustanovi najkasnije na datum podnošenja prijave patenta.</p> <p>(3)Nadležna ustanova iz stava 2 ovog člana je ustanova koja je određena na osnovu Budimpeštanskog sporazuma o priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, zaključenog 28. aprila 1977. godine, sa svim kasnijim revizijama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sadržina prijave patenta</b> <b>Član 23</b></p> <p>(2)Način podnošenja i prilozi uz prijavu patenta, način sastavljanja pojedinih dijelova prijave patenta, kao i podaci od značaja za deponovanje biološkog materijala iz člana 25 stav 2 ovog zakona bliže se uređuju propisom Ministarstva.</p>		<p>podzakonskog akta iz člana 23 stav 2 predloga zakona kojim će se regulisati sadržina prijave patenta</p>	<p>zakona</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<p>obvaeže da, tokom razdoblja važenja patenta:  (a) neće uzorak ili materijal dobijen iz uzorka učiniti dostupnim trećim stranama; i da  (b) će koristiti uzorak ili materijal dobijen iz uzorka isključivo u eksperimentalne svrhe, osim ako se podnosioc prijave za patent ili vlasnik patenta, već prema slučaju, izričito ne odrekne takve obaveze.  4. Na zahtjev podnosioca prijave, ako je prijava odbijena ili povučena, pristup pohranjenom materijalu biće ograničen na nezavisne stručnjake u razdoblju od 20 godina od dana registrovanja prijave za patent. U tom slučaju, primjenjivaće se stav 3.  5. Podnosiočevi zahtjevi na koje se odnosi tačka (b) stav 2, kao i stav 4 mogu biti podneseni jedino do dana za koji se predviđa završetak tehničkih priprema za objavljivanje prijave za patent.</p>				
<p><b>Član 14</b>  1. Ako biološki materijal deponovan u skladu s članom 13 prestane biti dostupan u priznatoj instituciji za deponovanje, dozvoliće se novo deponovanje materijala pod uslovima jednakim onima navedenim u Budimpeštanskom ugovoru.  2. Svako novo deponovanje biće praćeno izjavom koju potpisuje deponent a kojom se potvrđuje da je novi deponovani biološki materijal jednak onome koji je prvobitno deponovan.</p>	<p><b>Sadržina prijave patenta  Član 23</b>  (2) Način podnošenja i prilozi uz prijavu patenta, način sastavljanja pojedinih djelova prijave patenta, kao i podaci od značaja za deponovanje biološkog materijala iz člana 25 stav 2 ovog zakona bliže se uređuju propisom Ministarstva.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim će se regulisati sadržina prijave patenta</p>	<p>6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona</p>
<p><b>Član 15</b>  1. Države članice će staviti na snagu zakone, propise i administrativne odredbe koje su potrebne za sprovođenje ove direktive do 30. jula 2000. O tome će bez odlaganja obavijestiti Komisiju.  Kad države članice usvoje ove mjere, one će sadržavati referencu na ovu direktivu ili će uz njih biti priložena takva referenca pri službenom objavljivanju. Načine</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

sastavljanja takve reference odrediće države članice. 2. Države članice će Komisiji podnijeti tekst odredbi usvojenog nacionalnog zakona koji se odnosi na područje koje pokriva ova direktiva.				
<p style="text-align: center;"><b>Član 16</b></p> <p>Komisija će poslati Evropskom parlamentu i Savjetu:  (a) svakih pet godina od dana koji je naveden u članu 15(1), izvještaj o svim problemima na koje se naišlo u vezi s odnosom između ove direktive i međunarodnih sporazuma o zaštiti ljudskih prava koje su države članice sklopile;  (b) unutar dvije godine od stupanja na snagu ove direktive, izvještaj kojim se procjenjuju implikacije za istraživanje na području osnovnog genetskog inženjeringa, te neobjavljivanje ili zakašnjelo objavljivanje radova o predmetima koji se mogu patentirati;  (c) svake godine od dana koji je naveden u članu 15(1), izvještaj o razvoju i implikacijama patentnog zakona na području biotehnologije i genetskog inženjeringa.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><b>Član 17</b></p> <p>Ova će Direktiva stupiti na snagu na dan objavljivanja u Službenim novinama Evropske unije.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;"><b>Član 18</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Regulativa 1610/96</b>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b> Definicije</p> <p>U smislu ove regulative, primjenjuju se sljedeće definicije:</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b> <b>Član 87</b></p> <p>(2)U smislu čl. 87 do 99 i člana 102 ovog zakona: 2)sredstvo za zaštitu bilja je aktivna supstanca ili</p>	Potpuno usklađeno		

<p>1. 'sredstva za zaštitu bilja': aktivne supstance i preparati koji sadrže jednu ili više aktivnih supstanci, u obliku u kojem se dostavljaju korisniku, namijenjenom da:</p> <p>(a) štite biljke ili biljne proizvode od štetnih organizama ili sprečavaju aktivnost takvih organizama, ako takve supstance ili takvi preparati nisu drukčije definisani dalje u tekstu;</p> <p>(b) utiču na životne procese biljaka, ne kao hranjiva supstanca već na drugi način (npr. biljni regulator rasta);</p> <p>(c) štite (konzerviraju) biljne proizvode, ako takve supstance ili takvi proizvodi nisu predmet posebnih odredaba Savjeta ili Komisije o konzervansima;</p> <p>(d) uništavaju nepoželjne biljke; ili</p> <p>(e) uništavaju dijelove biljaka, kontrolišu ili sprječavaju nepoželjan rast biljaka;</p> <p>2. 'supstance: hemijski elementi i njihovi sastojci, bilo prirodni bilo proizvedeni, uključujući nečistoće koje se neizbježno javljaju kao rezultat proizvodnog postupka;</p> <p>3. 'aktivne supstance: supstance ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opštu ili specifičnu aktivnost:</p> <p>(a) protiv štetnih organizama; ili</p> <p>(b) na biljke, dijelove biljaka ili na biljne proizvode;</p>	<p>preparat koji sadrži jednu ili više aktivnih supstanci, u obliku u kojem dolaze do korisnika, namijenjeno za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaštitu biljaka ili biljnih proizvoda od štetnih organizama ili sprječavanje djelovanja štetnih organizama, ako te supstance ili preparati nijesu drukčije definisani posebnim propisom,</li> <li>- djelovanje na životne procese biljaka, različito od načina djelovanja sredstava za ishranu bilja (npr. biljni regulator rasta),</li> <li>- zaštitu biljnih proizvoda tokom skladištenja, ako ta supstanca ili preparat nijesu predmet posebnih propisa o konzervansima,</li> <li>- uništavanje nepoželjnih biljaka, ili</li> <li>- uništavanje dijelova biljaka ili kontrolu ili sprječavanje nepoželjnog rasta biljaka.</li> </ul> <p>5) supstance, u odnosu na sertifikate o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, su hemijski elementi i njihovi sastojci, prirodni ili proizvedeni, uključujući otpad koji neizbježno nastaje kao rezultat proizvodnog postupka;</p> <p>6) aktivne supstance, u odnosu na sertifikate o dodatnoj zaštiti za sredstva za zaštitu bilja, su supstance ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koji imaju opštu ili specifičnu aktivnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protiv štetnih organizama, ili</li> </ul>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>4. 'preparati': smjese ili rastvori koje se sastoje od dvije ili više supstanci od kojih je barem jedna aktivna supstanca, koje se upotrebljavaju kao sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>5. 'biljke': žive biljke i živi dijelovi biljaka, uključujući svježe voće i sjemenke;</p> <p>6. 'biljni proizvodi': proizvodi u neprerađenom obliku ili oni koji su rezultat neke jednostavne obrade biljaka kao što su mljevenje, sušenje ili presovanje, ali koji isključuju same biljke kako su definisane tačkom 5.;</p> <p>7. 'štetni organizmi': biljne štetočine ili štetočine proizvoda dobijenog od biljke, biljne ili životinjske naravi, kao i virusi, bakterije, mikoplazme i drugi patogeni;</p> <p>8. 'proizvod': aktivna supstanca kako je definisana tačkom 3. ili kombinacija aktivnih supstanci sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>9. 'osnovni patent': patent koji je nosilac patenta odredio u postupku za dobijanje sertifikata o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav kako je definisan tačkom 8., preparat kako je definisan tačkom 4., postupak za dobijanje proizvoda ili primjena proizvoda;</p> <p>10. 'sertifikat': sertifikat o dodatnoj zaštiti.</p>	<p>- na biljke, djelove biljaka ili na biljne proizvode;</p> <p>7) preparati su smješe ili rastvori koje se sastoje od dvije ili više supstanci od kojih je najmanje jedna aktivna supstanca, koje se upotrebljavaju kao sredstva za zaštitu bilja;</p> <p>8) biljke su žive biljke i živi dijelovi biljaka, uključujući svježe voće i sjemenke;</p> <p>9) biljni proizvodi su proizvodi u neprerađenom obliku ili su rezultat jednostavne obrade biljaka kao što su mljevenje, sušenje ili presovanje, i koji ne uključuju biljke iz tačke 9 ovog stava;</p> <p>10) štetni organizmi su biljne štetočine ili štetočine proizvoda dobijenog od biljke, biljnog ili životinjskog porijekla, kao i virusi, bakterije, mikoplazme i drugi patogeni;</p> <p>4) proizvod je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka, ili aktivna supstanca u smislu tačke 6 ovog stava ili mješavina aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja;</p> <p>3) osnovni patent je patent koji je u prijavi za priznanje sertifikata određen od strane nosioca patenta, a kojim se štiti proizvod, postupak za dobijanje proizvoda ili primjena proizvoda;</p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.			
<p><b>Član 2.</b> <b>Područje primjene</b></p> <p>Svaki proizvod koji je zaštićen patentom na državnom području države članice i koji je prije stavljanja na tržište kao sredstva za zaštitu bilja bio predmetom upravnog postupka za dobijanje odobrenja kako je utvrđeno članom 4. Direktive 91/414/EEZ6 ili, u skladu s istovjetnom odredbom nacionalnog zakonodavstva, ako je to sredstvo za zaštitu bilja za koje je zahtjev za stavljanje na tržište podnesen prije no što je predmetna država članica primijenila direktivu 91/414/EEZ, može, pod uslovima predviđenima ovom Uredbom, biti predmet sertifikata.</p>	<p><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b> <b>Član 87</b></p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.</p>	Potpuno usklađeno		
<p><b>Član 3</b></p> <p><b>Uslovi za dobijanje sertifikata</b></p> <p>1. Sertifikat se izdaje ako je, u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev iz člana 7., na datum tog zahtjeva:</p> <p>(a) proizvod zaštićen osnovnim patentom koji je na snazi;</p> <p>(b) izdato odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište kao sredstva za zaštitu bilja u skladu s članom 4. Direktive 91/414/EEZ ili u skladu s istovjetnom odredbom nacionalnog zakonodavstva i da je takvo odobrenje na snazi;</p> <p>(c) proizvod do tada nije bio predmet sertifikata</p>	<p><b>Uslovi za sticanje</b> <b>Član 90</b></p> <p>Sertifikat se priznaje na osnovu prijave nosioca patenta, ako su na dan njenog podnošenja ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) da je proizvod zaštićen važećim osnovnim patentom;</li> <li>2) da je u skladu sa posebnim propisima izdata važeća dozvola za stavljanje u promet;</li> <li>3) da je dozvola iz tačke 2 ovog stava prva dozvola za stavljanje u promet; i</li> <li>4) da proizvod koji je sastavni dio lijeka za</li> </ol>	Potpuno usklađeno		

<p>(d) odobrenje iz tačke (b) je prvo odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište kao sredstva za zaštitu bilja.</p> <p>2. Nosiocu više patenata za isti proizvod izdaje se samo jedan sertifikat za taj proizvod. Međutim, kad se rješavaju dva zahtjeva ili više njih koji se odnose na isti proizvod, a koji su podneseni od strane dva nosioca različitih patenata ili više njih, svakom od tih nosioca može se izdati jedan sertifikat za taj proizvod.</p>	<p>ljude ili životinje, odnosno sredstva za zaštitu bilja prethodno nije bio predmet sertifikata.</p>			
<p><b>Član 4.</b> Predmet zaštite</p> <p>U granicama zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita dobijena sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen odobrenjima za stavljanje odgovarajućeg sredstva za zaštitu bilja na tržište, kao i bilo koju primjenu toga proizvoda kao sredstva za zaštitu bilja koja je bila odobrena prije isteka sertifikata.</p>	<p><b>Predmet zaštite i pravno dejstvo</b> <b>Član 88</b></p> <p>(1)U okviru zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita priznata sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen dozvolom za stavljanje u promet lijeka za ljude ili životinje, odnosno sredstva za zaštitu bilja, kao i za bilo koju primjenu tog proizvoda kao lijeka za ljude ili životinje, odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, za koji je bila izdata dozvola prije prestanka važenja sertifikata.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Član 5.</b> Dejstvo sertifikata</p> <p>Shodno članu 4., sertifikat daje ista prava i podložan je istim ograničenjima i istim obavezama kao i osnovni patent.</p>	<p><b>Predmet zaštite i pravno dejstvo</b> <b>Član 88</b></p> <p>(2)Sertifikat obezbjeđuje nosiocu ista prava kao i osnovni patent i podliježe istim ograničenjima i obavezama.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Član 6.</b> Pravo na sertifikat</p> <p>Sertifikat se izdaje nosiocu osnovnog patenta ili njegovom pravnom slijedniku.</p>	<p><b>Subjekti zaštite</b> <b>Član 89</b></p> <p>(1)Sertifikat se priznaje nosiocu osnovnog patenta kojim je proizvod obuhvaćen ili njegovom</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



	pravnom sljedbeniku.			
<p style="text-align: center;"><b>Član 7.</b> Zahtjev za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se u roku od šest mjeseci od datuma izdavanja odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište kao sredstva za zaštitu bilja iz člana 3. stav 1. tačka (b).</p> <p>2. Bez obzira na stav 1, kad je odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište izdato prije priznavanja osnovnog patenta, zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se u roku od šest mjeseci od datuma priznavanja patenta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Rok za podnošenje prijave za priznanje odnosno produženje trajanja sertifikata</b> <b>Član 91</b></p> <p>(1)Prijava za priznanje sertifikata može se podnijeti nadležnom organu najkasnije šest mjeseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>(2)Ako je dozvola za stavljanje u promet izdata prije priznanja osnovnog patenta, rok za podnošenje prijave iznosi šest mjeseci od datuma objave podataka o priznatom patentu u skladu sa članom 45 stav 3 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;"><b>Član 8.</b> Sadržaj zahtjeva za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata mora sadržati:</p> <p>(a) zahtjev za izdavanje sertifikata u kojem se posebno navodi:</p> <p>(i) ime i adresa podnosioca zahtjeva;</p> <p>(ii) ime i adresa zastupnika, ako takav postoji;</p> <p>(iii) broj osnovnog patenta i naziv izuma;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prijava za priznanje Sertifikata</b> <b>Član 92</b></p> <p>(1)Prijava za priznanje sertifikata sadrži:</p> <p>1)zahtjev za priznanje sertifikata u kojem se navode sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izričito naznačenje da se zahtijeva priznanje sertifikata, odnosno produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji;</li> <li>- ime, prezime i adresu podnosioca zahtjeva za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za pravno lice;</li> <li>- ime, prezime i adresu zastupnika za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za</li> </ul>	Potpuno usklađeno		

<p>(iv) broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište iz člana 3. stav 1. tačke (b) i, ako to odobrenje nije prvo odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište u Zajednici, broj i datum toga odobrenja;</p> <p>(b) primjerak odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište iz člana 3. stav 1. tačke (b), u kojemu je proizvod identifikovan i koji posebno sadrži broj i datum odobrenja te kratki prikaz karakteristika proizvoda navedenih u dijelu A.I. (tačke od 1. do 7.) ili dijelu B.I. (tačke od 1. do 7.) Priloga II. Direktive 91/414/EEZ ili u istovjetnim nacionalnim zakonodavstvima država članica u kojima je podnesen zahtjev;</p> <p>(c) ako odobrenje navedeno u tački (b) nije prvo odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište kao sredstva za zaštitu bilja u Zajednici, podatke o identitetu tako odobrenog proizvoda i zakonski propis prema kojem je sproveden postupak izdavanja odobrenja, zajedno s primjerkom obavještenja kojim se odobrenje objavljuje u odgovarajućoj službenoj publikaciji ili, ako takvo obavještenje ne postoji, bilo kakav dokument kojim se dokazuje izdavanje odobrenja sa datumom izdavanja i identitetom proizvoda na koji se odobrenje odnosi.</p> <p>2. Države članice mogu zahtijevati plaćanje takse za podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata.</p>	<p>pravno lice;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- broj priznatog osnovnog patenta; i</li> <li>- naziv pronalaska.</li> </ul> <p>2)broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili broj i datum prve dozvole ako podnesena dozvola nije i prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet.</p> <p>(2)Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se:</p> <p>1)dozvola za stavljanje u promet iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>2)dokaz koji sadrži podatke na osnovu kojih se može utvrditi vrsta proizvoda i način vođenja postupka, kao i kopija obavještenja o objavi podataka o dozvoli, ako dozvola iz stava 3 ovog člana nije prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet, i</p> <p>3)dokaz o uplati administrativne takse i naknade troškova postupka za priznanje sertifikata i produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b></p> <p style="text-align: center;">Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se tijelu nadležnom za industrijsku svojinu države članice koja je priznala osnovni patent ili za koju je priznat osnovni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupak pred nadležnim organom</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>(1)Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta iz člana 98 stav 2</p>	<p>6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona</p>

<p>patent te u kojoj je dobijeno odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište iz člana 3. stav 1. tačka (b), osim ako je država članica s tim ciljem imenovala drugo tijelo.</p> <p>2. Obavještenje o zahtjevu za izdavanje sertifikata objavljuje tijelo iz stava 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b> <b>Član 87</b></p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.</p> <p style="text-align: center;"><b>Rok za podnošenje prijave za priznanje odnosno produženje trajanja sertifikata</b> <b>Član 91</b></p> <p>(1) Prijava za priznanje sertifikata može se podnijeti nadležnom organu najkasnije šest mjeseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p> <p style="text-align: center;"><b>Objavljivanje</b> <b>Član 98</b></p> <p>(1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p> <p>(2) Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom</p>		<p>predloga zakona kojim će se regulisati sadržina podataka o priznavanju sertifikata koji se mogu objaviti u službenom glasilu</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>Obavještenje mora sadržati barem sljedeće podatke:</p> <p>(a) ime i adresu podnosioca zahtjeva;</p> <p>(b) broj osnovnog patenta;</p> <p>(c) naziv izuma;</p> <p>(d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište iz člana 3 stav 1. tačka (b), te proizvod identifikovan u tom odobrenju;</p> <p>(e) prema potrebi, broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište u Zajednici.</p>	<p>Ministarstva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Shodna primjena Član 99</b></p> <p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 10.</b> Izdavanje sertifikata ili odbacivanje zahtjeva</p> <p>1. Kada zahtjev za izdavanje sertifikata i proizvod na koji se on odnosi ispunjavaju uslove utvrđene ovom regulativom, tijelo iz člana 9. stav 1. izdaje sertifikat.</p> <p>2. Tijelo iz člana 9. stav 1., shodno stavu 3., odbacuje zahtjev za izdavanje sertifikata ako zahtjev ili proizvod na koji se on odnosi ne ispunjava uslove utvrđene ovom regulativom.</p> <p>3. Kad zahtjev za izdavanje sertifikata ne ispunjava uslove utvrđene članom 8., tijelo iz člana 9. stav 1. zahtijeva od podnosioca zahtjeva da ukloni nedostatke</p>	<p><b>Postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 94</b></p> <p>(1)U postupku ispitivanja uslova za priznanje sertifikata nadležni organ provjerava da li su na datum podnošenja prijave bili ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona.</p> <p>(2)Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, donijeće rješenje o priznanju sertifikata i odrediti njegovo trajanje.</p> <p>(4)Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, rješenjem će odbiti prijavu za priznanje sertifikata.</p> <p style="text-align: center;"><b>Postupak formalnog ispitivanja prijave za priznanje Sertifikata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 93</b></p> <p>(1)U postupku ispitivanja prijave za priznanje sertifikata nadležni organ utvrđuje da li:</p> <p>1) je prijava podnijeta u roku i na</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>ili da plati taksu u navedenom roku.</p> <p>4. Ako u navedenom roku nedostaci nisu otklonjeni ili taksa nije plaćena u skladu sa stavom 3., prijava se odbacuje.</p> <p>5. Države članice mogu predvidjeti da tijelo iz člana 9. stav 1. može izdavati sertifikate bez provjere jesu li ispunjeni svi uslovi utvrđeni članom 3. stav 1. tačkama (c) i (d).</p>	<p>propisanom obrascu, kao i da li sadrži sve propisane podatke;</p> <p>2) je plaćena propisana administrativna taksa i naknada troškova;</p> <p>3) su uz prijavu priloženi dokazi propisani ovim zakonom, i</p> <p>4) je osnovni patent bio na snazi u vrijeme podnošenja prijave.</p> <p>(2) Ako prijava za priznanje sertifikata ne sadrži elemente iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva otkloni utvrđene nedostatke.</p> <p>(3) Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će odbaciti prijavu za priznanje sertifikata.</p> <p>(4) Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će sprovesti postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata.</p>			
<p><b>Član 11.</b> <b>Objava</b></p> <p>1. Obavještenje o izdavanju sertifikata objavljuje tijelo iz člana 9. stav 1. To obavještenje mora sadržati barem sljedeće podatke:</p> <p>(a) ime i adresu nosioca sertifikata;</p> <p>(b) broj osnovnog patenta;</p> <p>(c) naziv izuma;</p> <p>(d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište iz člana 3. stav 1. tačke (b) i proizvod identifikovan u tom odobrenju;</p>	<p><b>Objavljivanje</b> <b>Član 98</b></p> <p>(1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta iz člana 98 stav 2 predloga zakona kojim će se regulisati sadržina podataka o priznavanju</p>	<p>6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona</p>

<p>(e) prema potrebi, broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište u Zajednici; (f) trajanje sertifikata. 2. Obavještenje o odbacivanju zahtjeva za izdavanje sertifikata objavljuje tijelo iz člana 9. stav 1. Takvo obavještenje mora sadržati barem podatke navedene u članu 9. stav 2.</p>	<p>(2) Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom Ministarstva.</p>		<p>sertifikata koji se mogu objaviti u službenom glasilu</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b> Godišnje takse</p> <p>Države članice mogu zahtijevati da se za sertifikat plaćaju godišnje takse.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Održavanje važenja sertifikata</b> <b>Član 97</b></p> <p>(1) Za održavanje važenja sertifikata plaća se administrativna taksa koja dopijeva za plaćanje na početku svake godine važenja sertifikata.</p> <p>(2) Taksa iz stava 1 ovog člana odnosi se na period od godinu dana koji počinje teći na dan i mjesec podnošenja prijave osnovnog patenta, počev od datuma prestanka njegovog važenja.</p> <p>(3) Ako je završni period trajanja sertifikata kraći od godinu dana, godišnja taksa plaća se za cijelu godinu.</p> <p>(4) Ako nosilac sertifikata ne plati godišnju taksu u skladu sa stavom 2 ovog člana, može je platiti u dodatnom roku od šest mjeseci pod uslovom da plati propisanu dodatnu taksu.</p> <p>(5) Nosilac sertifikata je dužan da plati godišnju taksu prvi put u roku od 60 dana od dana poziva nadležnog organa.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 13.</b> Trajanje sertifikata</p> <p>1. Sertifikat stupa na snagu istekom zakonskog roka trajanja osnovnog patenta i to za period koje traje</p>	<p style="text-align: center;"><b>Trajanje zaštite</b> <b>Član 95</b></p> <p>(1) Sertifikat počinje da važi nakon isteka zakonskog roka trajanja osnovnog patenta i traje u</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>onoliko vremena koliko je proteklo od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište u Zajednici, umanjeno za razdoblje od 5 godina.</p> <p>2. Bez obzira na stav 1., sertifikat ne može trajati duže od 5 godina od datuma njegovog stupanja na snagu.</p> <p>3. Za potrebe izračuna trajanja sertifikata, u obzir se uzima i prvo privremeno odobrenje za stavljanje proizvoda na tržište, samo ako ono direktno prethodi konačnom odobrenju izdatom za isti proizvod.</p>	<p>periodu koji je jednak periodu koji protekne od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do dana izdavanja prve dozvole za stavljanje u promet, umanjen za pet godina.</p> <p>(2) Sertifikat ne može da važi duže od pet godina od datuma početka njegovog važenja.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b> <b>Prestanak sertifikata</b></p> <p>Sertifikat prestaje:</p> <p>(a) istekom razdoblja iz člana 13.;</p> <p>(b) ako se nosilac sertifikata odrekne sertifikata;</p> <p>(c) ako godišnja taksa utvrđena u skladu s članom 12. nije blagovremeno plaćena;</p> <p>(d) ako i kada proizvod za koji je izdata sertifikat više ne može biti stavljen na tržište zbog povlačenja odgovarajućeg odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište ili više njih u skladu s članom 4. Direktive 91/414/EEZ ili u skladu s istovjetnim odredbama nacionalnog zakonodavstva. Tijelo iz člana 9. stav 1. može odlučiti o prestanku sertifikata po službenoj dužnosti ili na zahtjev treće osobe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prestanak važenja sertifikata</b> <b>Član 96</b></p> <p>Sertifikat prestaje da važi:</p> <p>1) istekom perioda na koji je priznat;</p> <p>2) ako se nosilac odrekne sertifikata, u kom slučaju sertifikat prestaje da važi sljedećeg dana od dana dostavljanja nadležnom organu izjave o odricanju;</p> <p>3) ukidanjem dozvole za stavljanje u promet u skladu s posebnim propisom; i</p> <p>4) ukoliko nije plaćena administrativna taksa za održavanje važenja sertifikata u skladu sa članom 97 ovog zakona.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p style="text-align: center;"><b>Član 15.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Proglašavanje sertifikata ništavim</b></p> <p>1. Sertifikat se proglašava ništavim:</p> <p>(a) ako je izda protivno odredbama člana 3.;</p> <p>(b) ako je osnovni patent prestao prije isteka zakonskog roka njegova trajanja;</p> <p>(c) ako je osnovni patent proglašen ništavim ili ako je ograničen u mjeri u kojoj proizvod za koji je izdat sertifikat više nije zaštićen patentnim zahtjevima osnovnog patenta ili, ako nakon prestanka osnovnog patenta postoje razlozi koji bi opravdali takvo proglašavanje ništavim ili takvo ograničenje.</p> <p>2. Svaka osoba može podnijeti zahtjev ili tužbu za proglašavanje sertifikata ništavim tijelu koje je prema nacionalnom zakonodavstvu nadležno za proglašavanje odgovarajućeg osnovnog patenta ništavim.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 102</b></p> <p>(1) Nadležni organ oglašuje ništavim sertifikat ako je:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) priznat protivno uslovima propisanim ovim zakonom;</li> <li>2) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata prestao da važi u smislu čl. 82, 83 i 84 ovog zakona;</li> <li>3) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata oglašen ništavim u cjelini ili djelimično, zbog čega proizvod za koji je sertifikat priznat više nije obuhvaćen patentnim zahtjevima ili ako nakon prestanka osnovnog patenta postoje razlozi koji bi takav poništaj opravdali.</li> </ol> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 16.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obavještenje o prestanku sertifikata ili o proglašavanju sertifikata ništavim</b></p> <p>Ako je sertifikat prestao u skladu s članom 14. tačkama (b), (c) ili (d) ili ako je proglašen ništavim u skladu s članom 15., obavještenje o tome objavljuje tijelo iz člana 9. stav 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Objavljivanje</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 98</b></p> <p>(1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



	<p>trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p> <p>(2) Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom Ministarstva.</p> <p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim Član 102</b></p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 17. Žalbe</b></p> <p>1. Protiv odluka tijela iz člana 9. stav 1. ili tijela iz člana 15. stav 2. donesenih prema ovoj regulativi mogu se podnositi žalbe koje su istovjetne sa žalbama predviđenim nacionalnim zakonodavstvima, a koje se podnose protiv sličnih odluka donesenih u odnosu na nacionalne patente.</p> <p>2. Protiv odluke o izdavanju sertifikata mora postojati mogućnost podnošenja žalbe koja se odnosi na trajanje sertifikata kada je datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda na tržište u Zajednici, sadržan u zahtjevu za izdavanje sertifikata iz člana 8., netačan.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupak pred nadležnim organom Član 14</b></p> <p>(1) Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.</p> <p>(2) U postupku iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.</p> <p>(3) Na rješenja nadležnog organa može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p> <p style="text-align: center;"><b>Shodna primjena Član 99</b></p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

	<p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p> <p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b> <b>Član 102</b></p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 18.</b> <b>Postupak</b></p> <p>1. Budući da ova regulativa ne sadrži procesne odredbe, na sertifikat se primjenjuju procesne odredbe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvima primjenjuju na odgovarajući osnovni patent i, gdje je to moguće, procesne odredbe koje se primjenjuju na sertifikat iz Regulative (EEZ) br. 1768/92, osim ako nacionalno zakonodavstvo predviđa posebne procesne odredbe koje se primjenjuju na sertifikat iz ove regulative.</p> <p>2. Bez obzira na stav 1., postupak povodom prigovora na izdavanje sertifikata je isključen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Shodna primjena</b> <b>Član 99</b></p> <p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p>	Potpuno usklađeno		
<p style="text-align: center;"><b>Član 19.</b></p> <p>1. Za svaki proizvod, koji je na datum stupanja na snagu ove regulative zaštićen osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za stavljanje na tržište kao sredstva za zaštitu bilja u Zajednici dobijeno nakon 1. januara 1985. prema članu 4. Direktive 91/414/EEZ ili prema istovjetnoj nacionalnoj odredbi,</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>moгуće je dobiti sertifikat. 2. Zahtjev za izdavanje sertifikata iz stava 1. mora biti podnesen u roku od šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove regulative.</p>				
<p>Član 20. U državama članicama čija nacionalna zakonodavstva nisu 1. januara 1990. predviđala zaštitu patentom sredstava za zaštitu bilja, ova regulativa primjenjuje se od 2. januara 1998. Član 19. ne primjenjuje se u tim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 21. Stupanje na snagu Ova regulativa stupa na snagu šest mjeseci od dana objavljivanja u <i>Službenom listu Evropskih zajednice</i>. Ova regulativa je u cjelosti obavezujuća i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Regulativa 469/2009</b></p>				

<p style="text-align: center;"><b>Član 1</b> <b>Definicije</b></p> <p>Za potrebe ove regulative, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „lijek” znači svaka supstancu ili mješavina supstanci namijenjenu liječenju ili sprečavanju bolesti kod ljudi ili životinja te svaku supstancu ili mješavinu supstanci koja se može primijeniti na ljudima ili životinjama s ciljem postavljanja medicinske dijagnoze ili obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija kod ljudi ili životinja;</p> <p>(b) „proizvod” znači aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka;</p> <p>(c) „osnovni patent” znači patent koji štiti proizvod kao takav, postupak dobivanja proizvoda ili primjenu proizvoda i kojeg je njegov nosilac odredio u postupku za dobivanje sertifikata;</p> <p>(d) „sertifikat” znači sertifikat o dodatnoj zaštiti;</p> <p>(e) „zahtjev za produženje trajanja” znači zahtjev za produženje trajanja sertifikata u skladu s članom 13. stav 3. ove regulative i članom 36. Uredbe (EZ) br. 1901/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. o ljekovima za pedijatrijsku upotrebu.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b> <b>Član 87</b></p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.</p> <p>(2) U smislu čl. 87 do 99 i člana 102 ovog zakona:</p> <p>1) lijek je svaka supstanca ili mješavina supstanci namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi ili životinja, kao i svaka supstanca ili mješavina supstanci koja se može primijeniti na ljudima ili životinjama u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze;</p> <p>3) osnovni patent je patent koji je u prijavi za priznanje sertifikata određen od strane nosioca patenta, a kojim se štiti proizvod, postupak za dobivanje proizvoda ili primjena proizvoda;</p> <p>4) proizvod je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka, ili aktivna supstanca u smislu tačke 6 ovog stava ili mješavina aktivnih supstanci sredstava za zaštitu bilja;</p> <p>11) prijava za produženje trajanja je prijava za produženje trajanja sertifikata u skladu sa članom 95 st. 3 do 5 ovog zakona.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 2.</b> <b>Područje primjene</b></p> <p>Svaki proizvod zaštićen patentom na državnom području države članice i koji, prije stavljanja u promet kao lijeka, podliježe administrativnom postupku dobijanja odobrenja kako je navedeno u Direktivi 2001/83/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. novembra 2001. o zakoniku Zajednice koji se odnosi na lijekove za primjenu kod ljudi ili Direktivi 2001/82/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. novembra 2001. o zakoniku Zajednice o veterinarsko-medicinskim proizvodima može, pod uslovima navedenim u ovoj regulativi, biti predmet sertifikata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b> <b>Član 87</b></p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim zakonom.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 3.</b> <b>Uslovi za dobijanje sertifikata</b></p> <p>Sertifikat se dodjeljuje u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev iz člana 7. i na dan podnošenja zahtjeva ako:</p> <p>(a) je proizvod zaštićen osnovnim patentom koji je na snazi;</p> <p>(b) je izdato valjano odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka u skladu s Direktivom 2001/83/EZ ili Direktivom 2001/82/EZ, prema potrebi;</p> <p>(c) proizvod još nije bio predmet sertifikata;</p> <p>(d) je odobrenje iz tačke (b) prvo odobrenje za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Uslovi za sticanje</b> <b>Član 90</b></p> <p>Sertifikat se priznaje na osnovu prijave nosioca patenta, ako su na dan njenog podnošenja ispunjeni sljedeći uslovi:</p> <p>1) da je proizvod zaštićen važećim osnovnim patentom;</p> <p>2) da je u skladu sa posebnim propisima izdata važeća dozvola za stavljanje u promet;</p> <p>3) da je dozvola iz tačke 2 ovog stava prva dozvola za stavljanje u promet; i</p> <p>4) da proizvod koji je sastavni dio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lijeka za ljude ili životinje prethodno nije bio predmet sertifikata;</li> <li>- sredstva za zaštitu bilja prethodno nije bio</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	predmet sertifikata.			
<p>Član 4.</p> <p>Predmet zaštite</p> <p>Unutar ograničenja zaštite koju daje osnovni patent, zaštita dobijena sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen odobrenjem za stavljanje u promet odgovarajućeg lijeka, kao i za bilo koju primjenu proizvoda kao lijeka koja je odobrena prije isteka sertifikata.</p>	<p><b>Predmet zaštite i pravno dejstvo</b> <b>Član 88</b></p> <p>(1)U okviru zaštite priznate osnovnim patentom, zaštita priznata sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen dozvolom za stavljanje u promet lijeka za ljude ili životinje, odnosno sredstva za zaštitu bilja, kao i za bilo koju primjenu tog proizvoda kao lijeka za ljude ili životinje, odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, za koji je bila izdata dozvola prije prestanka važnja sertifikata.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 5.</p> <p>Učinci sertifikata</p> <p>U skladu s odredbama člana 4., sertifikat daje ista prava kao i osnovni patent i podliježe istim ograničenjima i istim obavezama.</p>	<p><b>Predmet zaštite i pravno dejstvo</b> <b>Član 88</b></p> <p>(2)Sertifikat obezbjeđuje nosiocu ista prava kao i osnovni patent i podliježe istim ograničenjima i obavezama.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 6.</p> <p>Pravo na sertifikat</p> <p>Sertifikat se dodjeljuje nosiocu osnovnog patenta ili njegovom pravnom sljedbeniku.</p>	<p><b>Subjekti zaštite</b> <b>Član 89</b></p> <p>(1)Sertifikat se priznaje nosiocu osnovnog patenta kojim je proizvod obuhvaćen ili njegovom pravnom sljedbeniku.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 7.</p> <p>Zahtjev za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja odobrenja iz člana 3. stav (b) za stavljanje proizvoda u promet kao lijeka.</p>	<p><b>Rok za podnošenje prijave za priznanje odnosno produženje trajanja sertifikata</b> <b>Član 91</b></p> <p>(1)Prijava za priznanje sertifikata može se podnijeti nadležnom organu najkasnije šest mjeseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>2. Nezavisno od stava 1., ako je odobrenje za stavljanje proizvoda u promet dodijeljeno prije osnovnog patenta, zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se u roku od šest mjeseci od datuma dodjele patenta.</p> <p>3. Zahtjev za produženje trajanja može se podnijeti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje sertifikata ili kad je zahtjev za izdavanje sertifikata u postupku rješavanja i kad su ispunjeni odgovarajući uslovi iz člana 8. stav 1. tačke (d), odnosno člana 8. stav 2.</p> <p>4. Zahtjev za produženje trajanja već izdatog sertifikata podnosi se najkasnije dvije godine prije isteka sertifikata.</p>	<p>(2)Ako je dozvola za stavljanje u promet izdata prije priznanja osnovnog patenta, rok za podnošenje prijave iznosi šest mjeseci od datuma objave podataka o priznatom patentu u skladu sa članom 45 stav 3 ovog zakona.</p> <p>(3)Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji može se podnijeti prilikom podnošenja prijave za priznanje sertifikata ili u postupku rješavanja po prijavi za priznanje sertifikata, pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz člana 92 st. 3 i 4 ovog zakona.</p> <p>(4)Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji podnosi se najkasnije dvije godine prije njegovog isteka.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 8.</b></p> <p style="text-align: center;">Sadržaj zahtjeva za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata sadrži:</p> <p>(a) zahtjev za izdavanje sertifikata u kojem se posebno navodi:</p> <p>i. naziv i adresa podnosioca zahtjeva;</p> <p>ii. ako je podnosilac imenovao zastupnika, naziv i adresu zastupnika;</p> <p>iii. broj osnovnog patenta i naziv izuma;</p> <p>iv. broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kako je navedeno u članu 3. tački (b) i, ako ovo odobrenje nije prvo odobrenje za</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prijava za priznanje Sertifikata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 92</b></p> <p>(1)Prijava za priznanje sertifikata sadrži:</p> <p>1)zahtjev za priznanje sertifikata u kojem se navode sljedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izričito naznačenje da se zahtijeva priznanje sertifikata, odnosno produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji;</li> <li>- ime, prezime i adresu podnosioca zahtjeva za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za pravno lice;</li> <li>- ime, prezime i adresu zastupnika za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište za pravno lice;</li> </ul>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>stavljanje proizvoda u promet unutar Zajednice, broj i datum toga odobrenja;</p> <p>(b) kopiju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kako je navedeno u članu 3. stav (b), iz kojeg je vidljiv identitet proizvoda, a koje posebno sadrži broj i datum odobrenja te sažetak karakteristika proizvoda navedenih u članu 11. Direktive 2001/83/EZ ili članu 14. Direktive 2001/82/EZ;</p> <p>(c) ako odobrenje iz tačke (b) nije prvo odobrenje za stavljanje u promet proizvoda kao lijeka unutar Zajednice, informacije o identitetu tako odobrenog proizvoda i zakonsku odredbu na osnovu koje je sproveden postupak dobijanja odobrenja, zajedno s kopijom obavještenja o dodjeli odobrenja koja je objavljena u odgovarajućem javnom glasilu;</p> <p>(d) ako se uz zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi i zahtjev za produženje trajanja:</p> <p>i. kopiju izjave s naznakom usklađenosti sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja kako je navedeno u članu 36. stav 1. Regulative (EZ) br. 1901/2006;</p> <p>ii. prema potrebi, uz kopiju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet kako je navedeno u tački (b), dokaz o posjedovanju odobrenja za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, kako je</p>	<p>- broj priznatog osnovnog patenta; i</p> <p>- naziv pronalaska.</p> <p>2) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet ili broj i datum prve dozvole ako podnesena dozvola nije i prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet.</p> <p>(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se:</p> <p>1) dozvola za stavljanje u promet iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona;</p> <p>2) dokaz koji sadrži podatke na osnovu kojih se može utvrditi vrsta proizvoda i način vođenja postupka, kao i kopija obavještenja o objavi podataka o dozvoli, ako dozvola iz stava 3 ovog člana nije prva dozvola za stavljanje proizvoda u promet, i</p> <p>(3) Ako se pored prijave za priznanje sertifikata podnosi i prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji, uz nju se prilaže:</p> <p>1) primjerak izjave u kojoj se navodi da je to produženje u skladu sa završenim usuglašenim planom pedijatrijskog ispitivanja, u skladu sa posebnim propisom; i</p> <p>2) kada je to potrebno, uz primjerak dozvole za stavljanje proizvoda u promet prilaže se dokaz o posjedovanju dozvole za stavljanje proizvoda u promet svih drugih država članica, u skladu sa posebnim propisom.</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



<p>navedeno u članu 36. stav 3. Regulative (EZ) br. 1901/2006.</p> <p>2. Kad je zahtjev za izdavanje sertifikata u postupku rješavanja, zahtjev za produženje trajanja u skladu s članom 7. stav 3. sadrži pojedinosti iz stava 1. tačke (d) ovog člana i upućivanje na već podneseni zahtjev za izdavanje sertifikata.</p> <p>3. Zahtjev za produženje trajanja već izdatog sertifikata sadrži pojedinosti iz stava 1. tačke (d) i kopiju već izdatog sertifikata.</p> <p>4. Države članice mogu odrediti taksu koja se plaća prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje sertifikata i prilikom podnošenja zahtjeva za produženje trajanja sertifikata.</p>	<p>(4) Ako je postupak po prijavi za priznanje sertifikata u toku, prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji obavezno sadrži priloge iz stava 3 ovog člana i upućivanje na podnešenu prijavu.</p> <p>(5) Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji obavezno sadrži priloge iz stava 3 ovog člana i pozivanje na primjerak priznatog sertifikata.</p> <p>(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se:</p> <p>3) dokaz o uplati administrativne takse i naknade troškova postupka za priznanje sertifikata i produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b></p> <p style="text-align: center;">Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Zahtjev za izdavanje sertifikata podnosi se nadležnom tijelu za industrijsku svojinu države članice koje je dodijelila osnovni patent ili u čije je ime patent dodijeljen i u kojoj je dobijeno odobrenje iz člana 3. tačke (b) za stavljanje proizvoda u promet, osim ako država članica u tu svrhu imenuje neko drugo nadležno tijelo.</p> <p>Zahtjev za produženje trajanja sertifikata podnosi se nadležnom tijelu dotične države članice.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupak pred nadležnim organom</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14</b></p> <p>(1) Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.</p> <p style="text-align: center;"><b>Sertifikat o dodatnoj zaštiti</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 87</b></p> <p>(1) Ako je osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom, nadležni organ može priznati sertifikat o dodatnoj zaštiti (u daljem tekstu: sertikat), pod uslovima predviđenim ovim</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta iz člana 98 stav 2 predloga zakona kojim će se regulisati sadržina podataka o priznavanju sertifikata koji se mogu objaviti u službenom glasilu</p>	<p>6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona</p>

<p>2. Obavještenje o zahtjevu za izdavanje sertifikata objavljuje nadležno tijelo iz stava 1.</p> <p>Obavještenje sadrži najmanje sljedeće podatke:</p> <p>(a) naziv i adresu podnosioca zahtjeva;</p> <p>(b) broj osnovnog patenta;</p> <p>(c) naziv izuma;</p> <p>(d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kako je navedeno u članu 3. tački (b), te proizvod čiji je identitet vidljiv iz tog odobrenja;</p> <p>(e) prema potrebi, broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar Zajednice;</p>	<p>zakonom.</p> <p><b>Rok za podnošenje prijave za priznanje odnosno produženje trajanja sertifikata</b></p> <p><b>Član 91</b></p> <p>(1)Prijava za priznanje sertifikata može se podnijeti nadležnom organu najkasnije šest mjeseci od datuma izdavanja dozvole iz člana 90 tač. 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>(3)Prijava za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji može se podnijeti prilikom podnošenja prijave za priznanje sertifikata ili u postupku rješavanja po prijavi za priznanje sertifikata, pod uslovom da su ispunjeni uslovi iz člana 92 st. 3 i 4 ovog zakona.</p> <p><b>Objavljivanje</b></p> <p><b>Član 98</b></p> <p>(1)Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p> <p>(2)Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom Ministarstva.</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>(f) prema potrebi, naznaku da zahtjev sadrži i zahtjev za produženje trajanja.</p> <p>3. Stav 2 odnosi se na obavještenje o zahtjevu za produženje trajanja već izdatog sertifikata ili kada je zahtjev za izdavanje sertifikata u postupku rješavanja. Obavještenje dodatno sadrži naznaku zahtjeva za produženje trajanja sertifikata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Shodna primjena Član 99</b></p> <p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 10.</b></p> <p style="text-align: center;">Dodjela sertifikata ili odbijanje zahtjeva za izdavanje sertifikata</p> <p>1. Ako zahtjev za izdavanje sertifikata i proizvod na koji se odnosi ispunjavaju uslove navedene u ovoj regulativi, nadležno tijelo iz člana 9. stav 1. dodjeljuje sertifikat.</p> <p>2. Nadležno tijelo iz člana 9. stav 1., shodno stavu 3., odbija zahtjev za izdavanje sertifikata ako zahtjev ili proizvod na koji se odnosi ne ispunjavaju uslove navedene u ovoj Regulativi.</p> <p>3. Ako zahtjev za izdavanje sertifikata ne ispunjava uslove navedene u članu 8., nadležno tijelo iz člana 9. stav 1. traži od podnosioca zahtjeva da ispravi nepravilnost ili plati taksu u određenom vremenskom</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata Član 94</b></p> <p>(1)U postupku ispitivanja uslova za priznanje sertifikata nadležni organ provjerava da li su na datum podnošenja prijave bili ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona.</p> <p>(2)Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da su ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, donijeće rješenje o priznanju sertifikata i odrediti njegovo trajanje.</p> <p>(4)Ako nadležni organ u postupku iz stava 1 ovog člana utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 90 ovog zakona, rješenjem će odbiti prijavu za priznanje sertifikata.</p> <p style="text-align: center;"><b>Postupak formalnog ispitivanja prijave za priznanje Sertifikata Član 93</b></p> <p>(1)U postupku ispitivanja prijave za priznanje sertifikata nadležni organ utvrđuje da li:</p> <p>1)je prijava podnijeta u roku i na propisanom obrascu, kao i da li sadrži sve propisane podatke;</p> <p>2)je plaćena propisana administrativna</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>roku.</p> <p>4. Ako nepravilnost nije ispravljena ili taksa nije plaćena u skladu sa stavom 3. unutar određenog roka, nadležno tijelo odbacuje zahtjev.</p> <p>5. Države članice mogu odrediti da nadležno tijelo iz člana 9. stav 1. dodijeli sertifikat bez provjeravanja jesu li ispunjeni uslovi navedeni u članu 3. tačkama (c) i (d).</p> <p>6. Stavovi 1. do 4. primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjev za produženje trajanja.</p>	<p>taksa i naknada troškova;</p> <p>3) su uz prijavu priloženi dokazi propisani ovim zakonom, i</p> <p>4) je osnovni patent bio na snazi u vrijeme podnošenja prijave.</p> <p>(2) Ako prijava za priznanje sertifikata ne sadrži elemente iz stava 1 ovog člana, nadležni organ je dužan da pozove podnosioca prijave da u roku od dva mjeseca od dana prijema poziva otkloni utvrđene nedostatke.</p> <p>(3) Ako podnosilac prijave u roku iz stava 2 ovog člana ne otkloni utvrđene nedostatke, nadležni organ će odbaciti prijavu za priznanje sertifikata.</p> <p>(4) Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 2 ovog člana, nadležni organ će sprovesti postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata.</p> <p>(5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana shodno se primjenjuju na postupak ispitivanja prijave za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.</p> <p style="text-align: center;"><b>Postupak ispitivanja uslova za priznanje sertifikata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 94</b></p> <p>(5) Odredbe st. 1 do 4 ovog člana shodno se primjenjuju na postupak ispitivanja prijave za produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Član 11.</b> <b>Objavlivanje</b></p> <p>1. Obavještenje o činjenici da je sertifikat odobren objavljuje nadležno tijelo iz člana 9. stav 1.</p> <p>Obavještenje sadrži najmanje sljedeće podatke:</p> <p>(a) naziv i adresu nosioca sertifikata;</p> <p>(b) broj osnovnog patenta;</p> <p>(c) naziv izuma;</p> <p>(d) broj i datum odobrenja za stavljanje proizvoda u promet, kako je navedeno u članu 3. tački (b), te proizvod čiji je identitet vidljiv iz tog odobrenja;</p> <p>(e) prema potrebi, broj i datum prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar Zajednice;</p> <p>(f) trajanje sertifikata.</p> <p>2. Obavještenje o činjenici da je zahtjev za izdavanje sertifikata odbijen objavljuje nadležno tijelo iz člana 9. stav 1. Obavještenje sadrži najmanje podatke navedene u članu 9. stav 2.</p> <p>3. Stavovi 1. i 2. primjenjuju se na obavještenje o činjenici da je produženje trajanja sertifikata odobreno ili o činjenici da je zahtjev za produženje odbijen.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Objavlivanje</b> <b>Član 98</b></p> <p>(1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p> <p>(2) Sadržina podataka koji se objavljuju, u skladu sa stavom 1 ovog člana, uređuju se propisom Ministarstva.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta iz člana 98 stav 2 predloga zakona kojim će se regulisati sadržina podataka o priznavanju sertifikata koji se mogu objaviti u službenom glasilu</p>	<p style="text-align: center;">6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona</p>
<p style="text-align: center;"><b>Član 12.</b> <b>Godišnje takse</b></p> <p>Države članice mogu zatražiti da sertifikat podliježe plaćanju godišnjih taksi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Održavanje važenja sertifikata</b> <b>Član 97</b></p> <p>(1) Za održavanje važenja sertifikata plaća se administrativna taksa koja dospijeva za plaćanje na početku svake godine važenja sertifikata.</p> <p>(2) Taksa iz stava 1 ovog člana odnosi se na period od godinu dana koji počinje teći na dan i mjesec</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>podnošenja prijave osnovnog patenta, počev od datuma prestanka njegovog važenja.</p> <p>(3) Ako je završni period trajanja sertifikata kraći od godinu dana, godišnja taksa plaća se za cijelu godinu.</p> <p>(4) Ako nosilac sertifikata ne plati godišnju taksu u skladu sa stavom 2 ovog člana, može je platiti u dodatnom roku od šest mjeseci pod uslovom da plati propisanu dodatnu taksu.</p> <p>(5) Nosilac sertifikata je dužan da plati godišnju taksu prvi put u roku od 60 dana od dana poziva nadležnog organa.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 13.</b> <b>Trajanje sertifikata</b></p> <p>1. Sertifikat stupa na snagu po isteku zakonskog roka trajanja osnovnog patenta za razdoblje koje je jednako razdoblju proteklom od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do datuma izdavanja prvog odobrenja za stavljanje proizvoda u promet unutar Zajednice, umanjeno za razdoblje od pet godina.</p> <p>2. Nezavisno od stava 1., sertifikat ne može trajati duže od pet godina od datuma njegovog stupanja na snagu.</p> <p>3. Razdoblja navedena u stavovima 1. i 2. produžuju se za šest mjeseci u slučaju primjene članka 36. Regulative (EZ) br. 1901/2006. U tom slučaju trajanje razdoblja navedenog u stavu 1. ovog člana može se produžiti samo jedanput.</p> <p>4. Ako je sertifikat dodijeljen za proizvod zaštićen</p>	<p style="text-align: center;"><b>Trajanje zaštite</b> <b>Član 95</b></p> <p>(1) Sertifikat počinje da važi nakon isteka zakonskog roka trajanja osnovnog patenta i traje u periodu koji je jednak periodu koji protekne od datuma podnošenja prijave osnovnog patenta do dana izdavanja prve dozvole za stavljanje u promet, umanjeno za pet godina.</p> <p>(2) Sertifikat ne može da važi duže od pet godina od datuma početka njegovog važenja.</p> <p>(3) Trajanje sertifikata produžava se samo jednom, i to na period od šest mjeseci, ako su za lijek za koji je izdata dozvola i koji je zaštićen sertifikatom ili patent koji ispunjava uslove za priznavanje sertifikata završena sva potrebna istraživanja u skladu sa prihvaćenim planom pedijatrijskog ispitivanja, pod uslovom da je dozvola izdata u svim državama članicama Evropske unije.</p> <p>(4) Odredba stava 3 ovog člana ne primjenjuje se</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>patentom čiji je rok produžen ili za koji je podnesen takav zahtjev za produženje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, prije 2. januara 1993., trajanje zaštite koje se dodjeljuje na osnovu ovog sertifikata umanjuje se za broj godina prema kojem trajanje patenta premašuje 20 godina.</p>	<p>na lijekove određene kao lijekove za rijetke bolesti i u slučaju ako podnositelj zahtjeva podnese i dobije jednogodišnje produženje zaštite stavljanja u promet pedijatrijskog lijeka na osnovu činjenice da nova pedijatrijska indikacija predstavlja značajnu kliničku prednost u odnosu na postojeće načine liječenja</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Članak 14.</b> <b>Istek sertifikata</b></p> <p>Sertifikat prestaje:</p> <p>(a) istekom razdoblja iz člana 13.;</p> <p>(b) ako je ga se nosilac sertifikata odrekne;</p> <p>(c) ako godišnja taksa navedena u skladu s članom 12. nije plaćena na vrijeme;</p> <p>(d) ako i sve dok proizvod za koji je sertifikat odobren više ne može biti stavljen u promet zbog povlačenja odgovarajućeg(ih) odobrenja za stavljanje u promet u skladu s Direktivom 2001/83/EZ ili Direktivom 2001/82/EZ. Nadležno tijelo iz člana 9. stav 1. ove Regulative može donijeti odluku o prestanku sertifikata po službenoj dužnosti ili na zahtjev treće strane.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prestanak važenja sertifikata</b> <b>Član 96</b></p> <p>Sertifikat prestaje da važi:</p> <p>1) istekom perioda na koji je priznat;</p> <p>2) ako se nosilac odrekne sertifikata, u kom slučaju sertifikat prestaje da važi sljedećeg dana od dana dostavljanja nadležnom organu izjave o odricanju;</p> <p>4) ukoliko nije plaćena administrativna taksa za održavanje važenja sertifikata u skladu sa članom 97 ovog zakona.</p> <p>3) ukidanjem dozvole za stavljanje u promet u skladu s posebnim propisom; i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 15.</b> <b>Ništavnost sertifikata</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b> <b>Član 102</b></p> <p>(1) Nadležni organ oglašuje ništavim sertifikat ako</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>1. Sertifikat je ništav ako:</p> <p>(a) je dodijeljen protivno odredbama člana 3.;</p> <p>(b) je osnovni patent prestao da važi prije isteka svog zakonskog roka trajanja;</p> <p>(c) je osnovni patent opozvan ili ograničen u mjeri da proizvod za koji je sertifikat izdat više nije zaštićen zahtjevima osnovnog patenta ili, nakon isteka osnovnog patenta, postoje razlozi za opoziv koji bi opravdali takav opoziv ili ograničenje.</p> <p>2. Svaka osoba može podnijeti zahtjev ili pokrenuti postupak za proglašenje ništavnosti sertifikata pred tijelom ovlaštenim u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za opoziv odgovarajućeg osnovnog patenta.</p>	<p>je:</p> <p>1) priznat protivno uslovima propisanim ovim zakonom;</p> <p>2) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata prestao da važi u smislu čl. 82, 83 i 84 ovog zakona;</p> <p>3) osnovni patent koji obuhvata predmet zaštite sertifikata oglasen ništavim u cjelini ili djelimično, zbog čega proizvod za koji je sertifikat priznat više nije obuhvaćen patentnim zahtjevima ili ako nakon prestanka osnovnog patenta postoje razlozi koji bi takav poništaj opravdali.</p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 16.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Opoziv produženja trajanja</b></p> <p>1. Produženje trajanja može se opozvati ako je odobreno suprotno odredbama člana 36. Regulative (EZ) br. 1901/2006.</p> <p>2. Svaka osoba može podnijeti zahtjev za opoziv produženja trajanja tijelu nadležnom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za opoziv odgovarajućeg osnovnog patenta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 102</b></p> <p>(2) Produženje trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji može se poništiti ako je odobreno suprotno odredbama člana 95 st. 3 do 5 ovog zakona.</p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p style="text-align: center;"><b>Član 17.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Obavještenje o isteku ili ništavosti</b></p> <p>1. Ako je sertifikat istekao u skladu sa tačkama (b), (c) ili (d) člana 14., ili je ništav u skladu s članom 15., obavještenje o tome objavljuje nadležno tijelo iz člana 9. stav 1.</p> <p>2. Ako je produženje trajanja opozvano u skladu s članom 16., obavještenje o tome objavljuje nadležno tijelo iz člana 9. stava 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Objavljivanje</b> <b>Član 98</b></p> <p>(1) Podaci o prijavi za priznanje sertifikata, o priznatom sertifikatu, o odbacivanju ili odbijanju prijave za priznanje sertifikata, o prestanku važenja sertifikata, kao i podaci o produženju trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji odnosno o odbijanju prijave za produženje tog sertifikata, objavljuju se u službenom glasilu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b> <b>Član 102</b></p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 18.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Žalbe</b></p> <p>Na odluke nadležnog tijela iz člana 9. stav 1. ili tijela iz člana 15. stav 2. i člana 16. stav 2. donesene u skladu s ovom Regulativom podnose se iste žalbe kao one predviđene nacionalnim zakonodavstvom protiv sličnih odluka donesenih u vezi s nacionalnim patentima.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupak pred nadležnim organom</b> <b>Član 14</b></p> <p>(1) Pravna zaštita pronalazaka ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ.</p> <p>(2) U postupku iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.</p> <p>(3) Na rješenja nadležnog organa može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za poslove industrijske svojine (u daljem tekstu: Ministarstvo).</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p align="center"><b>Shodna primjena</b> <b>Član 99</b></p> <p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p> <p align="center"><b>Razlozi za oglašavanje ništavim</b> <b>Član 102</b></p> <p>(3) Na oglašavanje ništavim sertifikata i produženja trajanja sertifikata priznatog za zaštitu lijekova za upotrebu u pedijatriji shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak za oglašavanje ništavim patenta.</p>			
<p align="center"><b>Član 19.</b> <b>Postupak</b></p> <p>1. U nedostatku proceduralnih odredbi u ovoj Regulativi, proceduralne odredbe koje se primjenjuju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom na odgovarajući osnovni patent primjenjuju se na sertifikat, osim ako nacionalno zakonodavstvo propisuje posebne proceduralne odredbe za sertifikate.</p> <p>2. Nezavisno od stava 1., postupak protivljenja dodjeli sertifikata je isključen.</p>	<p align="center"><b>Shodna primjena</b> <b>Član 99</b></p> <p>Na pravnu zaštitu sertifikata shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pravnoj zaštiti pronalazaka, ako odredbama čl. 87 do 98 ovog zakona nije drukčije određeno.</p>	Potpuno usklađeno		
<p align="center"><b>Član 20.</b></p> <p>Dodatne odredbe u vezi s proširenjem Zajednice</p> <p>Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ove regulative, primjenjuju se sljedeće odredbe:</p> <p>(a) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

stavljanje u promet kao lijeka dobijeno nakon 1. januara 2000. može se dodijeliti sertifikat u Bugarskoj, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od 1. januara 2007.;

(b) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi u Češkoj i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno:

i. u Češkoj nakon 10. novembra 1999. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja prvog odobrenja za stavljanje u promet;

ii. u Zajednici najranije šest mjeseci prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja prvog odobrenja za stavljanje u promet;

(c) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno u Estoniji prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja prvog odobrenja za stavljanje u promet ili, u slučaju patenata dodijeljenih prije 1. januara 2000., u roku od šest mjeseci kako je predviđeno Zakonom o patentima iz oktobra 1999.;

(d) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno na Kipru prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja

prvog odobrenja za stavljanje u promet; bez obzira na gore navedeno, ako je odobrenje za stavljanje u promet dobijeno prije dodjele osnovnog patenta, zahtjev za izdavanje sertifikata mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od datuma dodjele patenta;

(e) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno u Letoniji prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat. U slučajevima isteka razdoblja predviđenog u članu 7. stav 1., zahtjev za izdavanje sertifikata može se podnijeti tokom razdoblja od šest mjeseci počevši najkasnije od 1. maja 2004.;

(f) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i koji je prijavljen nakon 1. februara 1994. i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno u Litvaniji prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od 1. maja 2004.;

(g) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno nakon 1. januara 2000. može se dodijeliti sertifikat u Mađarskoj, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od 1. maja 2004.;

(h) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno na Malti prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat. U slučajevima isteka razdoblja predviđenog u članu 7. stav 1., zahtjev za izdavanje sertifikata može se podnijeti tokom razdoblja od šest mjeseci počevši

--	--	--	--	--

<p>najkasnije od 1. maja 2004.;</p> <p>(i) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno nakon 1. januara 2000. može se dodijeliti sertifikat u Poljskoj, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci počevši najkasnije od 1. maja 2004.;</p> <p>(j) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno nakon 1. januara 2000. može se dodijeliti sertifikat u Rumuniji. U slučajevima isteka razdoblja predviđenog u članu 7. stav 1., zahtjev za izdavanje sertifikata može se podnijeti tokom razdoblja od šest mjeseci počevši najkasnije od 1. januara 2007.;</p> <p>(k) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobiveno u Sloveniji prije 1. maja 2004. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od 1. maja 2004., uključujući slučajeve kada je razdoblje predviđeno u članu 7. stav 1. isteklo;</p> <p>(l) svakom lijeku zaštićenom osnovnim patentom koji je na snazi i za koji je prvo odobrenje za njegovo stavljanje u promet kao lijeka dobijeno u Slovačkoj nakon 1. januara 2000. može se dodijeliti sertifikat, pod uslovom da je zahtjev za izdavanje sertifikata podnesen u roku od šest mjeseci od datuma dobijanja prvog odobrenja za stavljanje u promet ili u roku od šest mjeseci od 1. jula 2002. ako je odobrenje za stavljanje u promet dobijeno prije toga datuma.</p>				
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 21. Prelazne odredbe</p> <p>1. Ova se regulativa ne primjenjuje na sertifikate dodijeljene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice prije 2. januara 1993. ili na zahtjeve za izdavanje sertifikata podnesene u skladu s tim zakonodavstvom prije 2. jula 1992.</p> <p>S obzirom na Austriju, Finsku i Švedsku, ova Regulativa ne primjenjuje se na sertifikate dodijeljene u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom prije 1. januara 1995.</p> <p>2. Ova Regulativa primjenjuje se na sertifikate o dodatnoj zaštiti dodijeljene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Češke, Estonije, Kipra, Letonije, Litvanije, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke prije 1. maja 2004. i nacionalnim zakonodavstvom Rumunije prije 1. januara 2007.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 22. Stavljanje van snage</p> <p>Regulativa (EEZ) br. 1768/92, kako je izmijenjena aktima navedenim u Prilogu I., stavlja se van snage.</p> <p>Upućivanje na regulativu stavljenu van snage smatraju se upućivanjem na ovu regulativu i čitaju se u skladu s korelacijskom tabelom u Prilogu II.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Član 23. Stupanje na snagu</p> <p>Ova regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>Ova regulativa je u cijelosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p align="center">PRILOG I. UREDBA STAVljena IZVAN SNAGE S POPISOM NJEZINIh UZASTOPNIh IZMJENA (iz člana 22.)</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		
<p align="center">PRILOG II. KORELACIJSKA TABELA</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		
<p align="center"><b>Regulativa 816/2006</b></p>				
<p align="center">Član 1. Područje primjene</p> <p>Ovom se Regulativom utvrđuje postupak za dodjelu prisilne licence za patente i sertifikat o dodatnoj zaštiti koji se odnose na proizvodnju i prodaju farmaceutskih proizvoda, kada su ti proizvodi namijenjeni za izvoz u odgovarajuće države uvoznice kojima su takvi proizvodi potrebni za rješavanje javnozdravstvenih problema.</p> <p>Države članice dodjeljuju prisilnu licencu svakoj osobi koja preda zahtjev u skladu s članom 6. i pod uslovima iz članova 6. do 10.</p>	<p align="center"><b>Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja</b></p> <p align="center"><b>Član 62</b></p> <p>(1)Vlada može bilo kom licu koje podnese zahtjev za izdavanje prinudne licence u skladu s odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent i/ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je taj proizvod namijenjen izvozu u države uvoznice s problemima javnog zdravlja.</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>		
<p align="center">Član 2. Definicije</p> <p>U smislu ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(1) 'farmaceutski proizvod' je bilo koji proizvod iz farmaceutskog sektora, uključujući lijekove kako su</p>	<p align="center"><b>Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja</b></p> <p align="center"><b>Član 62</b></p> <p>(4)Farmaceutski proizvod iz stava 1 ovog člana je</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>		

<p>definisani u članu 1. stav 2. Direktive 2001/83/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. novembra 2001. o Kodeksu Zajednice koji se odnosi na lijekove za ljudsku upotrebu, aktivne sastojke i dijagnostičke komplete ex vivo;</p> <p>(2) 'nosilac prava' je subjekt koji ima bilo kakav patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, u vezi s kojim je predat zahtjev za dobijanje prisilne licence u skladu s ovom Regulativom;</p> <p>(3) 'država uvoznica' je država u koju se izvozi farmaceutski proizvod;</p> <p>(4) 'mjerodavno tijelo' u smislu članova 1. do 11., 16. i 17. znači bilo koje nacionalno tijelo u određenoj državi članici koje je mjerodavno za izdavanje prinudnih licenca u skladu s ovom Regulativom.</p>	<p>svaki proizvod farmaceutske industrije, uključujući lijekove za ljudsku upotrebu, pod kojim se podrazumijeva svaka supstanca ili mješavina supstanci koja je namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi, kao i svaka supstanca ili mješavina supstanci koja se može primijeniti na ljudima u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagođavanja fizioloških funkcija izazivanjem farmakoloških, imunoloških ili metaboličkih djelovanja ili postavljanja medicinske dijagnoze, uključujući aktivne sastojke i pribor za dijagnostikovanje ex vivo.</p> <p>(5) Država uvoznica iz stava 1 ovog člana je svaka država u koju se izvozi farmaceutski proizvod, koja može biti:</p> <p>(1) Vlada može bilo kom licu koje podnese zahtjev za izdavanje prinudne licence u skladu s odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent i/ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je taj proizvod namijenjen izvozu u države uvoznice s problemima javnog zdravlja.</p>			
<p>Član 3. Mjerodavno tijelo Mjerodavno tijelo, kako je definisano u članu 2. stav 4.</p>	<p>Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		



<p>je tijelo koje je mjerodavno za izdavanje prinudnih licenca prema nacionalnom patentnom pravu, ukoliko država članica ne odredi drugačije.</p> <p>Države članice obavještavaju Komisiju o imenovanom mjerodavnom tijelu, kako je definisano u članu 2. stav 4.</p> <p>Ove se obavijesti objavljuju u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p>	<p><b>za izvoz u države s problemima javnog zdravlja</b></p> <p><b>Član 62</b></p> <p>(1)Vlada može bilo kom licu koje podnese zahtjev za izdavanje prinudne licence u skladu s odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent i/ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je taj proizvod namijenjen izvozu u države uvoznice s problemima javnog zdravlja.</p>			
<p><b>Član 4.</b></p> <p><b>Podobne države uvoznice</b></p> <p>Podobne države uvoznice su sljedeće države:</p> <p>(a) bilo koja od najmanje razvijenih država koja se kao takva nalazi na popisu Ujedinjenih nacija;</p> <p>(b) bilo koja članica WTO-a, osim najmanje razvijenih država iz tačke (a), koja je obavijestila savjet za TRIPS o svojoj namjeri da upotrebljava ovaj sistem kao uvoznica, s naznakom hoće li će ga upotrebljavati kao cjelinu ili na ograničen način;</p> <p>(c) bilo koja država koja nije članica WTO-a, ali se nalazi na popisu OECD-ovog Komiteta za pomoć u razvoju, na kojem se nalaze države s niskim prihodima</p>	<p><b>Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja</b></p> <p><b>Član 62</b></p> <p>(5)Država uvoznica iz stava 1 ovog člana je svaka država u koju se izvozi farmaceutski proizvod, koja može biti:</p> <p>1)država sa liste Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) navedena kao najmanje razvijena država;</p> <p>2)članica STO-a, osim najmanje razvijene države članice iz tačke 1 ovog stava, koja je uputila obavještenje Vijeću za TRIPS o svojoj namjeri da koristi sistem kao država uvoznica, bilo da ga koristi u cijelini ili na ograničeni način;</p> <p>3)država koja nije članica STO-a, ali je od strane Vijeća za pomoć u razvoju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD) navedena na listi zemalja sa niskim</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>čiji je bruto nacionalni proizvod po stanovniku manji od 745 US dolara, i koja je obavijestila Komisiju o svojoj namjeri da koristi ovaj sistem kao uvoznica, s naznakom hoće li ga upotrebljavati kao cjelinu ili na ograničeni način;</p> <p>Međutim, bilo koja članica WTO-a koja je dala izjavu WTO-u da neće koristiti ovaj sistem kao uvoznica, nije podobna država uvoznica.</p>	<p>dohotkom čiji je bruto nacionalni proizvod po glavi stanovnika manji od 745 dolara, i koja je uputila obavještenje Vladi o svojoj namjeri da se koristi sistemom kao država uvoznica, bilo da ga koristi u cijelini ili na ograničen način.</p> <p>(6) Država članica STO-a koja je dala izjavu da neće koristiti sistem za uvoz kao članica STO-a, neće se smatrati državom uvoznicom koja ispunjava uslove iz stava 5 ovog člana.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 5.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Proširenje na najmanje razvijene države i države u razvoju koje nisu članice WTO-a</b></p> <p>Sljedeće se odredbe primjenjuju na države uvoznice koje su podobne u skladu s članom 4., a nijesu članice WTO-a:</p> <p>(a) država uvoznica dostavlja obavještenje iz člana 8. stav 1. direktno Komisiji;</p> <p>(b) u obavještenju iz člana 8. stav 1. država uvoznica navodi da će sistem koristiti za rješavanje javnozdravstvenih problema, a ne kao instrument za postizanje ciljeva industrijske ili komercijalne politike, te da će usvojiti mjere iz stava 4. Odluke;</p>	<p style="text-align: center;"><b>Proširenje na najmanje razvijene države i države u razvoju koje nijesu članice STO-a</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 63</b></p> <p>(1) Država uvoznica koja nije članica STO-a, a koja je najmanje razvijena država odnosno država u razvoju i koja ispunjava uslove iz člana 62 stav 5 ovog zakona, mora da ispunjava dodatne uslove, i to da:</p> <p>1) u skladu sa Odlukom uputi obavještenje o namjeri da se koristi sistemom kao država uvoznica direktno Vladi;</p> <p>2) u obavještenju iz tačke 1 ovog stava navede da će sistem države uvoznice koristiti za rješavanje problema javnog zdravlja, a ne kao sredstvo za postizanje ciljeva industrijske ili trgovačke</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>(c) mjerodavno tijelo može, na zahtjev nosioca prava ili na svoju vlastitu inicijativu, ukoliko nacionalno pravo dopušta mjerodavnom tijelu da djeluje po službenoj dužnosti, raskinuti prinudnu licencu koja je dodijeljena u skladu s ovim članom, ukoliko država uvoznica ne ispunjava svoje obaveze iz tačke (b). Prije ukidanja prinudne licence, mjerodavno tijelo razmatra sva mišljenja koja izraze tijela iz člana 6. stav 3. tačka (f).</p>	<p>politike, kao i da će usvojiti mjere iz stava 4 Odluke.</p> <p>(2)Vlada može na zahtjev nosioca prava ili na sopstvenu inicijativu, povući prinudnu licencu ako država uvoznica ne poštuje obaveze iz stava 1 tačka 2 ovog člana.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 6.</b></p> <p style="text-align: center;">Zahtjev za prisilnu licencu</p> <p>1. Zahtjev za dobijanje prinudne licence u skladu s ovom Regulativom može podnijeti svaka osoba mjerodavnom tijelu u državi članici ili državama članicama u kojima su patenti ili sertifikat o dodatnoj zaštiti na snazi i obuhvataju njene namjeravane aktivnosti proizvodnje i prodaje za izvoz.</p> <p>2. Ukoliko osoba koja traži prinudnu licencu podnosi zahtjeve mjerodavnim tijelima više od jedne države za isti proizvod, ona tu činjenicu mora napomenuti u svakom zahtjevu, zajedno s podacima o količinama i o državama uvoznicama o kojima se radi.</p> <p>3. Zahtjevi iz stava 1. sadrže sljedeće:</p>	<p><b>Izdavanje prinudne licence za patente koji se odnose na proizvodnju farmaceutskih proizvoda za izvoz u države s problemima javnog zdravlja</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 62</b></p> <p>(1)Vlada može bilo kom licu koje podnese zahtjev za izdavanje prinudne licence u skladu s odredbama ovog zakona izdati prinudnu licencu za patent i/ili sertifikat o dodatnoj zaštiti, potrebnu za proizvodnju i prodaju farmaceutskog proizvoda, kada je taj proizvod namijenjen izvozu u države uvoznice s problemima javnog zdravlja.</p> <p>(2)Zahtjev za izdavanje prinudne licence iz stava 1 ovog člana može se podnijeti ako na području Crne Gore postoji patent ili sertifikat o dodatnoj zaštiti čije dejstvo pokriva djelatnost proizvodnje i prodaje radi izvoza u države uvoznice sa</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>(a) ime i kontakt podatke podnosioca zahtjeva i bilo kakvog predstavnika ili zastupnika kojeg je podnosilac zahtjeva ovlastio da u njegovo ime obavlja poslove kod mjerodavnog tijela;</p> <p>(b) nezaštićeno ime farmaceutskog proizvoda ili farmaceutskih proizvoda koje podnosilac zahtjeva namjerava proizvoditi i prodavati za izvoz u skladu s prinudnom licencom;</p> <p>(c) količinu farmaceutskog proizvoda koju podnosilac zahtjeva namjerava proizvoditi u skladu s prinudnom licencom;</p> <p>(d) uvozna država ili države:</p> <p>(e) ako je potrebno, dokaz o prethodnim pregovorima s nosiocem prava u skladu s članom 9.;</p> <p>(f) dokaz o posebnom zahtjevu:  (i.) ovlaštenih predstavnika države uvoznice ili država uvoznica; ili  (ii.) nevladinih organizacija s formalnim ovlaštenjem jedne ili više država uvoznica; ili  (iii.) tijela UN-a ili drugih međunarodnih zdravstvenih organizacija s formalnim ovlaštenjem jedne ili više država uvoznica,  koji pokazuje potrebnu količinu proizvoda.</p> <p>4. Posve formalni ili upravni uslovi, koji su potrebni za efikasnu obradu zahtjeva, mogu se propisati u skladu s</p>	<p>problemima javnog zdravlja.</p> <p style="text-align: center;"><b>Zahtjev za izdavanje prinudne licence</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 64</b></p> <p>Zahtjev za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona sadrži:</p> <p>1) podatke o zahtjevima za izdavanje prinudnih licenci u drugim državama za isti proizvod s podacima o količinama i odnosnim državama uvoznicama;</p> <p>2) podatke o podnosiocu zahtjeva za izdavanje prinudne licence i njegovom zastupniku, ako ga ima;</p> <p>3) nezaštićeno ime farmaceutskog proizvoda koje podnosilac zahtjeva namjerava da proizvodi i prodaje na osnovu prinudne licence;</p> <p>4) količinu farmaceutskog proizvoda koju podnosilac zahtjeva namjerava da proizvodi na osnovu prinudne licence;</p> <p>5) državu ili države uvoznice;</p> <p>6) dokaz o prethodnim pregovorima s nosiocem</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>nacionalnim pravom. Ovi uslovi ne smiju nepotrebno dodatno povećavati troškove ili opterećenje podnosioca zahtjeva i, u svakom slučaju, ne smiju dovesti do toga da postupak za izdavanje prinudne licence u skladu s ovom Regulativom bude teži od postupka za izdavanje drugih prinudnih licenci koje se izdaju u skladu s nacionalnim pravom.</p>	<p>prava, u skladu s odredbama člana 66 ovog zakona;</p> <p>7) dokaz o posebnom zahtjevu u kojem je navedena količina potrebnog proizvoda, upućenom od ovlaštenog predstavnika države uvoznice ili nevladine organizacije koja djeluje sa formalnim ovlaštenjem jedne ili više zemalja uvoznica ili tijela UN-a ili druge međunarodne zdravstvene organizacije koja djeluje s formalnim ovlaštenjem jedne ili više zemalja uvoznica.</p>			
<p>Član 7. Prava koja imaju nosioci prava</p> <p>Mjerodavno tijelo bez odlaganja obavještava nosioca prava o zahtjevu za prinudnu licencu. Prije davanja prinudne licence, mjerodavno tijelo pruža nosiocu prava mogućnost komentiranja tog zahtjeva i dostavljanja mjerodavnom tijelu bilo kakvih relevantnih informacija u odnosu na zahtjev.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je čl. 37, 39, 126 i 135 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. List RCG, br. 60/03, 73/10, 32/11)</p>	
<p>Član 8. Provjera</p> <p>1. Mjerodavno tijelo provjerava:</p> <p>(a) je li svaka država uvoznica koja je navedena u zahtjevu i koja je članica WTO-a, obavijestila WTO u</p>	<p>Provjera</p> <p>Član 65</p> <p>(1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona Vlada je dužna da provjeri naročito:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>skladu s Odlukom, ili</p> <p>(b) je li svaka država uvoznica koja je navedena u zahtjevu i koja nije članica WTO-a, za svaki od proizvoda obuhvaćenih zahtjevom poslala Komisiji, u skladu s ovom Regulativom, obavještenje:</p> <p>(i.) kojim se preciziraju nazivi i očekivane količine potrebnog (potrebnih) proizvoda;</p> <p>(ii.) kojim se, osim u slučaju kada je država uvoznica najmanje razvijena država, potvrđuje da je država utvrdila nedovoljan ili nepostojeći kapacitet u farmaceutskom sektoru u odnosu na određeni proizvod ili proizvode na jedan od načina navedenih u Prilogu Odluke;</p> <p>(iii.) kojom se potvrđuje da je u slučaju kada je farmaceutski proizvod patentiran na području države uvoznice, ta država uvoznica dala ili namjerava dati prinudnu licencu za uvoz dotičnog proizvoda u skladu s članom 31. Sporazuma o TRIPS-u i u skladu s odredbama Odluke.</p> <p>Ovim se stavom ne dovodi u pitanje fleksibilnost koju imaju najmanje razvijene države u skladu s Odlukom Savjeta za TRIPS od 27. juna 2002.</p> <p>2. Mjerodavno tijelo provjerava da količina proizvoda navedena u zahtjevu nije veća od količine o kojoj je država uvoznica koja je članica WTO-a obavijestila WTO, ili o kojoj je država uvoznica koja nije članica WTO-a obavijestila Komisiju, i da uzevši u obzir druge prinudne licence date negdje drugdje, ukupna količina proizvoda odobrenog za proizvodnju za bilo koju</p>	<p>1) da li je svaka od zemalja uvoznica navedena u zahtjevu, koja je članica STO, uputila obavještenje STO u skladu sa Odlukom, odnosno da li je svaka država uvoznica navedena u zahtjevu, a koja nije članica STO-a, uputila obavještenje Vladi u skladu sa odredbama ovog zakona u odnosu na svaki od proizvoda iz zahtjeva, što ne utiče na mogućnost koju najmanje razvijene države imaju prema Odluci Vijeća za TRIPS od 27. juna 2002. godine;</p> <p>2) da količina proizvoda navedena u zahtjevu ne prelazi količinu o kojoj je država uvoznica koja je članica STO-a obavijestila STO odnosno količinu o kojoj je država uvoznica koja nije članica STO-a obavijestila Vladu;</p> <p>3) da, uzimajući u obzir druge prinudne licence izdate u drugoj državi, ukupna količina proizvoda za koju je dozvoljena proizvodnja u odnosu na bilo koju državu uvoznicu ne prelazi značajno količinu o kojoj je ta država uvoznica koja je članica STO obavijestila STO, odnosno Vladu ukoliko država uvoznica nije članica STO.</p> <p>(2) Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence dužan je da u zahtjevu navede, odnosno uz zahtjev priloži podatke iz stava 1 ovog člana.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>državu uvoznicu ne premašuje značajno količinu o kojoj je ta država obavijestila WTO, ako se radi o državi uvoznici koja je članica WTO-a, ili Komisiju, ako se radi o državi uvoznici koja nije članica WTO-a.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>Član 9.</b> Prethodni pregovori</p> <p>1. Podnosilac zahtjeva dostavlja mjerodavnom tijelu zadovoljavajući dokaz da je uložio napore da dobije odobrenje od nosioca prava i da ti naponi nijesu bili uspješni u razdoblju od trideset dana prije podnošenja zahtjeva.</p> <p>2. Uslov iz stava 1. ne primjenjuje se u slučajevima nacionalnog vanrednog stanja ili u drugim okolnostima krajnje nužde, ili u slučaju nekomercijalne upotrebe u skladu s članom 31. tačka (b) Ugovora o TRIPS-u.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Prethodni pregovori</b> <b>Član 66</b></p> <p>(1) Prinudna licenca iz člana 62 stav 1 ovog zakona može se izdati samo ako podnosilac zahtjeva dokaže da je bezuspješno, u periodu od 30 dana prije podnošenja zahtjeva za izdavanje prinudne licence, pokušao da od nosioca prava dobije odobrenje za iskorišćavanje zaštićenog pronalaska pod razumnim tržišnim uslovima i rokovima.</p> <p>(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se u slučajevima vanrednog stanja ili drugim okolnostima krajnje hitnosti, odnosno u slučajevima javne nekomercijalne upotrebe prema članu 31 tačka b Sporazuma TRIPS.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Član 10.</b> Uslovi prinudne licence</p> <p>1. Dodijeljena licenca je neprenosiva, osim zajedno s onim dijelom preduzeća ili njegove djelatnosti koji koristi tu licencu, i nije isključiva. Ona mora sadržati posebne uslove navedene u stavovima 2. do 9., kojih se korisnik licence mora pridržavati.</p> <p>2. Količina proizvoda proizvedenih po licenci ne smije premašiti količinu koja je potrebna kako bi se</p>	<p style="text-align: center;"><b>Uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca</b> <b>Član 67</b></p> <p>(1) Prinudna licenca iz člana 62 stav 1 ovog zakona se izdaje kao neisključiva, a njen obim i trajanje, koji se obavezno navode u rješenju kojim se odlučuje o izdavanju prinudne licence, vezani su isključivo za razloge zbog kojih je licenca izdata.</p> <p>(4) Prinudna licenca iz stava 1 ovog člana se može prenositi samo zajedno s proizvodnim pogonom u kojem se iskorišćava pronalazak za koji je izdata.</p> <p>(2) Količina proizvoda koji se na osnovu licence iz stava 1 ovog člana može proizvesti ne smije prelaziti količinu koja je neophodna za</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>zadovoljile potrebe države uvoznice ili država uvoznica navedenih u zahtjevu, uzevši u obzir količinu proizvoda proizvedenih po drugim prinudnim licencama dodijeljenim negdje drugdje.</p> <p>3. Trajanje licence mora biti označeno.</p> <p>4. Licenca je strogo ograničena na sve djelatnosti koje su potrebne u svrhu proizvodnje dotičnog proizvoda za izvoz u i distribuciju po državi ili državama navedenim u zahtjevu.</p> <p>Nijedan proizvod koji je izrađen ili uvezen po prinudnoj licenci ne smije se nuditi na prodaju ili staviti na tržište u bilo kojoj drugoj državi osim one koja je navedena u zahtjevu, osim ako država uvoznica primijeni mogućnosti iz podstava 6. tačka (i) Odluke, da izvozi u druge države supotpisnice regionalnog trgovinskog sporazuma koje su suočene s istim zdravstvenim problemom.</p> <p>5. Proizvodi koji su proizvedeni po licenci moraju biti jasno označeni posebnom oznakom iz koje je vidljivo da su proizvedeni u skladu s ovom Regulativom.</p> <p>Ovi se proizvodi moraju razlikovati od onih koje proizvodi nosilac prava, po posebnom pakovanju i/ili posebnoj boji/obliku, uz uslov da je takvo razlikovanje izvodljivo i da nema značajan uticaj na cijenu.</p> <p>Pakovanje i bilo kakva dokumentacija povezana s proizvodom moraju nositi oznaku da je taj proizvod</p>	<p>zadovoljavanje potreba države uvoznice, odnosno država uvoznica navedenih u zahtjevu, uzimajući u obzir količinu proizvoda proizvedenih na osnovu prinudnih licenci izdatih u drugoj državi.</p> <p>(5)U rješenju iz stava 1 ovog člana navode se radnje za koje je podnosilac zahtjeva ovlašćen i koje su potrebne u svrhu proizvodnje radi izvoza i distribucije u državu odnosno države koje su navedene u zahtjevu.</p> <p>(6)Nijedan proizvod proizveden ili uvezen na osnovu prinudne licence ne smije biti ponuđen na prodaju ili stavljen na tržište bilo koje države koja nije navedena u zahtjevu, osim ako država uvoznica iskoristi mogućnost iz tačke 6 podtačke (i) Odluke da izvozi u saugovornicu regionalnog trgovinskog sporazuma s kojom dijeli zdravstveni problem zbog kojeg je licenca izdata.</p> <p style="text-align: center;"><b>Dodatni uslovi</b> <b>Član 68</b></p> <p>(1)Rješenjem iz člana 67 stav 1 ovog zakona nalaže se da proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence moraju biti jasno identifikovani posebnim etiketama ili oznakama kao proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence.</p> <p>(2)Proizvodi iz stava 1 ovog člana moraju se razlikovati od proizvoda koje proizvodi nosilac prava i to posebnim pakovanjem i/ili posebnom bojom ili oblicima, ako je to moguće i ako nema značajan uticaj na cijenu.</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



<p>predmet prinudne licence u skladu s ovom Regulativom, na kojoj je naznačen naziv mjerodavnog tijela i identifikacijski referentni broj, te na kojoj je jasno naznačeno da je taj proizvod namijenjen isključivo za izvoz u i distribuciju u dotičnu državu ili države.</p> <p>Detaljni podaci o osobinama proizvoda stavljaju se na raspolaganje carinskim tijelima država članica.</p> <p>6. Prije otpreme u državu uvoznicu ili države uvoznice koje su navedene u zahtjevu, korisnik licence mora na web stranici objaviti sljedeće informacije:</p> <p>(a) količine koje se isporučuju po licenci i države uvoznice u koje se isporučuje;</p> <p>(b) prepoznatljive osobine dotičnog proizvoda ili dotičnih proizvoda. Adresa web stranice dostavlja se mjerodavnom tijelu.</p> <p>7. Ako su proizvodi koji su obuhvaćeni prinudnom licencom patentirani u državama uvoznicama koje su navedene u zahtjevu, ti će se proizvodi izvoziti samo ako su te države izdale prinudnu licencu za uvoz, prodaju i/ili distribuciju tog proizvoda.</p>	<p>(3) Pakovanje ili dokumenti povezani sa proizvodom moraju sadržati napomenu da je proizvod proizveden na osnovu prinudne licence, naziv organa koji je izdao prinudnu licencu i broj licence, i jasnu napomenu da je proizvod namijenjen isključivo za izvoz i distribuciju u odnosnu državu uvoznicu odnosno države uvoznice.</p> <p>(4) Detaljni podaci o karakteristikama proizvoda iz stava 1 ovog člana moraju biti stavljeni na raspolaganje organu uprave nadležnom za poslove carine (u daljem tekstu: carinski organ) u Crnoj Gori.</p> <p>(5) Detaljni podaci o karakteristikama proizvoda iz stava 1 ovog člana moraju biti stavljeni na raspolaganje i carinskim organima u državama članicama Evropske unije.</p> <p>(6) Rješenjem iz stava 1 ovog zakona, nalaže se sticaocu licence da prije isporuke u državu uvoznicu, na svojoj internet stranici, čiju je adresu dužan da saopšti Vladi, objavi podatke o:</p> <p>1) količini proizvoda i državama uvoznicama u koje se proizvodi isporučuju na osnovu prinudne licence;</p> <p>2) razlikama u obilježavanju proizvoda u skladu sa stavom 2 ovog člana.</p> <p>(7) Ako je proizvod za koji je u Crnoj Gori izdata prinudna licenca zaštićen patentom u državi uvoznici navedenoj u zahtjevu, taj proizvod može</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>8. Mjerodavno tijelo može na zahtjev nosioca prava ili po službenoj dužnosti, ako nacionalno pravo dopušta mjerodavnom tijelu da djeluje po službenoj dužnosti, zatražiti pristup poslovnim knjigama i evidencijama korisnika licence, s isključivom svrhom provjere jesu li ispunjeni uslovi licence, posebno oni koji se odnose na konačno odredište proizvoda.</p> <p>Poslovne knjige i evidencije moraju sadržati dokaz o izvozu proizvoda putem izvozne deklaracije koju je ovjerilo mjerodavno carinsko tijelo, i dokaz o uvozu koji je izdalo jedno od tijela navedenih u članu 6. stav 3. tačka (f).</p> <p>9. Korisnik licence je odgovoran za plaćanje odgovarajuće naknade nosiocu prava, kako je odredi mjerodavno tijelo, i to:</p> <p>(a) u slučaju iz člana 9. stav 2. naknada iznosi najviše 4% od ukupne cijene koju plaća država uvoznica, ili koja se plaća u njeno ime;</p> <p>b) u svim drugim slučajevima, naknada se određuje uzimajući u obzir ekonomsku vrijednost upotrebe koja je po licenci odobrena dotičnoj državi uvoznici ili</p>	<p>biti izvezen samo ako je ta država uvoznica izdala prinudnu licencu za uvoz, prodaju i/ili distribuciju predmetnog proizvoda.</p> <p style="text-align: center;"><b>Uvid u poslovne knjige i dokumente sticaoca licence</b> <b>Član 70</b></p> <p>(1) Nakon pravosnažnosti rješenja iz člana 67 stav 1 ovog zakona, na zahtjev nosioca prava za obezbjeđenje dokaza nadležni sud, može izvršiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju sticaoca licence, isključivo u svrhu provjere ispunjavanja svih obaveza iz rješenja kojim se odlučuje o izdavanju prinudne licence, a naročito provjere podataka o konačnom odredištu proizvoda.</p> <p>(2) U poslovnim knjigama i drugoj dokumentaciji sticalac licence je dužan da iskaže podatke o izvozu proizvoda u obliku izvozne deklaracije koju je ovjerila carina, kao i dokaz o uvozu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Plaćanje naknade nosiocu prava</b> <b>Član 69</b></p> <p>Rješenjem iz člana 67 stav 1 ovog zakona nalaže se podnosiocu zahtjeva da plaća naknadu nosiocu prava koja se utvrđuje na sljedeći način:</p> <p>1) u slučajevima vanrednog stanja ili drugim okolnostima krajnje hitnosti ili u slučajevima javnog nekomercijalnog korišćenja u skladu sa</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>državama uvoznicama, te humanitarne ili nekomercijalne okolnosti povezane s izdavanjem licence.</p> <p>10. Uslovi licence ne dovode u pitanje način distribucije u državi uvoznici.</p> <p>Distribuciju može, na primjer, obavljati bilo koje tijelo navedeno u članu 6. stav 3. tačka (f), pod komercijalnim ili nekomercijalnim uslovima, pa i u potpunosti besplatno.</p>	<p>članom 31 tačka (b) Sporazuma TRIPS, naknada iznosi najviše 4% od ukupne cijene koju plaća država uvoznica ili koja se plaća u njenu korist;</p> <p>2)u svim drugim slučajevima, naknada se utvrđuje uzimajući u obzir ekonomsku vrijednost korišćenja na koje je ovlašćena predmetna država uvoznica ili države uvoznice na osnovu licence, kao i humanitarne i nekomercijalne okolnosti u vezi s izdavanjem licence.</p> <p><b>Uslovi pod kojima se izdaje prinudna licenca Član 67</b></p> <p>(3)Uslovi licence ne utiču na način distribucije u državi uvoznici.</p>			
<p><b>Član 11.</b> <b>Odbijanje zahtjeva</b></p> <p>Mjerodavno tijelo može odbiti zahtjev ako nije ispunjen bilo koji od uslova navedenih u članovima 6. do 9., ili ako zahtjev ne sadrži elemente koji mjerodavnom tijelu omogućavaju dodjelu licencu u skladu s članom 10. Prije odbijanja zahtjeva, mjerodavno tijelo daje podnosiocu zahtjeva mogućnost da se o tom izjasni i da popravi situaciju.</p>	<p><b>Odbijanje zahtjeva za izdavanje prinudne licence Član 71</b></p> <p>Vlada će odbiti zahtjev za izdavanje prinudne licence iz člana 62 stav 1 ovog zakona koji ne sadrži elemente potrebne za odlučivanje iz čl. 64 i 65 ovog zakona odnosno ako nijesu ispunjeni uslovi za izdavanje prinudne licence propisani ovim zakonom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba regulative regulisana je i članom 135 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. List RCG, br. 60/03, 73/10, 32/11)</p>	
<p><b>Član 12.</b> <b>Obavještanje</b></p> <p>Kada se dodijeli prinudna licenca, država članica posredovanjem Komisije obavještava Savjet za TRIPS o tome je li licenca dodijeljena i o posebnim uslovima koji su s njom povezani.</p>	<p><b>Obavještanje Vijeća za TRIPS Član 73</b></p> <p>(1)Vlada će obavijestiti Vijeće za TRIPS o svojim pravosnažnim odlukama o izdavanju prinudne licence za izvoz u države sa problemima javnog zdravlja, uslovima pod kojima su izdate, kao i o njihovom ukidanju i izmjeni, u roku od 30 dana od</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>Dostavljene informacije uključuju sljedeće podatke o licenci:</p> <p>(a) ime i adresu korisnika licence;</p> <p>(b) proizvod ili proizvode na koje se odnosi;</p> <p>(c) količinu koja će se isporučiti;</p> <p>(d) državu ili države u koju će se proizvod ili proizvodi izvoziti;</p> <p>(e) trajanje licence;</p> <p>(f) adresu web stranice iz člana 10. stav 6.</p>	<p>dana donošenja pravosnažne odluke o izdavanju prinudne licence, odnosno njenog ukidanja i izmjene.</p> <p>(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:</p> <p>1) ime i adresu odnosno naziv i sjedište sticaoca licence;</p> <p>2) proizvod na koji se licenca odnosi;</p> <p>3) količinu koja će se isporučiti;</p> <p>4) državu uvoznicu;</p> <p>5) trajanje licence;</p> <p>6) adresu internet stranice iz člana 68 stav 6 ovog zakona.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 13.</b> <b>Zabrana uvoza</b></p> <p>1. Proizvode proizvedene po prinudnoj licenci dodijeljenoj u skladu s Odlukom i/ili ovom Regulativom, zabranjeno je uvoziti u Zajednicu u svrhe puštanja u slobodan promet, ponovnog izvoza, stavljanja u postupke suspenzije ili stavljanja u bescarinsku zonu ili bescarinsko skladište robe.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zabrana uvoza</b> <b>Član 74</b></p> <p>(1) Zabranjen je uvoz u Crnu Goru proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona radi slobodnog puštanja u promet, ponovnog izvoza, stavljanja u suspenzivni postupak ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.</p> <p>(3) Zabranjen je uvoz u države članice Evropske unije proizvoda proizvedenih na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona radi slobodnog puštanja u promet,</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Stav 1. ne primjenjuje se u slučaju ponovnog izvoza u državu uvoznicu koja je navedena u zahtjevu i označena na pakovanju i pratećoj dokumentaciji proizvoda, ili u slučaju primjene postupka tranzitnog ili carinskog skladištenja ili stavljanja u bescarinsku zonu ili bescarinsko skladište u svrhu ponovnog izvoza u tu državu uvoznicu.</p>	<p>ponovnog izvoza, stavljanja u suspenzivni postupak ili stavljanja u slobodne zone ili slobodna skladišta.</p> <p>(3)Određbe st. 1 i 2 ovog člana ne primjenjuju se u slučaju ponovnog izvoza u državu uvoznicu navedenu u zahtjevu i identifikovanu na pakovanju i dokumentaciji koja prati proizvod, ili stavljanje u postupak tranzitnog ili carinskog skladištenja ili u slobodne zone ili slobodna skladišta radi ponovnog izvoza u tu državu uvoznicu.</p>			
<p style="text-align: center;"><b>Član 14.</b> <b>Postupci carinskih tijela</b></p> <p>1. Ukoliko postoji dovoljno razloga za sumnju da se proizvodi koji su proizvedeni po prinudnoj licenci dodijeljenoj u skladu s Odlukom i/ili ovom Regulativom uvoze u Zajednicu u suprotnosti s članom 13. stav 1., carinska tijela odlažu izdavanje ili zadržavaju dotične proizvode onoliko dugo koliko je potrebno da dobiju odluku mjerodavnog tijela o prirodi robe. Države članice osiguravaju da određeno tijelo ima ovlašćenje provjeravanja radi li se o takvom uvozu. Razdoblje odgađanja ili zadržavanja ne smije biti duže od 10 radnih dana osim u slučaju primjene posebnih okolnosti, kada se ovo razdoblje može produžiti za najviše 10 radnih dana. Nakon isteka tog razdoblja, proizvodi se oslobađaju, uz uslov da su obavljene sve carinske formalnosti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Postupanje carinskih organa</b> <b>Član 75</b></p> <p>(1)Ako postoji osnovana sumnja da su proizvodi proizvedeni na osnovu prinudne licence izdate u skladu sa odredbama čl. 62 do 69 ovog zakona uvezeni na teritoriju Crne Gore suprotno zabrani iz člana 74 ovog zakona, carinski organ će zadržati te proizvode za vrijeme potrebno za donošenje odluke Vlade o vrsti proizvoda koji se uvozi, a najduže 10 radnih dana.</p> <p>(2)Carinski organ može ako okolnosti to zahtijevaju, produžiti rok iz stava 1 ovog člana za najduže 10 radnih dana.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. Mjerodavno tijelo, nosilac prava i proizvođač ili izvoznik dotičnih proizvoda odmah se obavještavaju o odgođenom oslobađanju ili zadržavanju proizvoda, te im se daju sve raspoložive informacije u odnosu na dotične proizvode. Pri tom se uvažavaju nacionalne odredbe o zaštiti ličnih podataka, o komercijalnoj i industrijskoj tajni, te o stručnoj i upravnoj povjerljivosti.</p> <p>Uvozniku, i kada je to primjereno izvozniku, pružaju se široke mogućnosti da mjerodavnom tijelu dostave informacije koje u odnosu na proizvod smatraju primjerenim.</p> <p>3. Ukoliko se potvrdi da su proizvodi za koje su carinska tijela odgodila izdavanje ili su ih zadržala, bili namijenjeni za uvoz u Zajednicu u suprotnosti sa zabranom iz člana 13. stav 1., mjerodavno tijelo osigurava zaplijenu i odstranjivanje tih proizvoda u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.</p> <p>4. Postupak odgađanja, zadržavanja ili zaplijene robe izvodi se na trošak uvoznika.</p> <p>Ukoliko se ti troškovi ne mogu naplatiti od uvoznika, oni se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom mogu naplatiti od bilo koje druge osobe koja je odgovorna za pokušaj nezakonitog uvoza.</p> <p>5. Ukoliko se za proizvode za koje su carinska tijela odložila izdavanje ili su ih zadržala naknadno utvrdi da ne krše zabranu iz člana 13. stav 1., carinska tijela će te proizvode otpustiti konsignatoru, uz uslov da su obavljene sve carinske formalnosti.</p> <p>6. Mjerodavno tijelo obavještava Komisiju o bilo</p>	<p>(3) O zadržavanju proizvoda iz st. 1 i 2 ovog člana i razlozima za zadržavanje, carinski organ je dužan da bez odlaganja obavijesti nosioca prava i proizvođača ili izvoznika zadržanih proizvoda i pozove ih da dostave podatke i dokaze o tim proizvodima.</p> <p>(4) Ako carinski organ u roku iz st. 1 i 2 ovog člana utvrdi povredu prinudne licence suprotno zabrani iz člana 74 ovog zakona, zaplijeniće te proizvode u skladu s carinskim propisima.</p> <p>(5) Postupak zadržavanja i zaplijene robe pada na teret uvoznika, u skladu s carinskim propisima.</p> <p>(6) Troškovi iz stava 5 ovog člana, solidarno s uvoznikom padaju na teret svakog lica koje je pokušalo da na nezakonit način uveze zadržane proizvode.</p> <p>(7) Ako carinski organ utvrdi da se uvozom</p>			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>kakvim odlukama o zaplijeni ili uništavanju, koje se donesu u skladu s ovom Regulativom.</p>	<p>proizvoda koji su zadržani u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana ne bi prekršila zabrana iz člana 74 ovog zakona i ako su ispoštovani carinski propisi, pustiće te proizvode u promet na teritoriju Crne Gore.</p> <p>(8)O zadržavanju proizvoda u skladu sa odredbama st. 1 do 7 ovog člana carinski organ obavještava Vladu.</p>			
<p><b>Član 15.</b> Izuzeci ličnog prtljaga</p> <p>Članovi 13. i 14. ne odnose se na robu ne-komercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika za ličnu upotrebu, unutar utvrđenih granica za oslobađanje od carine.</p>	<p><b>Izuzeci od zabrane uvoza</b> <b>Član 76</b></p> <p>Odredbe čl. 74 i 75 ovog zakona ne primjenjuju se na uvoz male količine proizvoda, u okviru granica propisanih za oslobađanje od plaćanja carine, koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika i koji su namijenjeni za ličnu upotrebu i nekomercijalne svrhe.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Član 16.</b> Raskid ili revizija licence</p> <p>1. Uvažavajući odgovarajuću zaštitu legitimnih interesa korisnika licence, prinudna licenca koja je dodijeljena u skladu s ovom Regulativom može se raskinuti odlukom mjerodavnog tijela ili jednog od tijela navedenih u članu 17., ukoliko se korisnik licence ne pridržava uslova licence.</p> <p>Mjerodavno tijelo ovlašteno je da na utemeljeni zahtjev nosioca prava ili korisnika licence provjeri poštuju li se uslovi licence. Ova se provjera, tamo gdje je to primjereno, temelji na procjeni obavljenoj u državi uvoznici.</p>	<p><b>Ukidanje ili izmjena prinudne licence</b> <b>Član 72</b></p> <p>(1)Nosilac prava ili sticalac licence može Vladi da podnese zahtjev za ukidanje prinudne licence ako utvrdi da druga strana ne poštuje odluku o izdavanju prinudne licence.</p> <p><b>Obavještavanje Vijeća za TRIPS</b> <b>Član 73</b></p> <p>(1)Vlada će obavijestiti Vijeće za TRIPS o svojim pravosnažnim odlukama o izdavanju prinudne licence za izvoz u države sa problemima javnog zdravlja, uslovima pod kojima su izdate, kao i o njihovom ukidanju i izmjeni, u roku od 30 dana od</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>2. O raskidu licence koja je dodijeljena u skladu s ovom Regulativom, obavještava se, posredovanjem Komisije, Savjet za TRIPS.</p> <p>3. Nakon raskida licence, mjerodavno tijelo, ili bilo koje drugo tijelo koje imenuje država članica, ima pravo određivanja razumnog vremenskog razdoblja unutar kojeg korisnik licence može organizovati za bilo koji proizvod u njegovom vlasništvu, pod njegovom posjeti, ovlašćenju ili kontrolom da se na njegov trošak preusmjeri u države kojima je potreban, kako je navedeno u članu 4., ili da se odstrani na način koji propisuje mjerodavno tijelo ili neko drugo tijelo koje je imenovala država članica, u dogovoru s nosiocem prava.</p> <p>4. Kada država uvoznica obavijesti mjerodavno tijelo da je količina farmaceutskog proizvoda postala nedovoljna za ispunjenje njezinih potreba, mjerodavno tijelo može, na zahtjev korisnika licence, promijeniti uslove licence dopuštajući proizvodnju i izvoz dodatnih količina tog proizvoda u obimu koji je potreban kako bi se ispunile potrebe dotične države uvoznice.</p> <p>U ovakvim se slučajevima zahtjev korisnika licence obrađuje u skladu s pojednostavljenim i ubrzanim postupkom, pri čemu se ne traže podaci navedeni u članu 6. stav 3. tačkama (a) i (b) ukoliko korisnik licence identifikuje originalnu prinudnu licencu. U situacijama kada se primjenjuje član 9. stav 1., ali se ne primjenjuje odstupanje iz člana 9. stav 2., nisu</p>	<p>dana donošenja pravosnažne odluke o izdavanju prinudne licence, odnosno njenog ukidanja i izmjene.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ukidanje ili izmjena prinudne licence</b> <b>Član 72</b></p> <p>(2) Rješenjem o ukidanju prinudne licence, Vlada će odrediti rok u kojem je sticalac licence dužan da o svom trošku preusmjeri sve proizvode koji se nalaze u njegovoj svojini, staranju, ovlašćenju ili kontroli u države uvoznice sa problemima javnog zdravlja ili ih na drugi način ukloni uz konsultacije s nosiocem prava.</p> <p>(3) Ako država uvoznica dostavi obavještenje sticalocu licence da je količina farmaceutskih proizvoda postala nedovoljna za zadovoljenje njenih potreba, sticalac licence može zahtijevati izmjenu uslova licence radi proizvodnje i izvoza dodatnih količina proizvoda do nivoa potrebnog za zadovoljenje potreba te države uvoznice.</p> <p>(4) Postupak po zahtjevu iz stava 3 ovog člana je hitan.</p> <p>(5) Prilikom odlučivanja po zahtjevu iz stava 3 ovog člana, neće se primjenjivati odredbe člana 65 stav 1 ovog zakona ako zatražena dodatna količina proizvoda ne prelazi 25% od prvobitno odobrene.</p>			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--



<p>potrebni dalji dokazi o pregovorima s nosiocem prava, uz uslov da dodatna zatražena količina ne prelazi 25% količine koja je odobrena izvornom licencom. Kada se primjenjuje član 9. stav 2., nisu potrebni dokazi o pregovorima s nosiocem prava.</p>				
<p><b>Član 17.</b> <b>Žalbe</b></p> <p>1. Žalbe protiv bilo kakve odluke mjerodavnog tijela i sporove u vezi sa ispunjavanjem uslova licence rješava odgovarajuće tijelo koje je po nacionalnom pravu za to odgovorno. 2. Države članice osiguravaju da mjerodavno tijelo i/ili tijelo iz stava 1. ima ovlašćenje da odluči da pritužba protiv odluke o izdavanju prinudne licence ima učinak odlaganja.</p>	<p><b>Konačnost upravnih akata</b> <b>Član 79</b></p> <p>Upravni akti iz čl. 57, 60, 62, 71, 72 i 77 ovog zakona, konačni su i protiv njih se može voditi upravni spor pred nadležnim sudom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p><b>Član 18.</b> <b>Sigurnost i djelotvornost lijekova</b></p> <p>1. Kada se zahtjev za prinudnu licencu odnosi na lijek, podnosilac zahtjeva može iskoristiti sljedeće mogućnosti: (a) postupak za dobijanje naučnog mišljenja u skladu s članom 58. Regulative (EZ-a) br. 726/2004, ili (b) bilo kakve slične postupke u skladu s nacionalnim pravom, kao što su naučna mišljenja ili izvozni sertifikati namijenjeni isključivo za tržišta izvan Zajednice. 2. Ako se zahtjev za bilo koji od gornjih postupaka odnosi na proizvod koji je generik referentnog lijeka koji je odobren, ili je bio odobren, u skladu s članom 6. Regulative 2001/83/EZ, ne primjenjuje se razdoblje zaštite navedeno u članu 14. stav 11. Regulative (EZ-a) br. 726/2004, te u članu 10. stav 1. i članu 10. stav 5. Direktive 2001/83/EZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>Član 19. Revizija</p> <p>Tri godine nakon što ova Regulativa stupi na snagu, i potom svaku treću godinu, Komisija će podnositi izvještaj Evropskom parlamentu, Savjetu i Evropskom ekonomskom i socijalnom odboru o provođenju ove Regulative, uključujući bilo kakve odgovarajuće planove za njene izmjene i dopune. Ovaj će izvještaj, posebno uključivati sljedeće:</p> <p>(a) primjenu člana 10. stav 9. o utvrđivanju naknade nosiocu prava;</p> <p>(b) primjenu pojednostavljenog i ubrzanog postupka iz člana 16. stav 4.;</p> <p>(c) dovoljnost uslova iz člana 10. stav 5. za sprječavanje skretanja trgovine; i</p> <p>(d) doprinos koji ova Regulativa ima na sprovođenju sistema utvrđenog Odlukom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 20. Stupanje na snagu</p> <p>Ova Regulativa stupa na snagu dvadeseti dan od njenog objavljivanja u <i>Službenom listu Evropske unije</i>. Ova je Regulativa u cjelosti obavezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		